



**PREDSTAVNIČKI DOM
PARLAMENTARNE SKUPŠTINE
BOSNE I HERCEGOVINE**

1114

Na osnovu člana IV.3.b) Ustava Bosne i Hercegovine, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na 21. sjednici, održanoj 10. decembra 2015. godine, usvojio je

**IZMJENE I DOPUNE
POSLOVNIKA PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I
HERCEGOVINE**

Član 1.

U Poslovniku Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 79/14 i 81/15) u članu 25. u stavu (5) iza tačke c) dodaje se nova tačka d) koja glasi:

"d) u skladu s članom 25. stav (2) Kodeksa, razmatra žalbe poslanika na odluke Zajedničke komisije za ljudska prava, kojom je izrečena mjera o povredi Kodeksa;"

Dosadašnje tačke d), e), f) i g) postaju tačke e), f), g) i h).

Član 2.

U članu 63. (Zajednička komisija za administrativne poslove) u stavu (1) tačka 1) briše se.

Član 3.

U članu 64. (Zajednička komisija za ljudska prava) u stavu (1) tačka v) mijenja se i glasi:

"v) priprema i utvrđuje Prijedlog kodeksa, te najmanje jednom godišnje dostavlja Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine na razmatranje i ocjenjivanje izvještaj Zajedničke komisije o pitanjima provođenja Kodeksa;"

Iza tačke v) dodaje se nova tačka z) koja glasi:

"z) provodi postupak utvrđivanja povrede Kodeksa, te donosi odluku u skladu s odredbama Kodeksa."

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Ove izmjene i dopune Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-02-4-1493/15
10. decembra 2015. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća
Predstavničkog doma
Bojana Krišto, s. r.

Na temelju članka IV.3.b) Ustava Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na 21. sjednici održanoj 10. prosinca 2015. godine, usvojio je

**IZMJENE I DOPUNE
POSLOVNIKA ZASTUPNIČKOG DOMA
PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I
HERCEGOVINE**

Članak 1.

U Poslovniku Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 79/14 i 81/15), u članku 25. u stavku (5) iza točke c) dodaje se nova točka d), koja glasi:

"d) u skladu s člankom 25. stavak (2) Kodeksa, razmatra žalbe izaslanika na odluke Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava kojima je izrečena mjera o povredi Kodeksa;"

Dosadašnje točke d), e), f) i g) postaju točke e), f), g) i h).

Članak 2.

U članku 63. (Zajedničko povjerenstvo za administrativne poslove) u stavku (1) točka 1) briše se.

Чланак 3.

У чланку 64. (Зједничко повјеренство за људска права) у ставку (1) тачка в) мијења се и гласи:

"в) припрема и утврђује приједлог Кодекса, те најмање једном годишње доставља на разматрање и оцјењивање Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине извјешће Зједничког повјеренства о питањима provedbe Кодекса;"

Иза тачке в) додаје се нова тачка з), која гласи:

"з) проводи поступак утврђивања повреде Кодекса и доноси одлуку у складу с одредбама Кодекса".

Чланак 4.

(Ступање на снагу)

Ове Измјене и допуне Пословника Заступничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине ступају на снагу слједјећег дана од дана објаве у "Службеном гласнику БиХ".

Број 01-02-4-1493/15
10. просина 2015. године
Сарајево

Предсједатељница
Заступничког дома
Борјана Крешто, в. г.

На основу члана IV 3.6) Устава Босне и Херцеговине, Представнички дом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине на 21. сједници, одржаној 10. децембра 2015. године, усвојио је

**ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ
ПОСЛОВНИКА ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА
ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ**

Члан 1.

У Пословнику Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ ("Службени гласник БиХ", број 79/14 и 81/15), у члану 25. у ставу (5) иза тачке ц) додаје се нова тачка д) која гласи:

"д) у складу са чланом 25. став (2) Кодекса, разматра жалбе делегата на одлуке Зједничке комисије за људска права, којом је изречена мјера о повреди Кодекса;"

Досадашње тачке д), е), ф) и г) постају тачке е), ф), г) и х).

Члан 2.

У члану 63. (Зједничка комисија за административне послове) у ставу (1) тачка л) брише се.

Члан 3.

У члану 64. (Зједничка комисија за људска права) у ставу (1) тачка в) мијења се и гласи:

"в) припрема и утврђује приједлог Кодекса, те најмање једном годишње доставља Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине на разматрање и оцјењивање извјештај Зједничке комисије о питањима спровођења Кодекса;"

Иза тачке в) додаје се нова тачка з) која гласи:

"з) спроводи поступак утврђивања повреде Кодекса, те доноси одлуку у складу са одредбама Кодекса."

Члан 4.

(Ступање на снагу)

Ове измјене и допуне Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ".

Број 01-02-4-1493/15
10. децембра 2015. године
Сарајево

Предсједавајућа
Представничког дома
Борјана Крешто, с. р.

**PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
1115**

На основу члана 13. става (3) Закона о Буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2015. годину ("Службени гласник БиХ", број 40/15), и члана 4. става (1) и (2) Правилника о дојели средстава интервентне текуће резерве од 17.06.2015. године, број 01-50-1-1463-8/15, члан Предсједништва Босне и Херцеговине доноси

ODLUKU

**O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA
TEKUĆE REZERVE**

Члан 1.

(Предмет Одлуке)

Одобравају се средства за интервентно коришћење текуће буџетске резерве Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2015. годину, у износу од 5.000,00 КМ жупи Пресветог Срца Исусова - Прозор за завршетак изградње fontane на тргу др. Јосипа Стадлера у жупи Прозор.

Члан 2.

(Nadležnost za realizaciju)

За реализирање ове одлуке задужено је Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине у складу са Законом о финансирању институција Босне и Херцеговине, а уплату ће извршити на žиро račun жупе Пресветог Срца Исусова - Прозор.

Члан 3.

(Извјештај о намјенском утрошку средстава)

Обавезује се жупа Пресветог Срца Исусова - Прозор да достави извјештај о намјенском утрошку дојијелених средстава.

Члан 4.

(Ступање на снагу)

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ".

Број 03-02-2-1557-70/15
4. децембра 2015. године
Сарајево

Члан Предсједништва БиХ
Др. **Драган Човић**, с. р.

Темелјем члана 13. став (3) Закона о Прорачуну институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2015. годину ("Службени гласник БиХ", број 40/15), и члана 4. став (1) и (2) Правилника о дојели средстава интервентне текуће причуве од 17.06.2015. године, број 01-50-1-1463-8/15, члан Предсједништва Босне и Херцеговине доноси

ODLUKU

**O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA
TEKUĆE PRIČUVE**

Чланак 1.

(Предмет Одлуке)

Одобравају се средства за интервентно коришћење текуће прорачунске причуве Прорачуна институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2015. годину, у износу од 5.000,00 КМ жупи Пресветог Срца Исусова - Прозор за завршетак изградње fontane на тргу др. Јосипа Стадлера у жупи Прозор.

Чланак 2.

(Nadležnost za realizaciju)

За реализирање ове одлуке задужено је Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине сукладно Закону о

Član Predsjedništva BiH
Dr. **Dragan Čović**, v. r.

Члан Предсједништва БиХ
Др Драган Човић, с. р.

Član Predsjedništva BiH
Dr. **Dragan Čović**, s. r.

Obvezuje se Udruga "Hercegovački plodovi Mediterana" Stolac da dostavi izvješće o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.

На основу члана 13. става (3) Закона о Буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2015. годину ("Службени гласник БиХ", број 40/15), и члана 4. става (1) и (2) Правилника о дојели средстава интервентне текуће резерве од 17.06.2015. године, број 01-50-1-1463-8/15, члан Предсједништва Босне и Херцеговине доноси

Одобравају се средства за интервентно кориштење текуће буџетске резерве Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2015. годину, у износу од 1.000,00 КМ Фрањевачкој класичној гимназији у Високом за реализовање пројекта

снимања документарног филма о Фрањевачкој класичној гимназији.

Члан 2.

(Надлежност за реализацију)

За реализовање ове одлуке задужено је Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине у складу са Законом о финансирању институција Босне и Херцеговине, а уплату ће извршити на жиро рачун Фрањевачке класичне гимназије у Високом.

Члан 3.

(Извјештај о намјенском утрошку средстава)

Обавезује се Фрањевачка класична гимназија у Високом да достави извјештај о намјенском утрошку додијељених средстава.

Члан 4.

(Ступање на снагу)

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ".

Број 03-02-2-1557-74/15

7. децембра 2015. године

Сарајево

Члан Предсједништва БиХ

Др Драган Човић, с. р.

1120

На основу члана 13. става (3) Закона о Буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2015. годину ("Службени гласник БиХ", број 40/15), и члана 4. става (1) и (2) Правилника о додјели средстава интервентне текуће резерве од 17.06.2015. године, број 01-50-1-1463-8/15, члан Предсједништва Босне и Херцеговине доноси

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE

Члан 1.

(Предмет Одлуке)

Одобравaju се средства за интервентно кориштење текуће буџетске резерве Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2015. годину, у износу од 2.000,00 КМ Удружењу породица погинулих и несталих хрватских бранилаца Домовинског рата, Vareš за изградњу спомен-обилежја.

Члан 2.

(Надлежност за реализацију)

За реализирање ове одлуке задужено је Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине у складу са Законом о финансирању институција Босне и Херцеговине, а уплату ће извршити на жиро рачун Удружења породица погинулих и несталих хрватских бранилаца Домовинског рата, Vareš.

Члан 3.

(Извјештај о намјенском утрошку средстава)

Обавезује се Удружење породица погинулих и несталих хрватских бранилаца Домовинског рата, Vareš да достави извјештај о намјенском утрошку додијељених средстава.

Члан 4.

(Ступање на снагу)

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ".

Број 03-02-2-1557-75/15

7. децембра 2015. године

Сарајево

Члан Предсједништва БиХ

Др Драган Човић, с. р.

Темелјем чланка 13. ставак (3) Закона о Прорачуну институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2015. годину ("Службени гласник БиХ", број 40/15), и чланка 4. ставак (1) и (2) Правилника о додјели средстава интервентне текуће причуве од 17.06.2015. године, број 01-50-1-1463-8/15, члан Предсједништва Босне и Херцеговине доноси

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE PRIČUVE

Чланак 1.

(Предмет Одлуке)

Одобравaju се средства за интервентно кориштење текуће прорачунске причуве Прорачуна институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2015. годину, у износу од 2.000,00 КМ Удружи обitelji погинулих и несталих хрватских бранилца Домовинског рата, Vareš за изградњу спомен-обилежја.

Чланак 2.

(Надлежност за реализацију)

За реализирање ове одлуке задужено је Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине сукладно Закону о финансирању институција Босне и Херцеговине, а уплату ће извршити на жиро рачун Удруге обitelji погинулих и несталих хрватских бранилца Домовинског рата, Vareš.

Чланак 3.

(Извјешће о намјенском утрошку средстава)

Обавезује се Удруга обitelji погинулих и несталих хрватских бранилца Домовинског рата, Vareš да достави извјешће о намјенском утрошку додијељених средстава.

Чланак 4.

(Ступање на снагу)

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ".

Број 03-02-2-1557-75/15

7. просинца 2015. године

Сарајево

Члан Предсједништва БиХ

Др Драган Човић, в. р.

На основу члана 13. става (3) Закона о Буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2015. годину ("Службени гласник БиХ", број 40/15), и члана 4. става (1) и (2) Правилника о додјели средстава интервентне текуће резерве од 17.06.2015. године, број 01-50-1-1463-8/15, члан Предсједништва Босне и Херцеговине доноси

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE

Члан 1.

(Предмет Одлуке)

Одобравaju се средства за интервентно кориштење текуће буџетске резерве Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2015. годину, у износу од 2.000,00 КМ Удружењу породица погинулих и несталих хрватских бранилаца Домовинског рата, Вареш за изградњу спомен-обилежја.

Члан 2.

(Надлежност за реализацију)

За реализовање ове одлуке задужено је Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине у складу са Законом о финансирању институција Босне и Херцеговине, а

уплату ће извршити на жиро рачун Удружења породица погинулих и несталих хрватских бранилаца Домовинског рата, Вареш.

Члан 3.

(Извјештај о намјенском утрошку средстава)

Обавезује се Удружење породица погинулих и несталих хрватских бранилаца Домовинског рата, Вареш да достави извјештај о намјенском утрошку додијељених средстава.

Члан 4.

(Ступање на снагу)

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ".

Број 03-02-2-1557-75/15

7. децембра 2015. године

Сарајево

Члан Предсједништва БиХ

Др Драган Човић, с. р.

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

1121

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), člana 3. st. (2) i (4) Odluke o osnivanju Državne komisije za saradnju Bosne i Hercegovine sa Organizacijom Ujedinjenih naroda za obrazovanje, nauku i kulturu - UNESCO ("Službeni glasnik BiH", broj 77/09), a u vezi sa članom 39. Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13 i 75/15), na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 31. sjednici, održanoj 12. novembra 2015. године, donijelo je

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANOVA DRŽAVNE KOMISIJE ZA SARADNJU BOSNE I HERCEGOVINE SA ORGANIZACIJOM UJEDINJENIH NACIJA ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I KULTURU (UNESCO) I VISINI NOVČANE NAKNADE

Члан 1.

(Predmet Odluke)

Ovom odlukom imenuju se članovi Državne komisije za saradnju Bosne i Hercegovine sa Organizacijom Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu - UNESCO (u daljem tekstu: Komisija) i utvrđuje se visina novčane naknade.

Члан 2.

(Sastav)

- (1) U sastav Komisije imenuju se:
 - a) Adil Osmanović,
 - b) Biljana Čamur Veselinović,
 - c) Amira Redžić,
 - d) Elvira Dilberović,
 - e) Milica Kotur,
 - f) Slobodan Nagradić,
 - g) Biljana Vojvodić,
 - h) Mato Bandur,
 - i) Željana Zovko,
 - j) Mara Matković,
 - k) Saša Marić
 - l) Ferhat Mulabegović,
 - m) Dubravko Lovrenović,
 - n) Aladin Husić,
 - o) Jovica Radulović,
 - p) Simo Bozalo,

- r) Ibrahim Spahić,
- s) Elma Hašimbegović,
- t) Aida Durić.
- (2) Za predsjednika Komisije imenuje se Adil Osmanović, ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
- (3) Za generalnog sekretara Komisije imenuje se Biljana Čamur Veselinović, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Члан 3.

(Visina i isplata novčane naknade)

Članovi Komisije imaju pravo na jednokratnu godišnju novčanu naknadu, čija se visina i isplata regulira u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13 i 75/15) i ista će se isplatiti nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvoji godišnji izvještaj o radu Komisije.

Члан 4.

(Realizacija Odluke)

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

Члан 5.

(Prestanak važenja dosadašnje Odluke)

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o imenovanju članova Državne komisije za saradnju Bosne i Hercegovine sa Organizacijom Ujedinjenih naroda za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) i visini novčane naknade ("Službeni glasnik BiH", br. 104/10, 51/12, 8/13 i 31/14).

Члан 6.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 202/15

12. novembra 2015. године

Сарајево

Predsjedavajući

Vijeća ministara BiH

Dr. Denis Zvizdić, с. р.

Na temelju članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), članka 3. st. (2) i (4) Odluke o osnivanju Državnog povjerenstva za suradnju Bosne i Hercegovine sa Organizacijom Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu - UNESCO ("Službeni glasnik BiH", broj 77/09), a u svezi s člankom 39. Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13 i 75/15), na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 31. sjednici, održanoj 12. studenog 2015. године, donijelo je

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANOVA DRŽAVNOG POVJERENSTVA ZA SURADNJU BOSNE I HERCEGOVINE SA ORGANIZACIJOM UJEDINJENIH NACIJA ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU (UNESCO) I VISINI NOVČANE NAKNADE

Чланак 1.

(Predmet Odluke)

Ovom odlukom imenuju se članovi Državnog povjerenstva za suradnju Bosne i Hercegovine sa Organizacijom Ujedinjenih nacija za obrazovanje, znanost i kulturu - UNESCO (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) i utvrđuje se visina novčane naknade.

Članak 2.

(Sastav)

- (1) U sastav Povjerenstva imenuju se:
- Adil Osmanović,
 - Biljana Čamur Veselinović,
 - Amira Redžić,
 - Elvira Dilberović,
 - Milica Kotur,
 - Slobodan Nagradić,
 - Biljana Vojvodić,
 - Mato Bandur,
 - Željana Zovko,
 - Mara Matković,
 - Saša Marić,
 - Ferhat Mulabegović,
 - Dubravko Lovrenović,
 - Aladin Husić,
 - Jovica Radulović,
 - Simo Bozalo,
 - Ibrahim Spahić,
 - Elma Hašimbegović,
 - Aida Đurić.
- (2) Za predsjednika Povjerenstva imenuje se Adil Osmanović, ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
- (3) Za glavnog tajnika Povjerenstva imenuje se Biljana Čamur Veselinović, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Članak 3.

(Visina i isplata novčane naknade)

Članovi Povjerenstva imaju pravo na jednokratnu godišnju novčanu naknadu, čija se visina i isplata regulira sukladno Zakonu o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13 i 75/15) i ista će se isplatiti nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvoji godišnje izvješće o radu Povjerenstva.

Članak 4.

(Realizacija Odluke)

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine.

Članak 5.

(Prestanak važenja dosadašnje Odluke)

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju članova Državnog povjerenstva za suradnju Bosne i Hercegovine sa Organizacijom Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO) i visini novčane naknade ("Službeni glasnik BiH", br. 104/10, 51/12, 8/13 i 31/14).

Članak 6.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 202/15
12. studenoga 2015. godine
Sarajevo

Predsjedatelj
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, v. r.

Na osnovu člana 17. Zakona o Savjetu ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), člana 3. st. (2) i (4) Odluke o osnivaњу Државне комисије за сарадњу Босне и Херцеговине са Организацијом Уједињених народа за образовање, науку и културу - УНЕСКО ("Службени гласник БиХ", број 77/09), а у вези са чланом 39. Закона о платама и

накнадама у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13 и 75/15), на приједлог Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине, Савјет министара Босне и Херцеговине, на 31. сједници, одржаној 12. новембра 2015. године, донио је

ОДЛУКУ

**О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ДРЖАВНЕ КОМИСИЈЕ
ЗА САРАДЊУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ СА
ОРГАНИЗАЦИЈОМ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ И КУЛТУРУ (УНЕСКО) И
ВИСИНИ НОВЧАНЕ НАКНАДЕ**

Члан 1.

(Предмет Одлуке)

Овом одлуком именују се чланови Државне комисије за сарадњу Босне и Херцеговине са Организацијом Уједињених нација за образовање, науку и културу - УНЕСКО (у даљем тексту: Комисија) и утврђује се висина новчане накнаде.

Члан 2.

(Састав)

- (1) У састав Комисије именују се:
- Адил Османовић,
 - Биљана Чамур Веселиновић,
 - Амира Реџић,
 - Елвира Дилберовић,
 - Милица Котур,
 - Слободан Наградић,
 - Биљана Војводић,
 - Мато Бандур,
 - Жељана Зовко,
 - Мара Матковић,
 - Саша Марић,
 - Ферхат Мулабеговић,
 - Дубравко Ловреновић,
 - Аладин Хусић,
 - Јовица Радуловић,
 - Симо Бозало,
 - Ибрахим Спахић,
 - Елма Хашимбеговић,
 - Аида Дурић.
- (2) За председника Комисије именује се Адил Османовић, министар цивилних послова Босне и Херцеговине.
- (3) За генералног секретара Комисије именује се Биљана Чамур Веселиновић, на приједлог Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине.

Члан 3.

(Висина и исплата новчане накнаде)

Чланови Комисије имају право на једнократну годишњу новчану накнаду, чија се висина и исплата регулише у складу са Законом о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13 и 75/15) и иста ће се исплатити након што Савјет министара Босне и Херцеговине усвоји годишњи извјештај о раду Комисије.

Члан 4.

(Реализација Одлуке)

За реализацију ове одлуке задужује се Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине и Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине.

Члан 5.

(Престанак важења досадашње Одлуке)

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о именовању чланова Државне комисије за сарадњу Босне и Херцеговине са Организацијом Уједињених народа за

međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2015. godinu u iznosu od 1.000 KM Bosanskohercegovačkoj udruzi turističkih novinara, pisaca i profesionalaca u turizmu u svrhu jednokratne pomoći.

Članak 2.

(Nadležnost za realizaciju)

Za realizaciju ove odluke zaduženo je Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na žiro-račun Bosanskohercegovačke udruge turističkih novinara, pisaca i profesionalaca u turizmu.

Предсједавајући
Савјета министара БиХ
Др Денис Звиздић, с. р.

Članak 3.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-50-2-1062-1/15
9. prosinca 2015. godine
Sarajevo

Predsjedatelj
Vijeća ministara BiH
Dr. **Denis Zvizdić**, v. r.

ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE

ODLUKU

Na osnovu člana 17. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), člana 13. stava (4) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2015. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 40/15) i Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava interventne budžetske rezerve, br. 01-02-2-1541/15 od 16.6.2015. godine, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donio je

Član 1.

(Predmet Odluke)

Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2015. godinu u iznosu od 1.000 KM Bosanskohercegovačkom udruženju turističkih novinara, pisaca i profesionalaca u turizmu u svrhu jednokratne pomoći.

Član 2.

(Nadležnost za realizaciju)

Za realizaciju ove odluke zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na žiro-račun Bosanskohercegovačkog udruženja turističkih novinara, pisaca i profesionalaca u turizmu.

Član 3.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-50-2-1062-1/15
9. decembra 2015. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. **Denis Zvizdić**, s. r.

**ODLUKU
O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA
TEKUĆE PRORAČUNSKE PRIČUVE**

ODLUKU

Na temelju članka 17. Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), članka 13. stavka (4) Zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2015. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 40/15) i Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava interventne proračunske pričuve, br. 01-02-2-1541/15 od 16.6.2015. godine, predsjedatelj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donio je

Članak 1.

(Predmet Odluke)

Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće
 proračunske pričuve Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i

ОДЛУКУ О ИНТЕРВЕНТНОМ КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

ОДЛУКУ

Члан 1.

(Предмет Одлуке)

Одобравају се средства за интервентно кориштење текуће буџетске резерве Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2015. годину у износу од 1.000 КМ Босанскохерцеговачком удружењу туристичких новинара, писача и професионалаца у туризму у сврху једнократне помоћи.

Члан 2.

(Надлежност за реализацију)

За реализацију ове одлуке задужено је Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине у складу са Законом о финансирању институција Босне и Херцеговине, а уплату ће извршити на жиро-рачун Босанскохерцеговачког удружења туристичких новинара, писаца и професионалаца у туризму.

Члан 3.

(Ступање на снагу)

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ".

Број 01-50-2-1062-1/15
9. децембра 2015. године
Сарајево

Предсједавајући
Савјета министара БиХ
Др Денис Звиздић, с. р.

1123

Na osnovu člana 17. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), člana 13. stava (4) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2015. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj

40/15) i Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava interventne budžetske rezerve, br. 01-02-2-1541/15 od 16.6.2015. godine, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donio je

ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE

Član 1.
(Predmet Odluke)

Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2015. godinu u iznosu od 1.000 KM Srpskom građanskom vijeću - Pokretu za ravnopravnost u Bosni i Hercegovini u svrhu jednokratne pomoći.

Član 2.
(Nadležnost za realizaciju)

Za realizaciju ove odluke zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na žiro-račun Srpskog građanskog vijeća - Pokreta za ravnopravnost u Bosni i Hercegovini.

Član 3.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Број 01-50-2-1063-1/15
9. децембра 2015. године
Сарајево

Предсједavajuћи
Вијећа министара БиХ
Др. **Denis Zvizdić**, s. r.

Na temelju članka 17. Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), članka 13. stavka (4) Zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2015. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 40/15) i Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava interventne proračunske pričuve, br. 01-02-2-1541/15 od 16.6.2015. godine, predsjedatelj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donio je

ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE PRORAČUNSKE PRIČUVE

Članak 1.
(Predmet Odluke)

Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće proračunske pričuve Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2015. godinu u iznosu od 1.000 KM Srpskom građanskom vijeću - Pokretu za ravnopravnost u Bosni i Hercegovini u svrhu jednokratne pomoći.

Članak 2.
(Nadležnost za realizaciju)

Za realizaciju ove odluke zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na žiro-račun Srpskog građanskog vijeća - Pokreta za ravnopravnost u Bosni i Hercegovini.

Članak 3.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Број 01-50-2-1063-1/15
9. просинца 2015. године
Сарајево

Предсједатељ
Вијећа министара БиХ
Др. **Denis Zvizdić**, v. r.

На основу члана 17. Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13), члана 13. става (4) Закона о Буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2015. годину ("Службени гласник БиХ", број 40/15) и Одлуке о критеријумима за дојелу средстава интервентне буџетске резерве, бр. 01-02-2-1541/15 од 16.6.2015. године, предсједavajuћи Савјета министара Босне и Херцеговине донио је

ОДЛУКУ О ИНТЕРВЕНТНОМ КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Члан 1.

(Предмет Одлуке)

Одобравају се средства за интервентно кориштење текуће буџетске резерве Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2015. годину у износу од 1.000 КМ Српском грађанском вијећу - Покрету за равноправност у Босни и Херцеговини у сврху једнократне помоћи.

Члан 2.

(Надлежност за реализацију)

За реализацију ове одлуке задужено је Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине у складу са Законом о финансирању институција Босне и Херцеговине, а уплату ће извршити на жиро-рачун Српског грађанског вијећа - Покрета за равноправност у Босни и Херцеговини.

Члан 3.

(Ступање на снагу)

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ".

Број 01-50-2-1063-1/15
9. децембра 2015. године
Сарајево

Предсједavajuћи
Савјета министара БиХ
Др **Денис Звиздић**, с. р.

1124

Na osnovu člana 17. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), člana 13. stava (4) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2015. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 40/15) i Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava interventne budžetske rezerve, br. 01-02-2-1541/15 od 16.6.2015. godine, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donio je

Vijeća ministara BiH
Dr. **Denis Zvizdić**, s. r.

Na temelju članka 17. Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), članka 13. stavka (4) Zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2015. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 40/15) i Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava interventne proračunske pričuve, br. 01-02-2-1541/15 od 16.6.2015. godine, predsjedatelj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donio je

ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE PRORAČUNSKE PRIČUVE

Članak 1.
(Predmet Odluke)

Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće proračunske pričuve Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2015. godinu u iznosu od 2.000 KM Vijeću Kongresa bošnjačkih intelektualaca u svrhu jednokratne pomoći.

Članak 2.
(Nadležnost za realizaciju)

Za realizaciju ove odluke zaduženo je Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na žiro-račun Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca.

Članak 3.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-50-2-2762-1/15
9. prosinca 2015. godine
Sarajevo

Predsjedatelj
Vijeća ministara BiH
Dr. **Denis Zvizdić**, v. r.

На основу члана 17. Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13), члана 13. става (4) Закона о Буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2015. годину ("Службени гласник БиХ", број 40/15) и Одлуке о критеријумима за дојелу средстава интервентне буџетске резерве, бр. 01-02-2-1541/15 од 16.6.2015. године, председавајући Савјета министара Босне и Херцеговине донио је

ОДЛУКУ О ИНТЕРВЕНТНОМ КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Члан 1.
(Предмет Одлуке)

Одобравају се средства за интервентно кориштење текуће буџетске резерве Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2015. годину у износу од 2.000 КМ Вијећу Конгреса бошњачких интелектуалаца у сврху једнократне помоћи.

Члан 2.
(Надлежност за реализацију)

За реализацију ове одлуке задужено је Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине у складу са Законом о финансирању институција Босне и Херцеговине, а уплату ће извршити на жиро-рачун Вијећа Конгреса бошњачких интелектуалаца.

Члан 3.

(Ступање на снагу)

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ".

Број 01-50-2-2762-1/15
9. децембра 2015. године
Сарајево

Предсједавајући
Савјета министара БиХ
Др Денис Звиздић, с. р.

1126

Na osnovu člana 17. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), dana 13. stava (4) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2015. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 40/15) i Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava interventne budžetske rezerve, br. 01-02-2-1541/15 od 16.6.2015. godine, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donio je

ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE

Član 1.
(Predmet Odluke)

Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2015. godinu u iznosu od 1.000 KM Medžlisu Islamske zajednice Foča u svrhu jednokratne pomoći.

Član 2.
(Nadležnost za realizaciju)

Za realizaciju ove odluke zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na žiro-račun Medžlisa Islamske zajednice Foča.

Član 3.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-50-2-2975-1/15
9. decembra 2015. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. **Denis Zvizdić**, s. r.

Na temelju članka 17. Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), članka 13. stavka (4) Zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2015. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 40/15) i Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava interventne proračunske pričuže, br. 01-02-2-1541/15 od 16.6.2015. godine, predsjedatelj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donio je

ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE PRORAČUNSKE PRIČUVE

Članak 1.
(Predmet Odluke)

Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće proračunske pričuve Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2015. godinu u iznosu od 1.000 KM Medžlisu Islamske zajednice Foča u svrhu jednokratne pomoći.

Predsjedatelj
Vijeća ministara BiH
Dr. **Denis Zvizdić**, v. r.

Предсједавајући
Савјета министара БиХ
Др Денис Звиздић, с. р.

Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. **Denis Zvizdić**, s. r.

Predsjedatelj
Vijeća ministara BiH
Dr. **Denis Zvizdić**, v. r.

Предсједавајући
Савјета министара БиХ
Др Денис Звиздић, с. р.

1130

На основу члана 17. Закона о Вјећу министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08) и члана 51. став 4. Оквирног закона о високом образовању у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 59/07 и 59/09), Вјеће министара Босне и Херцеговине на 32. сједници, одржаној 19.11.2015. године, донјело је

РЈЕШЕЊЕ**О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА И ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА**

1. Хусеин Нанић, именује се за вршиоца дужности директора Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета, до окончања поступка именовања директора Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ".

VM број 203/15
19. новембра 2015. године
Сарајево

Предсједavajuћи
Вјећа министара БиХ
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Темелјем чланка 17. Закона о Вјећу министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08) и чланка 51. став 4. Оквирног закона о високом образовању у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 59/07 и 59/09), Вјеће министара Босне и Херцеговине на 32. сједници, одржаној 19.11.2015. године, донјело је

РЈЕШЕЊЕ**О ИМЕНОВАЊУ ВРШТЕЛЈА ДУЖНОСТИ РАВНАТЕЛЈА АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА И ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТЕ**

1. Хусеин Нанић, именује се за вршитеља дужности равнатеља Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета, до окончања поступка именовања равнатеља Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ".

VM број 203/15
19. студеноса 2015. године
Сарајево

Предсједатељ
Вјећа министара БиХ
Dr. Denis Zvizdić, v. r.

На основу члана 17. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08) и члана 51. став 4. Оквирног закона о високом образовању у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 59/07 и 59/09), Савјет министара Босне и Херцеговине на 32. сједници, одржаној 19.11.2015. године, донио је

РЈЕШЕЊЕ**О ИМЕНОВАЊУ ВРШТЕОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА**

1. Хусеин Нанић, именује се за вршиоца дужности директора Агенције за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета, до окончања поступка именовања директора Агенције за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета.

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ".

СМ број 203/15
19. новембра 2015. године
Сарајево

Предсједavajuћи
Савјета министара БиХ
Др Денис Звиздић, с. р.

CENTRALNA HARMONIZACIJSKA JEDINICA MINISTARSTVA FINANSIJA I TREZORA BOSNE I HERCEGOVINE**1131**

На основу члана 24. тачка б) Закона о интерној ревизији институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 27/08 и 32/12), члана 33. и члана 34. став (8) Програма обуке и сертификања интерних ревизора у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 7/15) и члана 6. Одлуке о начину бодовања, евидентирања и извјештавања о континуираној професионалној едукацији интерних ревизора у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 92/15), Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине доноси

УПУТСТВО**О КONTИНИРАНОЈ ПРОФЕСИОНАЛНОЈ ЕДУКАЦИЈИ ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА У ИНСТИТУЦИЈАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ**

Члан 1.
(Предмет)

Упутством о континуираној професионалној едукацији интерних ревизора у институцијама Босне и Херцеговине (у даљем тексту: "Упутство"), у складу са Програмом обуке и сертификања интерних ревизора у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 7/15, у даљем тексту: "Програм") и Одлуком о начину бодовања, евидентирања и извјештавања о континуираној професионалној едукацији интерних ревизора у институцијама БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 92/15, у даљем тексту: "Одлука"), дефинише се начин евидентирања и извјештавања о континуираној професионалној едукацији (у даљем тексту: "КРЕ") интерних ревизора у институцијама БиХ.

Члан 2.

(Пријављивање на обуке из КРЕ)

Интерни ревизор, у складу са чланом 4. Одлуке, пријављује се на обуке из области КРЕ, које организује ЧЈ или друге домаће и међународне институције, на један од слједећих начина:

- a) на обуке које су у складу са годишњим планом обуке интерних ревизора у јединици интерне ревизије, интерни ревизор се пријављује након одобрења руководиоца јединице интерне ревизије,
- b) на обуке које нису укључене у годишњи план обуке интерних ревизора у јединици интерне ревизије, интерни ревизор се може пријавити на основу одобрења руководиоца јединице интерне ревизије и руководиоца институције.

Члан 3.

(Документација за бодовање КРЕ)

Документација из члана 5. став (3) Одлуке, која се доставља уз захтев за добивање мишљења ЧЈ о испуњавању услова за бодовање КРЕ, треба да садржи све релевантне податке о конкретној едукацији, укључујући програм, садржај, предаваче, организатора и период трајања едукације, на основу којих се може стећи увид у допринос који едукација има на професионално усавршавање интерних ревизора.

Član 4.

(Evidencija KPE)

- (1) Rukovodilac jedinice interne revizije obavezan je da, u skladu sa članom 31. Programa, vodi evidenciju o KPE za jedinicu interne revizije na način kako je to definisano članom 6. Odluke.
- (2) Interni revizor obavezan je da vodi Evidencioni list o svojoj KPE na obrascu koji se nalazi u prilogu ovog uputstva (Obrazac ELKPE).
- (3) CHJ, u skladu sa članom 32. Programa, a na osnovu godišnjih izvještaja o KPE internih revizora, koje dostavljaju rukovodioci jedinica interne revizije, vodi evidenciju o KPE.

Član 5.

(Izvištavanje o KPE)

- (1) Interni revizor dostavlja Evidencioni list (Obrazac ELKPE) rukovodiocu jedinice interne revizije, na osnovu kojeg rukovodilac jedinice interne revizije sačinjava Izvještaj o KPE za jedinicu interne revizije.
- (2) Rukovodilac jedinice interne revizije obavezan je da CHJ dostavlja Izvještaj o KPE internih revizora u jedinici interne revizije u skladu sa članom 31. Programa i odredbama ovog uputstva.
- (3) Izvještaj iz prethodnog stava rukovodilac jedinice interne revizije dostavlja CHJ na obrascu koji je u prilogu ovog uputstva (Obrazac IKPE) u elektronskoj i pisanoj formi, bez priložne dokumentacije, na način kako je to propisano članom 31. Programa.

- (4) Dokumentacija iz prethodnog stava mora biti dostupna na uvid CHJ i pružaocu usluge kontrole kvaliteta.
- (5) Rukovodilac jedinice interne revizije obavezan je da čuva izvještaj o KPE internih revizora sa svom priložnom dokumentacijom i dokazima, u skladu sa propisima koji regulišu oblast arhiviranja i čuvanja poslovne dokumentacije.
- (6) Obaveze neaktivnih internih revizora u vezi evidencije i izvištavanja o KPE definisane su članom 28. i 32. Programa.
- (7) Novoimenovani interni revizori će obavezu KPE i izvještavanja o KPE provoditi u skladu sa članom 31. Programa, što podrazumijeva da obaveza počinje od 1. januara, godine koja slijedi godini u kojoj je lice imenovano za internog revizora.

Član 6.

(Stupanje na snagu)

- (1) Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
- (2) Uputstvo će biti objavljeno i na web stranici Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH: www.mft.gov.ba.

Broj 02-1-02-4-401-1/15
08. decembra 2015. godine
Sarajevo

Direktor
Centralne harmonizacijske
jedinice Ministarstva finansija i
trezora BiH
Ranko Šakota, s. r.

Obrazac ELKPE

**Evidencioni list
o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji
internog revizora u institucijama BiH za _____ godinu**

1) Podaci o internom revizoru					
Ime i prezime					
Radno mjesto					
Naziv institucije					
Adresa institucije					
Telefon					
Elektronska pošta (e-mail)					
Datum zaposlenja u instituciji					
2) Podaci o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji (KPE)					
R.br.	Naziv KPE/kraći opis	Vrsta KPE u skladu sa članom 5. Odluke ¹	Organizator	Period i mjesto održavanja	Broj bodova
Ukupno bodova					
3) Podaci o rukovodstvu institucije					
Ime i prezime rukovodioca institucije					
Ime i prezime rukovodioca JIR					
4) Dodatne napomene					

Tačnost podataka navedenih u ovom obrascu svojim potpisom potvrđuju:

Interni revizor

Rukovodilac
jedinice interne revizije

¹ Odluka o načinu bodovanja, evidentiranja i izveštavanja o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji internih revizora u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 92/15)

Ime i prezime rukovodioca jedinice interne revizije: _____
 Naziv institucije: _____
 Adresa institucije: _____
 Telefon i elektronska pošta (e-mail): _____

Izveštaj
o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji (KPE)
internih revizora u jedinici interne revizije za _____ godinu

[illegible]

Broj: _____
Datum: _____

Rukovodilac jedinice interne revizije

Na temelju članka 24. točka b) Zakona o unutarnjoj reviziji institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 27/08 i 32/12), članka 33. i članka 34. stavak (8) Programa obuke i certificiranja unutarnjih revizora u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 7/15) i članka 6. Odluke o načinu bodovanja, evidentiranja i izvješćivanja o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji unutarnjih revizora u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 92/15), Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine donosi

**NAPUTAK
O KONTINUIRANOJ PROFESIONALNOJ EDUKACIJI
UNUTARNJIH REVIZORA U INSTITUCIJAMA
BOSNE I HERCEGOVINE**

Članak 1.

(Predmet)

Naputkom o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji unutarnjih revizora u institucijama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: "Naputak"), sukladno Programu obuke i certificiranja unutarnjih revizora u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 7/15, u daljnjem tekstu: "Program") i Odlukom o načinu bodovanja, evidentiranja i izvješćivanja o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji unutarnjih revizora u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 92/15, u daljnjem tekstu: "Odluka"), definira se način evidentiranja i izvješćivanja o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji (u daljnjem tekstu: "KPE") unutarnjih revizora u institucijama BiH.

Članak 2.

(Prijavljivanje na obuke iz KPE)

Unutarnji revizor, sukladno članku 4. Odluke, prijavljuje se na obuke iz oblasti KPE, koje organizira SHJ ili druge domaće i međunarodne institucije, na jedan od sljedećih načina:

- a) na obuke koje su sukladne godišnjem planu obuke unutarnjih revizora u jedinici unutarnje revizije, unutarnji revizor se prijavljuje nakon odobrenja rukovoditelja jedinice unutarnje revizije,
- b) na obuke koje nisu uključene u godišnji plan obuke unutarnjih revizora u jedinici unutarnje revizije, unutarnji revizor se može prijaviti na temelju odobrenja rukovoditelja jedinice unutarnje revizije i rukovoditelja institucije.

Članak 3.

(Dokumentacija za bodovanje KPE)

Dokumentacija iz članka 5. stavak (3) Odluke, koja se dostavlja uz zahtjev za dobivanje mišljenja SHJ o ispunjavanju uvjeta za bodovanje KPE, treba sadržavati sve relevantne podatke o konkretnoj edukaciji, uključujući program, sadržaj, predavače, organizatora i period trajanja edukacije, na temelju kojih se može steći uvid u doprinos koji edukacija ima na profesionalno usavršavanje unutarnjih revizora.

Članak 4.

(Evidencija KPE)

- (1) Rukovoditelj jedinice unutarnje revizije obavezan je, sukladno članku 31. Programa, voditi evidenciju o KPE za jedinicu unutarnje revizije na način kako je to definirano člankom 6. Odluke.
- (2) Unutarnji revizor obavezan je voditi Evidencijski list o svojoj KPE na obrascu koji se nalazi u privitku ovog Naputka (Obrazac ELKPE).
- (3) SHJ, sukladno članku 32. Programa, a na temelju godišnjih izvješća o KPE unutarnjih revizora, koje dostavljaju rukovoditelji jedinica unutarnje revizije, vodi evidenciju o KPE.

Članak 5.

(Izvješćivanje o KPE)

- (1) Unutarnji revizor dostavlja Evidencijski list (Obrazac ELKPE) rukovoditelju jedinice unutarnje revizije, na temelju kojeg rukovoditelj jedinice unutarnje revizije sačinjava Izvješće o KPE za jedinicu unutarnje revizije.
- (2) Rukovoditelj jedinice unutarnje revizije obavezan je SHJ dostavljati Izvješće o KPE unutarnjih revizora u jedinici unutarnje revizije sukladno članku 31. Programa i odredbama ovog Naputka.
- (3) Izvješće iz prethodnog stavka rukovoditelj jedinice unutarnje revizije dostavlja SHJ na obrascu koji je u privitku ovog Naputka (Obrazac IKPE) u elektronskoj i pisanoj formi, bez priložne dokumentacije, na način kako je to propisano člankom 31. Programa.
- (4) Dokumentacija iz prethodnog stavka mora biti dostupna na uvid SHJ i pružatelj usluge kontrole kvaliteta.
- (5) Rukovoditelj jedinice unutarnje revizije obavezan je čuvati izvješće o KPE unutarnjih revizora sa svom priložnom dokumentacijom i dokazima, sukladno propisima koji reguliraju oblast arhiviranja i čuvanja poslovne dokumentacije.
- (6) Obveze neaktivnih unutarnjih revizora u vezi evidencije i izvješćivanja o KPE definirane su člankom 28. i 32. Programa.
- (7) Novoimenovani unutarnji revizori će obvezu KPE i izvješćivanja o KPE provoditi sukladno članku 31. Programa, što podrazumijeva da obveza počinje od 1. siječnja, godine koja slijedi godini u kojoj je osoba imenovana za unutarnjeg revizora.

Članak 6.

(Stupanje na snagu)

- (1) Ovaj Naputak stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
- (2) Naputak će biti objavljen i na web stranici Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora BiH: www.mft.gov.ba.

Ravnatelj

Broj 02-1-02-4-401-1/15
08. prosinca 2015. godine
Sarajevo

Središnje harmonizacijske jedinice
Ministarstva financija i trezora BiH
Ranko Šakota, v. r.

Obrazac ELKPE

Evidencijski list
o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji
unutarnjeg revizora u institucijama BiH za _____ godinu

1) Podaci o unutarnjem revizoru					
Ime i prezime					
Radno mjesto					
Naziv institucije					
Adresa institucije					
Telefon					
Elektronska pošta (e-mail)					
Datum zaposlenja u instituciji					
2) Podaci o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji (KPE)					
R.br.	Naziv KPE/kraći opis	Vrsta KPE sukladno članku 5. Odluke ¹	Organizator	Period i mjesto održavanja	Broj bodova
Ukupno bodova					
3) Podaci o rukovodstvu institucije					
Ime i prezime rukovoditelja institucije					
Ime i prezime rukovoditelja JUR					
4) Dodatne napomene					

Točnost podataka navedenih u ovom Obrascu svojim potpisom potvrđuju:

Unutarnji revizor

**Rukovoditelj
 jedinice unutarnje revizije**

¹ Odluka o načinu bodovanja, evidentiranja i izvješćivanja o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji unutarnjih revizora u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 92/15)

Obrazac IKPE

Ime i prezime rukovoditelja jedinice unutarnje revizije: _____
 Naziv institucije: _____
 Adresa institucije: _____
 Telefon i elektronska pošta (e-mail): _____

Izvjешće
 o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji (KPE)
 unutarnjih revizora u jedinici interne revizije za _____ godinu

[illegible]

Broj: _____
Datum: _____

Rukovoditelj jedinice unutarnje revizije

На основу члана 24. тачка б) Закона о интерној ревизији институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 27/08 и 32/12), члана 33. и члана 34. став (8) Програма обуке и сертификавања интерних ревизора у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 7/15) и члана 6. Одлуке о начину бодовања, евидентирања и извјештавања о континуираној професионалној едукацији интерних ревизора у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 92/15), Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине доноси

УПУТСТВО О КОНТИНУИРАНОЈ ПРОФЕСИОНАЛНОЈ ЕДУКАЦИЈИ ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА У ИНСТИТУЦИЈАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1.

(Предмет)

Упутством о континуираној професионалној едукацији интерних ревизора у институцијама Босне и Херцеговине (у даљем тексту: "Упутство"), у складу са Програмом обуке и сертификавања интерних ревизора у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 7/15, у даљем тексту: "Програм") и Одлуком о начину бодовања, евидентирања и извјештавања о континуираној професионалној едукацији интерних ревизора у институцијама БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 92/15, у даљем тексту: "Одлука"), дефинише се начин евидентирања и извјештавања о континуираној професионалној едукацији (у даљем тексту: "КПЕ") интерних ревизора у институцијама БиХ.

Члан 2.

(Пријављивање на обуке из КПЕ)

Интерни ревизор, у складу са чланом 4. Одлуке, пријављује се на обуке из области КПЕ, које организује ЦХЈ или друге домаће и међународне институције, на један од следећих начина:

- а) на обуке које су у складу са годишњим планом обуке интерних ревизора у јединици интерне ревизије, интерни ревизор се пријављује након одобрења руководиоца јединице интерне ревизије,
- б) на обуке које нису укључене у годишњи план обуке интерних ревизора у јединици интерне ревизије, интерни ревизор се може пријавити на основу одобрења руководиоца јединице интерне ревизије и руководиоца институције.

Члан 3.

(Документација за бодовање КПЕ)

Документација из члана 5. став (3) Одлуке, која се доставља уз захтјев за добијање мишљења ЦХЈ о испуњавању услова за бодовање КПЕ, треба да садржи све релевантне податке о конкретној едукацији, укључујући програм, садржај, предаваче, организатора и период трајања едукације, на основу којих се може стећи увид у допринос који едукација има на професионално усавршавање интерних ревизора.

Члан 4.

(Евиденција КПЕ)

- (1) Руководилац јединице интерне ревизије обавезан је да, у складу са чланом 31. Програма, води евиденцију о КПЕ за јединицу интерне ревизије на начин како је то дефинисано чланом 6. Одлуке.
- (2) Интерни ревизор обавезан је да води Евиденциони лист о својој КПЕ на обрасцу који се налази у прилогу овог Упутства (Образац ЕЛКПЕ).
- (3) ЦХЈ, у складу са чланом 32. Програма, а на основу годишњих извјештаја о КПЕ интерних ревизора, које достављају руководиоци јединица интерне ревизије, води евиденцију о КПЕ.

Члан 5.

(Извјештавање о КПЕ)

- (1) Интерни ревизор доставља Евиденциони лист (Образац ЕЛКПЕ) руководиоцу јединице интерне ревизије, на основу којег руководицац јединице интерне ревизије сачињава Извјештај о КПЕ за јединицу интерне ревизије.
- (2) Руководилац јединице интерне ревизије обавезан је да ЦХЈ доставља Извјештај о КПЕ интерних ревизора у јединици интерне ревизије у складу са чланом 31. Програма и одредбама овог Упутства.
- (3) Извјештај из претходног става руководицац јединице интерне ревизије доставља ЦХЈ на обрасцу који је у прилогу овог Упутства (Образац ИКПЕ) у електронској и писаној форми, без пропратне документације, на начин како је то прописано чланом 31. Програма.
- (4) Документација из претходног става мора бити доступна на увид ЦХЈ и пружаоцу услуге контроле квалитета.
- (5) Руководилац јединице интерне ревизије обавезан је да чува извјештај о КПЕ интерних ревизора са свом пропратном документацијом и доказима, у складу са прописима који регулишу област архивирања и чувања пословне документације.
- (6) Обавезе неактивних интерних ревизора у вези евиденције и извјештавања о КПЕ дефинисане су чланом 28. и 32. Програма.
- (7) Новоименовани интерни ревизори ће обавезу КПЕ и извјештавања о КПЕ спроводити у складу са чланом 31. Програма, што подразумемијева да обавеза почиње од 1. јануара, године која слиједи години у којој је лице именовано за интерног ревизора.

Члан 6.

(Ступање на снагу)

- (1) Ово Упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
- (2) Упутство ће бити објављено и на веб страници Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ: www.mft.gov.ba.

Директор

Централне хармонизацијске
јединице Министарства
финансија и трезора БиХ
Ранко Шакота, с. р.

Број 02-1-02-4-401-1/15
08. децембра 2015. године
Сарајево

Образац ЕЛКПЕ

**Евиденциони лист
о континуираној професионалној едукацији
интерног ревизора у институцијама БиХ за _____ годину**

1) Подаци о интерном ревизору					
Име и презиме					
Радно мјесто					
Назив институције					
Адреса институције					
Телефон					
Електронска пошта (e-mail)					
Датум запослења у институцији					
2) Подаци о континуираној професионалној едукацији (КПЕ)					
Р.бр.	Назив КПЕ/краћи опис	Врста КПЕ у складу са чланом 5. Одлуке ¹	Организатор	Период и мјесто одржавања	Број бодова
Укупно бодова					
3) Подаци о руководству институције					
Име и презиме руководиоца институције					
Име и презиме руководиоца ЈИР					
4) Додатне напомене					

Тачност података наведених у овом Обрасцу својим потписом потврђују:

Интерни ревизор

Руководилац
јединице интерне ревизије

¹ Одлука о начину бодовања, евидентирања и извјештавања о континуираној професионалној едукацији интерних ревизора у институцијама БиХ ("Службени гласник БиХ", број 92/15)

**MINISTARSTVO PRAVDE
BOSNE I HERCEGOVINE****1132**

Na osnovu člana 208. stav (3) Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera ("Službeni glasnik BiH", br. 12/10 i 100/13) i člana 43. st. (1) i (3) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 03/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07, 8/10, 47/14, 22/15 i 40/15), u vezi sa članom 54. Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 11/05, 58/14 i 60/14), u cilju usklađivanja normi u poretku i olakšane primjene, ministar pravde Bosne i Hercegovine utvrđuje prečišćeni tekst Pravilnika o vrsti i uslovima za izvršenje krivične sankcije rada za opće dobro na slobodi ("Službeni glasnik BiH", br. 18/06, 43/10 i 18/14)

**PRAVILNIK
O VRSTI I USLOVIMA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNE
SANKCIJE RADA ZA OPĆE DOBRO NA SLOBODI
"PREČIŠĆENI TEKST"****I. OPĆE ODREDBE****Član 1.**

Ovim Pravilnikom utvrđuju se vrste i uslovi za izvršenje krivične sankcije rada za opće dobro na slobodi, koja predstavlja posebnu krivično - pravnu mjeru, odnosno mjeru iz kategorije alternativnih krivičnih sankcija, koju u zakonom predviđenom postupku izrekne Sud Bosne i Hercegovine, inostrani sud za djela predviđena u Krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine ili je to predviđeno Međunarodnim ugovorom, kao i na zahtjev osuđenog lica ako mu je ta sankcija izrečena u entitetskim sudovima za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.

Rad za opće dobro na slobodi (u daljnjem tekstu: rad za opće dobro), izvršava Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo pravde).

Član 2.

Kad sud odmjeri i izrekne kaznu zatvora od najviše do jedne godine, istovremeno može odrediti da se izrečena kazna, uz pristanak optuženika, zamijeni radom za opće dobro.

Odluka da se kazna zatvora zamijeni radom za opće dobro zasniiva se na ocjeni da, uzimajući u obzir sve okolnosti koje određuju vrstu i raspon kazne, izvršenje kazne zatvora ne bi bilo neophodno za ostvarenje svrhe kažnjavanja, ali istovremeno uslovna kazna ne bi bila dovoljna za postizanje opće svrhe krivično-pravnih sankcija.

Član 3.

Rad za opće dobro određuje se u trajanju srazmjerno izrečenoj kazni zatvora od najmanje deset do najviše devedeset radnih dana. Rok izvršenja rada za opće dobro ne može biti kraći od jednog mjeseca niti duži od jedne godine.

Pod radnim danom podrazumijeva se osmosatno radno vrijeme, odnosno sedmično radno vrijeme lica raspoređenog na rad za opće dobro iznosi 40 sati, a raspoređuje se na najmanje pet radnih dana.

Lica koja rade puno radno vrijeme po osnovu navedene krivično - pravne mjere, imaju pravo na odmor u toku radnog dana u trajanju od 30 minuta.

Član 4.

Odmjeravajući trajanje rada za opće dobro kao i rok izvršenja tog rada, sud će uzeti u obzir izrečenu kaznu zatvora koja se zamjenjuje i mogućnosti učinioca u pogledu njegove lične situacije i zaposlenja.

Broj radnih dana za opće dobro u toku jednog mjeseca koje će osuđenik izvršavati kao zamjena za izrečenu kaznu zatvora

odredit će sud s tim da prvi mjesec rada mora imati najmanje deset radnih dana a svi ostali mjeseci sveukupno mogu imati najviše do osamdeset radnih dana.

U cilju srazmjernog određivanja rada za opće dobro izrečenoj kazni zatvora, djelimičnog izvršenja navedenog rada kao i okolnostima iz stava (1) i (2) ovog člana, trajanje rada može se osim u radnim danima, određivati i u radnim satima manjim od osmosatnog radnog vremena.

Član 5.

U slučaju kada osuđenik po isteku određenog roka, nije izvršio ili je samo djelimično izvršio rad za opće dobro, sud će donijeti odluku o izvršenju kazne zatvora u trajanju srazmjernom vremenu preostalog rada za opće dobro.

Trajanje rada za opće dobro određuje se srazmjerno izrečenoj kazni zatvora u trajanju od najmanje 10 do najviše 90 radnih dana, pa će na osnovu toga sud tražiti odnos između visine izrečene kazne zatvora i trajanja rada za opće dobro posebno u slučajevima kada je osuđeni samo djelimično izvršio rad za opće dobro.

Član 6.

Zamjena kazne zatvora radom za opće dobro može se primijeniti i u slučajevima kada se odlukom suda novčana kazna zamjenjuje kaznom zatvora, shodno članu 47. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 03/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07, 8/10, 47/14, 22/15 i 40/15).

Član 7.

Izvršavanje rada za opće dobro prema osuđeniku započinje nakon pravosnažnosti sudske presude.

Rad za opće dobro traje najmanje 10 a najviše 90 dana, u skladu s presudom iz prethodnog stava.

Rad za opće dobro izvršava se u mjestu prebivališta, odnosno boravišta osuđenika.

Rok za upućivanje osuđenika na izvršavanje rada za opće dobro ne može biti kraći od jednog mjeseca ni duži od jedne godine od dana dostavljanja presude Ministarstvu pravde.

Osuđenik ne snosi troškove izvršavanja rada za opće dobro niti plaća takse na podneske, službene radnje i odluke u vezi s primjenom ovoga pravilnika.

Rad za opće dobro je besplatan i ne služi postizanju dobiti.

Član 8.

Svrha izvršavanja rada za opće dobro je da se, uvažavajući opću svrhu krivično - pravnih sankcija, osuđenik kojem je, pod određenim uslovima i obavezama, ograničena sloboda, ne isključi iz društva, već da, uz pomoć i nadzor društvene zajednice, dobrovoljno ličnim postupcima, radom i odnosom prema posljedicama izazvanim počinjenim djelom razvije svijest o štetnosti određenih ponašanja i odgovornosti za štetne posljedice.

Član 9.

Rad za opće dobro je besplatan i ne smije služiti postizanju dobiti i lica prema kojem se primjenjuje navedena krivična sankcija ne snosi troškove izvršenja.

U vezi troškova izvršavanja krivične sankcije rad za opće dobro organi za provođenje zakona ili drugog propisa u skladu sa zakonom, trebaju imati adekvatna finansijska sredstva iz javnog budžeta za provođenje sankcija ili mjera u zajednici.

Rad za opće dobro je sankcija ili mjera koja podrazumijeva neplaćeni rad koji koristi zajednici i koja kroz elemente radne discipline i obaveznog neplaćenog rada, zadovoljava svrhu kazne u vidu društvene osude počinjenog krivičnog djela uz istovremeni uticaj na sprječavanje učinioca da ubuduće ne počinji krivično djelo i čiji je cilj da kod osuđenog lica stvori osjećaj da može biti koristan član zajednice, da doprinosi zajednici i da se na taj način

oduži zajednici za počinjeno krivično djelo kojim je oštetio društvenu zajednicu.

Član 10.

Državni organi, ustanove i druga pravna lica dužni su saradivati s Ministarstvom pravde, u izvršavanju rada za opće dobro, kad to Ministarstvo pravde od njih zatraži.

Član 11.

Rad za opće dobro, može se obavljati u državnim organima, ustanovama i drugim pravnim licima (u daljnjem tekstu: poslodavac), koje obavljaju djelatnost u okviru koje se može ostvariti opća svrha kažnjavanja izvršavanja krivično - popravnih sankcija i posebna svrha izvršenja rada za opće dobro.

Djelatnost poslodavca treba biti humanitarna, ekološka, komunalna, uslužna, kao i svaka druga djelatnost za koju Ministarstvo pravde smatra da se sa istom može postići opća svrha izvršavanja, kao i posebna svrha izvršavanja navedene krivične sankcije.

Član 12.

Poslovi na kojima se obavlja rad za opće dobro u državnim organima mogu biti:

1. Administrativno - tehnički,
2. Operativno - tehnički i
3. Pomoćni poslovi.

Član 13.

Poslovi na kojima se obavlja djelatnost u ustanovama mogu biti pomoćni i administrativno - tehnički poslovi u javnim ustanovama čiji je osnivač Vijeće ministara BiH, Federacija BiH, Republika Srpska, Brčko Distrikt BiH, kantoni Federacije BiH ili u ustanovama u kojima su navedeni organi povjerali javna ovlaštenja, općine, kao i u drugim ustanovama u oblasti fizičke kulture, kulture, obrazovanja, nauke, zdravlja, dječje zaštite, socijalne zaštite i socijalne sigurnosti.

Član 14.

Poslovi na kojima se obavlja djelatnost u drugim pravnim licima mogu biti poslovi nekvalifikovanog do visokokvalifikovanog radnika, odnosno pomoćni i administrativno-tehnički poslovi u javnim preduzećima čiji su osnivači organi iz člana 13. ovog Pravilnika, preduzećima, firmama, kao i drugim pravnim licima ili udruženjima.

Član 15.

Poslovi kod poslodavca kod kojeg je osuđenik do tada bio u radnom odnosu mogu biti isti poslovi na kojima je osuđenik do tada radio ili drugi poslovi.

Član 16.

Ministarstvo pravde raspoređuje osuđenike na rad za opće dobro, određuje vrstu posla i radno mjesto na kojem će se obavljati rad za opće dobro, vodeći računa o sposobnostima i znanjima osuđenog lica.

Ministarstvo pravde neposredno preduzima mjere za poboljšanje izvršavanja rada za opće dobro, pruža stručnu pomoć, prikuplja i obrađuje statističke podatke, te obavlja i druge poslove propisane ovim Pravilnikom i drugim propisima.

Ministarstvo pravde saraduje s drugim državnim organima, naučnim i drugim ustanovama, strukovnim udruženjima, drugim pravnim licima i pojedincima, radi poboljšavanja uslova izvršavanja rada za opće dobro i pomoći osuđenima.

Ministarstvo pravde, kad je to u javnom interesu ili kad to nađe za potrebno, radi upoznavanja javnosti, obavještava javnost o uslovima i stanju izvršavanja rada za opće dobro, radi uključivanja društvene zajednice u postupke izvršavanja.

II. NAČELA IZVRŠAVANJA RADA ZA OPĆE DOBRO

Član 17.

Rad za opće dobro izvršava se na način koji osuđeniku i njegovoj porodici jamči poštovanje ljudskog dostojanstva, osnovnih prava i sloboda i privatnosti.

Zabranjuje se diskriminacija zasnovana na rasi, boji kože, spolu, jeziku, religiji ili vjerovanju, političkom ili drugim uvjerenjima, nacionalnom i socijalnom porijeklu.

Osuđenik, koji je bio podvrgnut nezakonitom postupanju ili diskriminaciji iz stava (2) ovoga člana, ima pravo na naknadu štete.

Član 18.

Rad za opće dobro izvršava se prema pojedinačnom programu izvršavanja, u skladu sa ovim Pravilnikom.

Pojedinačni program iz stava (1) ovog člana utvrđuje državni službenik i povjerenik za svakog osuđenika, a na osnovu osobina ličnosti, ličnih prilika, zdravstvenog stanja, zaposlenja, sposobnosti i stručnosti osuđenika.

III. ORGANI, LICA I NAČIN IZVRŠAVANJA RADA ZA OPĆE DOBRO

Član 19.

Ministarstvo pravde izvršava pravosnažnu presudu o zamjeni kazne zatvora radom za opće dobro, putem državnog službenika Ministarstva pravde i povjerenika.

Povjerenik je zaposlenik pravnog lica kod kojeg se obavlja rad za opće dobro (u daljnjem tekstu: povjerenik), kojeg na prijedlog rukovodioca tog pravnog lica, rješenjem imenuje ministar pravde i koji obavlja neposredni nadzor nad izvršavanjem rada za opće dobro.

Državni službenik iz stava 1. ovog člana i povjerenik može biti lice koje ima završenu visoku stručnu spremu, radno iskustvo u trajanju od najmanje tri godine i primjerene ljudske osobine koje mogu biti uzor ponašanja osuđenika.

Izuzetno, povjerenik ne mora imati visoku stručnu spremu, ukoliko u tom pravnom licu nema odgovarajućih zaposlenika visoke stručne spreme.

Ministarstvo pravde vodi evidenciju povjerenika.

Za svoj rad državni službenik i povjerenik su odgovorni ministru pravde.

Član 20.

Ministarstvo pravde organizuje obuku, radi osposobljavanja povjerenika i upoznavanja sa njihovim pravima i obavezama.

U organizovanju obuke povjerenika, Ministarstvo pravde može zatražiti pomoć od ministarstava nadležnih za zdravstvo, rad i socijalnu zaštitu, obrazovanje i sport, a po potrebi i drugih državnih organa, ustanova, udruženja i pojedinih stručnjaka (socijalni zaposlenik, pedagog, psiholog i sl.).

Ministar pravde donosi Pravilnik o načinu rada, odgovornosti, obučavanju i evidenciji povjerenika.

IV. IZVRŠAVANJE RADA ZA OPĆE DOBRO

Član 21.

Djelatnost u okviru koje se obavlja rad za opće dobro mora odgovarati općoj svrsi krivično - pravnih sankcija i posebnom cilju ovoga rada.

Rad za opće dobro može se izvršavati kod poslodavca kod kojeg je osuđenik do tada bio u radnom odnosu, ukoliko je s tim saglasan poslodavac i osuđenik.

Ministar pravde zaključuje ugovore s državnim organima, ustanovama, poslodavcima iz prethodnog stava i drugim pravnim licima o postojanju zajedničkog interesa za izvršavanje rada za opće dobro i upućivanju osuđenika na rad za opće dobro.

Ugovor iz prethodnog stava ovoga člana sadrži opis djelatnosti poslodavca, vrste poslova na kojima osuđenik može izvršavati rad za opće dobro, mjesto izvršavanja rada za opće dobro, spisak lica koja mogu biti imenovana za povjerenike, vrijeme trajanja ugovora, uslove pod kojima se može raskinuti ugovor, prava i obaveze Ministarstva pravde i poslodavca i druga pitanja od značaja za izvršavanje rada za opće dobro.

Ministarstvo pravde vodi evidenciju poslodavaca s kojima su zaključeni ugovori iz stava 3. ovog člana i popis radnih mjesta.

Član 22.

Ministarstvo pravde donosi rješenje o raspoređivanju na rad osuđenika i rješenje o imenovanju povjerenika u roku od 15 dana od prijema pravosnažne presude.

Osuđenik se rješenjem raspoređuje na rad na raspoloživo radno mjesto, u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

Prije donošenja rješenja o raspoređivanju na rad za opće dobro, Ministarstvo pravde upućuje osuđenika na lječni pregled, radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova na koje se raspoređuje.

Rješenjem iz stava (1) ovog člana, u dogovoru s poslodavcem, određuje se početak, raspored i završetak izvršavanja rada za opće dobro.

Vrijeme izvršavanja rada za opće dobro, zavisno od potrebe, vrste i mjesta rada, po prijedlogu osuđenika, može se, izmjenom rješenja, prilagoditi potrebama osuđenika.

Ministarstvo pravde obavještava sud koji je donio presudu o početku izvršavanja rada za opće dobro.

Član 23.

Rješenje ministra pravde o raspoređivanju osuđenika na rad za opće dobro je konačno i protiv njega se ne može pokrenuti upravni spor.

Član 24.

Ako se osuđenik shodno odredbi člana 22. stav (4) ovog Pravilnika, u roku od osam dana od kada je pozvan ne javi državnom službeniku Ministarstva pravde, radi raspoređivanja i izvršavanja rada za opće dobro ili mu poziv nije mogao biti dostavljen na adresu koju je dao Sudu prilikom zamjene kazne zatvora radom za opće dobro ili ukoliko se ne javi poslodavcu ili drugom pravnom licu kod kojeg je raspoređen rješenjem ministra pravde ili odbija raditi, van razloga iz čl. 31. i 32. ovog Pravilnika, ministar pravde će o tome obavijestiti Sud radi donošenja odluke o izvršavanju prvobitno izrečene kazne zatvora.

Član 25.

Rješenjem o imenovanju povjerenika određuju se prava i obaveze povjerenika, period za koji se povjerenik imenuje, ime i prezime osuđenika kojeg nadzire u obavljanju rada za opće dobro i utvrđuje naknadu za obavljanje poslova povjerenika.

Ministarstvo pravde donosi Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje naknade povjerenicima.

Član 26.

Protiv rješenja ministra pravde o imenovanju povjerenika dozvoljeno je pravo žalbe Ministarstvu pravde u roku od tri dana od dana prijema rješenja.

Žalba na rješenje iz stava (1) ovog člana ne zadržava izvršenje rješenja.

Rješenje po žalbi iz stava (2) ovog člana je konačno i protiv njega se ne može voditi upravni spor.

Član 27.

Povjerenik koji obavlja neposredni nadzor nad izvršavanjem rada za opće dobro može biti zamijenjen:

- 1) na lični zahtjev;
- 2) zbog nastale iznenadne spriječenosti povjerenika da obavlja navedene poslove i

- 3) zbog osnovane sumnje u nepristrasnost povjerenika ili postojanja okolnosti koji ukazuju na mogući sukob interesa.

Ukoliko povjerenik ne obavlja savjesno i u skladu sa propisima neposredni nadzor nad izvršavanjem rada za opće dobro, ministar pravde može razriješiti povjerenika i imenovati drugog povjerenika na prijedlog rukovodioca pravnog lica kod kojeg se izvršava navedena sankcija.

Protiv rješenja iz stava (2) ovog člana, povjerenik ima pravo žalbe Ministarstvu pravde u roku od tri dana od dana prijema rješenja.

Žalba na rješenje ne zadržava izvršenje rješenja.

Rješenje doneseno po žalbi je konačno i protiv njega se ne može pokrenuti upravni spor.

Rješenje iz stava (2) ovog člana upisuje se u knjigu evidencije povjerenika koju vodi Ministarstvo pravde shodno članu 19. ovog Pravilnika u vezi sa članom 11. Pravilnika o izboru, načinu rada, odgovornosti, obučavanju i evidenciji povjerenika za izvršenje krivične sankcije rad za opće dobro na slobodi ("Službeni glasnik BiH", br. 54/07 i 41/10).

Član 28.

Na radno vrijeme osuđenika, odmor u toku rada, dnevni i sedmični odmor, te upotrebu sredstava zaštite na radu, primjenjuju se opći propisi, odnosno akti poslodavca.

Poslodavac osigurava osuđenike od nezgoda na poslu i profesionalnih oboljenja, za vrijeme rada za opće dobro.

Osuđenik je odgovoran za štetu koju, za vrijeme rada za opće dobro, namjerno ili grubom nepažnjom prouzrokuje poslodavcu.

Član 29.

Ukoliko poslodavac nije u mogućnosti organizovati kolektivni prevoz osuđenika zajedno sa ostalim radnicima ili zaposlenicima a udaljenost mjesta prebivališta osuđenika i mjesta rada zahtijeva korištenje javnog prevoza, u takvim okolnostima, na prijedlog poslodavca Ministarstvo pravde može priznati troškove u vezi naknade za prevoz do visine mjesečne naknade prevoza određene za zaposlenike i službenike institucija Bosne i Hercegovine shodno propisima Vijeća ministara BiH.

Član 30.

Za vrijeme izvršavanja rada za opće dobro kod poslodavca ili drugog pravnog lica osuđenik ima pravo na topli obrok za vrijeme rada.

Refundaciju sredstava po osnovu troškova toplog obroka, poslodavac može zatražiti od Ministarstva pravde i čija visina ne može biti veća od visine toplog obroka određenog po jednom radnom danu za zaposlenika ili službenika na nivou institucija Bosne i Hercegovine u skladu sa donesenim propisima od strane Vijeća ministara BiH.

Član 31.

Izvršavanje rada za opće dobro može biti odgođeno ili prekinuto na molbu osuđenika, njegovog branitelja ili centra za socijalni rad.

Molba se podnosi Ministarstvu pravde. U molbi se moraju navesti razlozi i dokazi o činjenicama koje opravdavaju odgodu ili prekid pod okolnostima iz člana 132. stav (3) i (4) Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera ("Službeni glasnik BiH", br. 12/10 i 100/13).

Molba za odgodu izvršavanja rada za opće dobro može se podnijeti u roku od tri dana od dostavljanja rješenja o rasporedu na rad za opće dobro, a nakon proteka toga roka, ako su razlozi za odgodu nastali kasnije, a izvršavanje rada za opće dobro još nije započeto, ali ne kasnije od četrdeset osam sati po saznanju za njihovo postojanje.

Molba sadržava izvršavanje rješenja o radu za opće dobro.

Molba za prekid izvršavanja rada za opće dobro može se podnijeti u roku od dvadeset četiri sata od nastupanja okolnosti koja je razlog za prekid.

Molba zadržava izvršavanje rješenja o rasporedu na rad za opće dobro.

Rješenje o odgodi, odnosno rješenje o prekidu izvršavanja rada za opće dobro donosi ministar pravde, u roku od tri dana od prijema molbe.

Član 32.

Razlozi za odgodu ili prekid izvršavanja rada za opće dobro su:

- 1) iznenadno oboljenje osuđenika,
- 2) smrtni slučaj, teška bolest ili nastupanje okolnosti u kojima je, prema mišljenju centra za socijalni rad, osuđenik postao jedini obavezni osiguravatelj brige o maloljetnoj djeci, bračnom ili vanbračnom drugu, roditelju, usvojitelju ili usvojeniku,
- 3) potreba obavljanja ili dovršenja radova izazvanih elementarnom nepogodom ili drugom nesrećom, zbog čijeg neobavljanja bi nastala znatna materijalna šteta, a u užoj porodici osuđenika nema drugog radno - sposobnog lica.

Osim u slučajevima iz prethodnog stava, Ministarstvo pravde može, izuzetno i u drugim opravdanim slučajevima, prekinuti izvršavanje rada za opće dobro, ali ne na period duži od perioda utvrđenog u stavu (4) ovog člana.

Postojanje razloga iz stava (1) i (2) ovog člana, osuđenik dokazuje odgovarajućom potvrdom ili drugom ispravom.

Izvršavanje rada za opće dobro iz razloga iz stava (1) tačke 1. ovoga člana može se odgoditi ili prekinuti dok bolest traje, zbog razloga iz tačke 2. najduže do dvadeset dana, zbog razloga iz tačke 3. do dovršetka posla, a najduže do dvadeset dana, a u slučaju iz stava (2) ovoga člana najduže do tri dana.

Ponovljene odgode izvršavanja rada za opće dobro ne mogu trajati ukupno duže od šest mjeseci.

U slučaju ponovljene odgode izvršenja rada za opće dobro zbog bolesti osuđenika, koja traje duže od šest mjeseci, Ministarstvo pravde o tome obavještava sud koji je izrekao presudu, koji donosi odluku u daljnjem izvršavanju presude.

Ponovljeni prekidi izvršavanja rada za opće dobro ne mogu trajati duže od trideset dana.

U slučaju ponovljenog prekida izvršenja rada za opće dobro zbog bolesti osuđenika, koja traje duže od trideset dana, Ministarstvo pravde o tome obavještava sud koji je izrekao presudu, koji donosi odluku o daljnjem izvršavanju presude.

Na odgodu vojnim obveznicima shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se reguliše odgoda izvršavanja kazne zatvora vojnim obveznicima.

Odgoda i prekid izvršenja rada za opće dobro ne može se odobriti ako će zbog odgode ili prekida izvršenja nastupiti zastarjelost izvršenja rada za opće dobro.

Član 33.

Prilikom upućivanja osuđenika na rad za opće dobro, državni službenik upoznaje osuđenika sa pravima i dužnostima u toku izvršavanja rada za opće dobro, načinom na koji može ostvarivati svoja prava i posljedicama neurednog izvršavanja ili neizvršavanja rada za opće dobro.

Povjerenik je dužan osuđenika uvesti u posao, pružiti mu potrebnu pomoć i zaštitu, te u saradnji sa državnim službenikom, nadgledati ispunjenje obaveze rada za opće dobro.

Državni službenik može povjereniku davati bliža uputstva i određivati uslove za izvršavanje rada za opće dobro.

Državni službenik dužan je, najmanje jednom u deset dana, izvršiti lični uvid u izvršenje rada za opće dobro i o tome unijeti zabilješku u osobni list osuđenika.

Član 34.

U Ministarstvu pravde se vodi matična knjiga osuđenika i osobni list osuđenika.

Povjerenik vodi osobni list za svakog osuđenika nad kojim vrši nadzor (kontrolu).

Uputstvo o matičnoj knjizi osuđenika i osobnom listu donosi ministar pravde.

Član 35.

Matična knjiga osuđenika sadrži lične podatke o osuđeniku, podatke o sudskoj presudi, o vremenu i mjestu izvršavanja rada za opće dobro, podatke iz zaključnog izvještaja o obavljenom radu za opće dobro i druge podatke, u skladu sa Uputstvom o matičnoj knjizi osuđenika.

Član 36.

Za svakog osuđenika u Ministarstvu pravde vodi se osobni list.

U osobni list se upisuju podaci o osuđeniku i ulaže dokumentacija potrebna za praćenje zakonitosti izvršavanja rada za opće dobro, a posebno:

- 1) presuda,
- 2) rješenje o raspoređivanju na rad za opće dobro i druge odluke koje se odnose na rad za opće dobro i njegovo izvršavanje,
- 3) program izvršavanja i njegove izmjene,
- 4) zabilješke o zapažanjima i mišljenjima državnog službenika i povjerenika,
- 5) obavještenja povjerenika o izvršavanju, odnosno zanemarivanju izvršavanja rada za opće dobro,
- 6) prigovor osuđenika i odluka ministra pravde po prigovoru,
- 7) izvještaj povjerenika o završenom radu za opće dobro,
- 8) zaključni izvještaj o obavljenom radu za opće dobro.

Povjerenik vodi osobni list za svakog osuđenika, u koji upisuje podatke i ulaže dokumentaciju potrebnu za praćenje izvršavanja rada za opće dobro, a posebno:

- 1) rješenje o raspoređivanju na rad za opće dobro,
- 2) program izvršavanja i njegove izmjene,
- 3) zapažanja i mišljenja povjerenika,
- 4) izvještaj o radu i ponašanju osuđenika,
- 5) izvještaj o završetku rada za opće dobro.

Osuđenik ima pravo uvida u sve podatke iz osobnog lista.

Član 37.

O radu i ponašanju osuđenika povjerenik podnosi izvještaj Ministarstvu pravde.

Izvještaj se podnosi nakon svake trećine izvršenog rada, a po potrebi i češće.

O zanemarivanju obaveze rada za opće dobro, povjerenik, bez odlaganja, obavještava Ministarstvo pravde.

Nakon izvršenja rada za opće dobro, povjerenik podnosi Ministarstvu pravde izvještaj o završenom radu za opće dobro.

Na osnovu izvještaja povjerenika o završenom radu za opće dobro, Ministarstvo pravde sačinjava zaključni izvještaj o obavljenom radu za opće dobro i dostavlja ga sudu koji je izrekao presudu.

Član 38.

Zanemarivanjem obaveze rada za opće dobro smatra se kašnjenje na rad, neopravdano izostajanje s rada, napuštanje rada i namjerno dovođenje sebe u stanje umanjene radne sposobnosti, namjerno oštećenje sredstava za rad, nepoštivanje organizacije i načina rada, ponašanje i odnosi sa zaposlenicima poslodavca ili korisnicima rada koji ne doprinose ostvarenju posebnog cilja toga rada.

U slučaju iz stava (1) ovoga člana, povjerenik, bez odlaganja, obavještava Ministarstvo pravde.

U slučaju ponovljenog zanemarivanja obaveze rada za opće dobro, poslodavac može raskinuti ugovor iz člana 21. stav (5) ovog Pravilnika, pod uslovima utvrđenim ugovorom.

Poslodavac je dužan pismeno i bez odlaganja, obavijestiti Ministarstvo pravde o namjeri raskidanja ugovora, a Ministarstvo pravde o tome obavještava sud koji je donio odluku o zamjeni kazne zatvora radom za opće dobro.

Ukoliko sud, u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o raskidu ugovora, ne odluči da osuđenika vrati na izdržavanje kazne zatvora, Ministarstvo pravde obavezno je osuđeniku osigurati izvršenje rada za opće dobro kod drugog poslodavca.

Član 39.

Osuđenik ima pravo prigovora ministru pravde u vezi sa podacima u osobnom listu, na program rada i izvještaj povjerenika, te na nepravilan odnos državnog službenika i povjerenika prema njemu za vrijeme rada za opće dobro.

Državni službenik i povjerenik su dužni prigovore zabilježiti u osobni list i dostaviti ih ministru pravde.

U roku ne dužem od osam dana od prijema prigovora, Ministarstvo pravde, dužno je saslušati osuđenika, državnog službenika i povjerenika i utvrditi opravdanost prigovora, a u daljnjem roku od tri dana dužno je dati pisano uputstvo za otklanjanje opravdanih razloga prigovora ili odrediti drugog državnog službenika ili povjerenika nadležnog za tog osuđenika.

V. NADZOR

Član 40.

Nadzor nad provođenjem ovog Pravilnika, nadzor nad izvršavanjem rada za opće dobro i nadzor nad radom povjerenika vrši Ministarstvo pravde.

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 41.

U roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovog Pravilnika, ministar pravde Bosne i Hercegovine donijet će:

- 1) Pravilnik o izboru, načinu rada, odgovornosti, obučavanju i evidenciji povjerenika
- 2) Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje naknade povjerenicima
- 3) Uputstvo o matičnoj knjizi i osobnom listu osuđenika.

Član 42.

U roku od 90 dana od dana donošenja ovog Pravilnika, Ministarstvo pravde je dužno:

- 1) utvrditi listu poslodavaca koji ispunjavaju uslove za obavljanje rada za opće dobro na slobodi,
- 2) zaključiti ugovore s poslodavcima u obavljanju rada za opće dobro,
- 3) imenovati povjerenika i
- 4) organizovati obuku povjerenika.

Član 43.

Ministarstvo pravde obavještava Sud u BiH o mogućnosti izvršavanja rada za opće dobro, vrsti poslova za opće dobro i broju osuđenika koji mogu izvršavati rad za opće dobro.

Član 44.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o vrsti i uslovima za izvršenje krivične sankcije rada za opće dobro na slobodi ("Službeni glasnik BiH", br. 18/06, 43/10 i 18/14).

Član 45.

Prečišćeni tekst Pravilnika objavit će se u "Službenom glasniku BiH" i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 07-02-2-11763/15
15. decembra 2015. godine
Sarajevo

Ministar
Josip Grubeša, s. r.

Na temelju članka 208. stavak (3) Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera ("Službeni glasnik BiH", br. 12/10 i 100/13) i članka 43. st. (1) i (3) Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 03/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07, 8/10, 47/14, 22/15 i 40/15), u svezi sa člankom 54. Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 11/05, 58/14 i 60/14), u cilju usklađivanja normi u poretku i olakšane primjene, ministar pravde Bosne i Hercegovine utvrđuje pročišćeni tekst Pravilnika o vrsti i uvjetima za izvršenje kaznene sankcije rada za opće dobro na slobodi ("Službeni glasnik BiH", br. 18/06, 43/10 i 18/14)

PRAVILNIK O VRSTI I UVJETIMA ZA IZVRŠENJE KAZNE SANKCIJE RADA ZA OPĆE DOBRO NA SLOBODI "PROČIŠĆENI TEKST"

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se vrste i uvjeti za izvršenje kaznene sankcije rada za opće dobro na slobodi, koja predstavlja posebnu kaznu - pravnu mjeru, odnosno mjeru iz kategorije alternativnih kaznenih sankcija, koju u zakonom predviđenom postupku izrekne Sud Bosne i Hercegovine, inozemni sud za djela predviđena u Kaznenom zakonu Bosne i Hercegovine ili je to predviđeno Međunarodnim ugovorom, kao i na zahtjev osuđene osobe ako mu je ta sankcija izrečena u entitetskim sudovima za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine.

Rad za opće dobro na slobodi (u daljnjem tekstu: rad za opće dobro), izvršava Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo pravde).

Članak 2.

Kad sud odmjeri i izrekne kaznu zatvora od najviše do jedne godine, istovremeno može odrediti da se izrečena kazna, uz pristanak optuženika, zamijeni radom za opće dobro.

Odluka da se kazna zatvora zamijeni radom za opće dobro zasniva se na ocjeni da, uzimajući u obzir sve okolnosti koje određuju vrstu i raspon kazne, izvršenje kazne zatvora ne bi bilo neophodno za ostvarenje svrhe kažnjavanja, ali istovremeno uvjetna kazna ne bi bila dovoljna za postizanje opće svrhe kaznenog - pravnih sankcija.

Članak 3.

Rad za opće dobro određuje se u trajanju srazmjerno izrečenoj kazni zatvora od najmanje deset do najviše devedeset radnih dana. Rok izvršenja rada za opće dobro ne može biti kraći od jednog mjeseca niti duži od jedne godine.

Pod radnim danom podrazumijeva se osmosatno radno vrijeme, odnosno tjedno radno vrijeme osobe raspoređene na rad za opće dobro iznosi 40 sati, a raspoređuje se na najmanje pet radnih dana.

Osobe koje rade puno radno vrijeme temeljem navedene kaznenog - pravne mjere, imaju pravo na odmor u toku radnog dana u trajanju od 30 minuta.

Članak 4.

Odmjeravajući trajanje rada za opće dobro kao i rok izvršenja tog rada, sud će uzeti u obzir izrečenu kaznu zatvora koja se zamjenjuje i mogućnosti učinioca u pogledu njegove osobne situacije i zaposlenja.

Broj radnih dana za opće dobro u toku jednog mjeseca koje će osuđenik izvršavati kao zamjena za izrečenu kaznu zatvora odredit će sud s tim da prvi mjesec rada mora imati najmanje

deset radnih dana a svi ostali mjeseci sveukupno mogu imati najviše do osamdeset radnih dana.

U cilju srazmjernog određivanja rada za opće dobro izrečenoj kazni zatvora, djelomičnog izvršenja navedenog rada kao i okolnostima iz stavka (1) i (2) ovog članka, trajanje rada može se osim u radnim danima, određivati i u radnim satima manjim od osmosatnog radnog vremena.

Članak 5.

U slučaju kada osuđenik po isteku određenog roka, nije izvršio ili je samo djelomično izvršio rad za opće dobro, sud će donijeti odluku o izvršenju kazne zatvora u trajanju srazmjernom vremenu preostalog rada za opće dobro.

Trajanje rada za opće dobro određuje se srazmjerno izrečenoj kazni zatvora u trajanju od najmanje 10 do najviše 90 radnih dana, pa će na temelju toga sud tražiti odnos između visine izrečene kazne zatvora i trajanja rada za opće dobro posebno u slučajevima kada je osuđeni samo djelomično izvršio rad za opće dobro.

Članak 6.

Zamjena kazne zatvora radom za opće dobro može se primijeniti i u slučajevima kada se odlukom suda novčana kazna zamjenjuje kaznom zatvora, shodno članku 47. Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 03/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07, 8/10, 47/14, 22/15 i 40/15).

Članak 7.

Izvršavanje rada za opće dobro prema osuđeniku započinje nakon pravosnažnosti sudske presude.

Rad za opće dobro traje najmanje 10 a najviše 90 dana, sukladno presudi iz prethodnog stavka.

Rad za opće dobro izvršava se u mjestu prebivališta, odnosno boravišta osuđenika.

Rok za upućivanje osuđenika na izvršavanje rada za opće dobro ne može biti kraći od jednog mjeseca ni duži od jedne godine od dana dostavljanja presude Ministarstvu pravde.

Osuđenik ne snosi troškove izvršavanja rada za opće dobro niti plaća pristojbe na podneske, službene radnje i odluke u svezi s primjenom ovoga pravilnika.

Rad za opće dobro je besplatan i ne služi postizanju dobiti.

Članak 8.

Svrha izvršavanja rada za opće dobro je da se, uvažavajući opću svrhu kazneno - pravnih sankcija, osuđenik kojem je, pod određenim uvjetima i obvezama, ograničena sloboda, ne isključi iz društva, već da, uz pomoć i nadzor društvene zajednice, dobrovoljno osobnim postupcima, radom i odnosom prema posljedicama izazvanim počinjenim djelom razvije svijest o štetnosti određenih ponašanja i odgovornosti za štetne posljedice.

Članak 9.

Rad za opće dobro je besplatan i ne smije služiti postizanju dobiti i osoba prema kojoj se primjenjuje navedena kaznena sankcija ne snosi troškove izvršenja.

U svezi troškova izvršavanja kaznene sankcije rad za opće dobro tijela za sprovođenje zakona ili drugog propisa sukladno zakonu, trebaju imati adekvatna financijska sredstva iz javnog proračuna za sprovođenje sankcija ili mjera u zajednici.

Rad za opće dobro je sankcija ili mjera koja podrazumijeva neplaćeni rad koji koristi zajednici i koja kroz elemente radne discipline i obveznog neplaćenog rada, zadovoljava svrhu kazne u vidu društvene osude počinjenog kaznenog djela uz istovremeni uticaj na sprječavanje učinioca da ubuduće ne počinji kazneno djelo i čiji je cilj da kod osuđene osobe stvori osjećaj da može biti koristan član zajednice, da doprinosi zajednici i da se na taj način oduži zajednici za počinjeno kazneno djelo kojim je oštetio društvenu zajednicu.

Članak 10.

Državna tijela, ustanove i druge pravne osobe dužne su surađivati s Ministarstvom pravde, u izvršavanju rada za opće dobro, kad to Ministarstvo pravde od njih zatraži.

Članak 11.

Rad za opće dobro, može se obavljati u državnim organima, ustanovama i drugim pravnim licima (u daljnjem tekstu: poslodavac), koje obavljaju djelatnost u okviru koje se može ostvariti opća svrha kažnjavanja izvršavanja kazneno - popravnih sankcija i posebna svrha izvršenja rada za opće dobro.

Djelatnost poslodavca treba biti humanitarna, ekološka, komunalna, uslužna, kao i svaka druga djelatnost za koju Ministarstvo pravde smatra da se sa istom može postići opća svrha izvršavanja, kao i posebna svrha izvršavanja navedene kaznene sankcije.

Članak 12.

Poslovi na kojima se obavlja rad za opće dobro u državnim tijelima mogu biti:

1. Administrativno - tehnički,
2. Operativno - tehnički i
3. Pomoćni poslovi.

Članak 13.

Poslovi na kojima se obavlja djelatnost u ustanovama mogu biti pomoćni i administrativno - tehnički poslovi u javnim ustanovama čiji je osnivač Vijeće ministara BiH, Federacija BiH, Republika Srpska, Brčko Distrikt BiH, županije Federacije BiH ili u ustanovama u kojima su navedena tijela povjerali javna ovlaštenja, općine, kao i u drugim ustanovama u oblasti fizičke kulture, kulture, obrazovanja, znanosti, zdravstva, dječje zaštite, socijalne zaštite i socijalne sigurnosti.

Članak 14.

Poslovi na kojima se obavlja djelatnost u drugim pravnim osobama mogu biti poslovi nekvalifikovanog do visokokvalifikovanog radnika, odnosno pomoćni i administrativno-tehnički poslovi u javnim poduzećima čiji su osnivači tijela iz članka 13. ovoga Pravilnika, poduzećima, firmama, kao i drugim pravnim osobama ili udruženjima.

Članak 15.

Poslovi kod poslodavca kod kojeg je osuđenik do tada bio u radnom odnosu mogu biti isti poslovi na kojima je osuđenik do tada radio ili drugi poslovi.

Članak 16.

Ministarstvo pravde raspoređuje osuđenike na rad za opće dobro, određuje vrstu posla i radno mjesto na kojem će se obavljati rad za opće dobro, vodeći računa o sposobnostima i znanjima osuđenog lica.

Ministarstvo pravde neposredno poduzima mjere za poboljšanje izvršavanja rada za opće dobro, pruža stručnu pomoć, prikuplja i obrađuje statističke podatke, te obavlja i druge poslove propisane ovim Pravilnikom i drugim propisima.

Ministarstvo pravde surađuje s drugim državnim organima, znanstvenim i drugim ustanovama, strukovnim udruženjima, drugim pravnim osobama i pojedincima, radi poboljšavanja uvjeta izvršavanja rada za opće dobro i pomoći osuđenima.

Ministarstvo pravde, kad je to u javnom interesu ili kad to nade za potrebno, radi upoznavanja javnosti, obavještava javnost o uvjetima i stanju izvršavanja rada za opće dobro, radi uključivanja društvene zajednice u postupke izvršavanja.

II. NAČELA IZVRŠAVANJA RADA ZA OPĆE DOBRO

Članak 17.

Rad za opće dobro izvršava se na način koji osuđeniku i njegovoj obitelji jamči poštovanje ljudskog dostojanstva, osnovnih prava i sloboda i privatnosti.

Zabranjuje se diskriminacija zasnovana na rasi, boji kože, spolu, jeziku, religiji ili vjerovanju, političkom ili drugim uvjerenjima, nacionalnom i socijalnom porijeklu.

Osuđenik, koji je bio podvrgnut nezakonitom postupanju ili diskriminaciji iz stavka (2) ovoga članka, ima pravo na naknadu štete.

Članak 18.

Rad za opće dobro izvršava se prema pojedinačnom programu izvršavanja, sukladno ovom Pravilniku.

Pojedinačni program iz stavka (1) ovog članka utvrđuje državni službenik i povjerenik za svakog osuđenika, a na osnovu osobina osobnosti, osobnih prilika, zdravstvenog stanja, zaposlenja, sposobnosti i stručnosti osuđenika.

III. TIJELA, OSOBE I NAČIN IZVRŠAVANJA RADA ZA OPĆE DOBRO

Članak 19.

Ministarstvo pravde izvršava pravosnažnu presudu o zamjeni kazne zatvora radom za opće dobro, putem državnog službenika Ministarstva pravde i povjerenika.

Povjerenik je zaposlenik pravnog lica kod kojeg se obavlja rad za opće dobro (u daljnjem tekstu: povjerenik), kojeg na prijedlog rukovodioca te pravne osobe, rješenjem imenuje ministar pravde i koji obavlja neposredni nadzor nad izvršavanjem rada za opće dobro.

Državni službenik iz stavka 1. ovog članka i povjerenik može biti osoba koja ima završenu visoku stručnu spremu, radno iskustvo u trajanju od najmanje tri godine i primjerene ljudske osobine koje mogu biti uzor ponašanja osuđenika.

Izuzetno, povjerenik ne mora imati visoku stručnu spremu, ukoliko u tom pravnom licu nema odgovarajućih zaposlenika visoke stručne spreme.

Ministarstvo pravde vodi evidenciju povjerenika.

Za svoj rad državni službenik i povjerenik su odgovorni ministru pravde.

Članak 20.

Ministarstvo pravde organizuje obuku, radi osposobljavanja povjerenika i upoznavanja sa njihovim pravima i obvezama.

U organiziranju obuke povjerenika, Ministarstvo pravde može zatražiti pomoć od ministarstava nadležnih za zdravstvo, rad i socijalnu zaštitu, obrazovanje i sport, a po potrebi i drugih državnih tijela, ustanova, udruga i pojedinih stručnjaka (socijalni zaposlenik, pedagog, psiholog i sl.).

Ministar pravde donosi Pravilnik o načinu rada, odgovornosti, obučavanju i evidenciji povjerenika.

IV. IZVRŠAVANJE RADA ZA OPĆE DOBRO

Članak 21.

Djelatnost u okviru koje se obavlja rad za opće dobro mora odgovarati općoj svrsi kazneno - pravnih sankcija i posebnom cilju ovoga rada.

Rad za opće dobro može se izvršavati kod poslodavca kod kojeg je osuđenik do tada bio u radnom odnosu, ukoliko je s tim suglasan poslodavac i osuđenik.

Ministar pravde zaključuje ugovore s državnim tijelima, ustanovama, poslodavcima iz prethodnog stavka i drugim pravnim osobama o postojanju zajedničkog interesa za izvršavanje rada za opće dobro i upućivanju osuđenika na rad za opće dobro.

Ugovor iz prethodnog stavka ovoga članka sadrži opis djelatnosti poslodavca, vrste poslova na kojima osuđenik može izvršavati rad za opće dobro, mjesto izvršavanja rada za opće dobro, spisak osoba koja mogu biti imenovana za povjerenike, vrijeme trajanja ugovora, uvjete pod kojima se može raskinuti ugovor, prava i obveze Ministarstva pravde i poslodavca i druga pitanja od značaja za izvršavanje rada za opće dobro.

Ministarstvo pravde vodi evidenciju poslodavaca s kojima su zaključeni ugovori iz stavka 3. ovog člana i popis radnih mjesta.

Članak 22.

Ministarstvo pravde donosi rješenje o raspoređivanju na rad osuđenika i rješenje o imenovanju povjerenika u roku od 15 dana od prijema pravosnažne presude.

Osuđenik se rješenjem raspoređuje na rad na raspoloživo radno mjesto, sukladno odredbama ovog Pravilnika.

Prije donošenja rješenja o raspoređivanju na rad za opće dobro, Ministarstvo pravde upućuje osuđenika na liječnički pregled, radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova na koje se raspoređuje.

Rješenjem iz stavka 1. ovog članka, u dogovoru s poslodavcem, određuje se početak, raspored i završetak izvršavanja rada za opće dobro.

Vrijeme izvršavanja rada za opće dobro, zavisno od potrebe, vrste i mjesta rada, po prijedlogu osuđenika, može se, izmjenom rješenja, prilagoditi potrebama osuđenika.

Ministarstvo pravde obavještava sud koji je donio presudu o početku izvršavanja rada za opće dobro.

Članak 23.

Rješenje ministra pravde o raspoređivanju osuđenika na rad za opće dobro je konačno i protiv njega se ne može pokrenuti upravni spor.

Članak 24.

Ako se osuđenik shodno odredbi članka 22. stavak (4) ovog Pravilnika, u roku od osam dana od kada je pozvan ne javi državnom službeniku Ministarstva pravde, radi raspoređivanja i izvršavanja rada za opće dobro ili mu poziv nije mogao biti dostavljen na adresu koju je dao Sudu prilikom zamjene kazne zatvora radom za opće dobro ili ukoliko se ne javi poslodavcu ili drugoj pravnoj osobi kod kojeg je raspoređen rješenjem ministra pravde ili odbija raditi, van razloga iz čl. 31. i 32. ovog Pravilnika, ministar pravde će o tome obavijestiti Sud radi donošenja odluke o izvršavanju prvobitno izrečene kazne zatvora.

Članak 25.

Rješenjem o imenovanju povjerenika određuju se prava i obaveze povjerenika, period za koji se povjerenik imenuje, ime i prezime osuđenika kojeg nadzire u obavljanju rada za opće dobro i utvrđuje naknadu za obavljanje poslova povjerenika.

Ministarstvo pravde donosi Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje naknade povjerenicima.

Članak 26.

Protiv rješenja ministra pravde o imenovanju povjerenika dozvoljeno je pravo žalbe Ministarstvu pravde u roku od tri dana od dana prijama rješenja.

Žalba na rješenje iz stavka (1) ovog članka ne zadržava izvršenje rješenja.

Rješenje po žalbi iz stavka (2) ovog članka je konačno i protiv njega se ne može voditi upravni spor.

Članak 27.

Povjerenik koji obavlja izravni nadzor nad izvršavanjem rada za opće dobro može biti zamijenjen:

- 1) na osobni zahtjev;
- 2) zbog nastale iznenadne spriječenosti povjerenika da obavlja navedene poslove i
- 3) zbog osnovane sumnje u nepristrasnost povjerenika ili postojanja okolnosti koji ukazuju na moguću sukob interesa.

Ukoliko povjerenik ne obavlja savjesno i u skladu sa propisima izravni nadzor nad izvršavanjem rada za opće dobro, ministar pravde može razriješiti povjerenika i imenovati drugog

povjerenika na prijedlog rukovodioca pravne osobe kod kojeg se izvršava navedena sankcija.

Protiv rješenja iz stavka (2) ovog članka, povjerenik ima pravo žalbe Ministarstvu pravde u roku od tri dana od dana prijama rješenja.

Žalba na rješenje ne zadržava izvršenje rješenja.

Rješenje doneseno po žalbi je konačno i protiv njega se ne može pokrenuti upravni spor.

Rješenje iz stavka (2) ovog članka upisuje se u knjigu evidencije povjerenika koju vodi Ministarstvo pravde shodno članku 19. ovog Pravilnika u svezi sa člankom 11. Pravilnika o izboru, načinu rada, odgovornosti, obučavanju i evidenciji povjerenika za izvršenje kaznene sankcije rad za opće dobro na slobodi ("Službeni glasnik BiH", br. 54/07 i 41/10).

Članak 28.

Na radno vrijeme osuđenika, odmor u toku rada, dnevni i tjedni odmor, te uporabu sredstava zaštite na radu, primjenjuju se opći propisi, odnosno akti poslodavca.

Poslodavac osigurava osuđenike od nezgoda na poslu i profesionalnih oboljenja, za vrijeme rada za opće dobro.

Osuđenik je odgovoran za štetu koju, za vrijeme rada za opće dobro, namjerno ili grubom nepažnjom prouzrokuje poslodavcu.

Članak 29.

Ukoliko poslodavac nije u mogućnosti organizirati kolektivni prijevoz osuđenika zajedno sa ostalim radnicima ili uposlenicima a udaljenost mjesta prebivališta osuđenika i mjesta rada zahtijeva korištenje javnog prijevoza, u takvim okolnostima, na prijedlog poslodavca Ministarstvo pravde može priznati troškove u svezi naknade za prijevoz do visine mjesečne naknade prijevoza određene za uposlenike i službenike institucija Bosne i Hercegovine shodno propisima Vijeća ministara BiH.

Članak 30.

Za vrijeme izvršavanja rada za opće dobro kod poslodavca ili druge pravne osobe osuđenik ima pravo na topli obrok za vrijeme rada.

Refundaciju sredstava temeljem troškova toplog obroka, poslodavac može zatražiti od Ministarstva pravde i čija visina ne može biti veća od visine toplog obroka određenog po jednom radnom danu za uposlenika ili službenika na razini institucija Bosne i Hercegovine sukladno donesenim propisima od strane Vijeća ministara BiH.

Članak 31.

Izvršavanje rada za opće dobro može biti odgođeno ili prekinuto na molbu osuđenika, njegovog branitelja ili centra za socijalni rad.

Molba se podnosi Ministarstvu pravde. U molbi se moraju navesti razlozi i dokazi o činjenicama koje opravdavaju odgodu ili prekid pod okolnostima iz članka 132. stavak (3) i (4) Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera ("Službeni glasnik BiH", br. 12/10 i 100/13).

Molba za odgodu izvršavanja rada za opće dobro može se podnijeti u roku od tri dana od dostavljanja rješenja o rasporedu na rad za opće dobro, a nakon proteka toga roka, ako su razlozi za odgodu nastali kasnije, a izvršavanje rada za opće dobro još nije započeto, ali ne kasnije od četrdeset osam sati po saznanju za njihovo postojanje.

Molba sadržava izvršavanje rješenja o radu za opće dobro.

Molba za prekid izvršavanja rada za opće dobro može se podnijeti u roku od dvadeset četiri sata od nastupanja okolnosti koja je razlog za prekid.

Molba zadržava izvršavanje rješenja o rasporedu na rad za opće dobro.

Rješenje o odgodu, odnosno rješenje o prekidu izvršavanja rada za opće dobro donosi ministar pravde, u roku od tri dana od prijama molbe.

Članak 32.

Razlozi za odgodu ili prekid izvršavanja rada za opće dobro su:

- 1) iznenadno oboljenje osuđenika,
- 2) smrtni slučaj, teška bolest ili nastupanje okolnosti u kojima je, prema mišljenju centra za socijalni rad, osuđenik postao jedini obvezni osiguravatelj brige o malodobnoj djeci, bračnom ili vanbračnom drugu, roditelju, usvojitelju ili usvojeniku,
- 3) potreba obavljanja ili dovršenja radova izazvanih elementarnom nepogodom ili drugom nesrećom, zbog čijeg neobavljanja bi nastala znatna materijalna šteta, a u užoj obitelji osuđenika nema druge radno - sposobne osobe.

Osim u slučajevima iz prethodnog stavka, Ministarstvo pravde može, izuzetno i u drugim opravdanim slučajevima, prekinuti izvršavanje rada za opće dobro, ali ne na period duži od perioda utvrđenog u stavku (4) ovog članka.

Postojanje razloga iz stavka (1) i (2) ovog članka, osuđenik dokazuje odgovarajućom potvrdom ili drugom ispravom.

Izvršavanje rada za opće dobro iz razloga iz stavka (1) točke 1. ovoga članka može se odgoditi ili prekinuti dok bolest traje, zbog razloga iz točke 2. najduže do dvadeset dana, zbog razloga iz točke 3. do dovršetka posla, a najduže do dvadeset dana, a u slučaju iz stavka (2) ovoga članka najduže do tri dana.

Ponovljene odgode izvršavanja rada za opće dobro ne mogu trajati ukupno duže od šest mjeseci.

U slučaju ponovljene odgode izvršenja rada za opće dobro zbog bolesti osuđenika, koja traje duže od šest mjeseci, Ministarstvo pravde o tome obavještava sud koji je izrekao presudu, koji donosi odluku u daljnjem izvršavanju presude.

Ponovljeni prekidi izvršavanja rada za opće dobro ne mogu trajati duže od trideset dana.

U slučaju ponovljenog prekida izvršenja rada za opće dobro zbog bolesti osuđenika, koja traje duže od trideset dana, Ministarstvo pravde o tome obavještava sud koji je izrekao presudu, koji donosi odluku u daljnjem izvršavanju presude.

Na odgodu vojnim obveznicima shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se reguliše odgoda izvršavanja kazne zatvora vojnim obveznicima.

Odgoda i prekid izvršenja rada za opće dobro ne može se odobriti ako će zbog odgode ili prekida izvršenja nastupiti zastarjelost izvršenja rada za opće dobro.

Članak 33.

Prilikom upućivanja osuđenika na rad za opće dobro, državni službenik upoznaje osuđenika sa pravima i dužnostima u toku izvršavanja rada za opće dobro, načinom na koji može ostvarivati svoja prava i posljedicama neurednog izvršavanja ili neizvršavanja rada za opće dobro.

Povjerenik je dužan osuđenika uvesti u posao, pružiti mu potrebnu pomoć i zaštitu, te u suradnji sa državnim službenikom, nadgledati ispunjenje obveze rada za opće dobro.

Državni službenik može povjereniku davati bliža uputstva i određivati uslove za izvršavanje rada za opće dobro.

Državni službenik dužan je, najmanje jednom u deset dana, izvršiti lični uvid u izvršenje rada za opće dobro i o tome unijeti zabilješku u osobni list osuđenika.

Članak 34.

U Ministarstvu pravde se vodi matična knjiga osuđenika i osobni list osuđenika.

Povjerenik vodi osobni list za svakog osuđenika nad kojim vrši nadzor (kontrolu).

Uputstvo o matičnoj knjizi osuđenika i osobnom listu donosi ministar pravde.

Članak 35.

Matična knjiga osuđenika sadrži osobne podatke o osuđeniku, podatke o sudskoj presudi, o vremenu i mjestu izvršavanja rada za opće dobro, podatke iz zaključnog izvješća o obavljenom radu za opće dobro i druge podatke, sukladno Uputstvu o matičnoj knjizi osuđenika.

Članak 36.

Za svakog osuđenika u Ministarstvu pravde vodi se osobni list.

U osobni list se upisuju podaci o osuđeniku i ulaže dokumentacija potrebna za praćenje zakonitosti izvršavanja rada za opće dobro, a posebno:

- 1) presuda,
- 2) rješenje o raspoređivanju na rad za opće dobro i druge odluke koje se odnose na rad za opće dobro i njegovo izvršavanje,
- 3) program izvršavanja i njegove izmjene,
- 4) zabilješke o zapažanjima i mišljenjima državnog službenika i povjerenika,
- 5) obavještenja povjerenika o izvršavanju, odnosno zanemarivanju izvršavanja rada za opće dobro,
- 6) prigovor osuđenika i odluka ministra pravde po prigovoru,
- 7) izvješće povjerenika o završenom radu za opće dobro,
- 8) zaključno izvješće o obavljenom radu za opće dobro.

Povjerenik vodi osobni list za svakog osuđenika, u koji upisuje podatke i ulaže dokumentaciju potrebnu za praćenje izvršavanja rada za opće dobro, a posebno:

- 1) rješenje o raspoređivanju na rad za opće dobro,
- 2) program izvršavanja i njegove izmjene,
- 3) zapažanja i mišljenja povjerenika,
- 4) izvješće o radu i ponašanju osuđenika,
- 5) izvješće o završetku rada za opće dobro.

Osuđenik ima pravo uvida u sve podatke iz osobnog lista.

Članak 37.

O radu i ponašanju osuđenika povjerenik podnosi izvješće Ministarstvu pravde.

Izvješće se podnosi nakon svake trećine izvršenog rada, a po potrebi i češće.

O zanemarivanju obaveze rada za opće dobro, povjerenik, bez odlaganja, obavještava Ministarstvo pravde.

Nakon izvršenja rada za opće dobro, povjerenik podnosi Ministarstvu pravde izvješće o završenom radu za opće dobro.

Na temelju izvješća povjerenika o završenom radu za opće dobro, Ministarstvo pravde sačinjava zaključni izvještaj o obavljenom radu za opće dobro i dostavlja ga sudu koji je izrekao presudu.

Članak 38.

Zanemarivanjem obaveze rada za opće dobro smatra se kašnjenje na rad, neopravdano izostajanje s rada, napuštanje rada i namjerno dovođenje sebe u stanje umanjene radne sposobnosti, namjerno oštećenje sredstava za rad, nepoštivanje organizacije i načina rada, ponašanje i odnosi sa zaposlenicima poslodavca ili korisnicima rada koji ne doprinose ostvarenju posebnog cilja toga rada.

U slučaju iz stavka (1) ovoga članka, povjerenik, bez odlaganja, obavještava Ministarstvo pravde.

U slučaju ponovljenog zanemarivanja obaveze rada za opće dobro, poslodavac može raskinuti ugovor iz članka 21. stavak (5) ovog Pravilnika, pod uvjetima utvrđenim ugovorom.

Poslodavac je dužan pismeno i bez odlaganja, obavijestiti Ministarstvo pravde o namjeri raskidanja ugovora, a Ministarstvo pravde o tome obavještava sud koji je donio odluku o zamjeni kazne zatvora radom za opće dobro.

Ukoliko sud, u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o raskidu ugovora, ne odluči da osuđenika vrati na izdržavanje kazne zatvora, Ministarstvo pravde obavezno je osuđeniku osigurati izvršenje rada za opće dobro kod drugog poslodavca.

Članak 39.

Osuđenik ima pravo prigovora ministru pravde u vezi sa podacima u osobnom listu, na program rada i izvješće povjerenika, te na nepravilan odnos državnog službenika i povjerenika prema njemu za vrijeme rada za opće dobro.

Državni službenik i povjerenik su dužni prigovore zabilježiti u osobni list i dostaviti ih ministru pravde.

U roku ne dužem od osam dana od prijama prigovora, Ministarstvo pravde, dužno je saslušati osuđenika, državnog službenika i povjerenika i utvrditi opravdanost prigovora, a u daljnjem roku od tri dana dužno je dati pisano uputstvo za otklanjanje opravdanih razloga prigovora ili odrediti drugog državnog službenika ili povjerenika nadležnog za tog osuđenika.

V. NADZOR

Članak 40.

Nadzor nad sprovođenjem ovog Pravilnika, nadzor nad izvršavanjem rada za opće dobro i nadzor nad radom povjerenika vrši Ministarstvo pravde.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.

U roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovog Pravilnika, ministar pravde Bosne i Hercegovine donijet će:

- 1) Pravilnik o izboru, načinu rada, odgovornosti, obučavanju i evidenciji povjerenika
- 2) Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje naknade povjerenicima
- 3) Uputstvo o matičnoj knjizi i osobnom listu osuđenika.

Članak 42.

U roku od 90 dana od dana donošenja ovog Pravilnika, Ministarstvo pravde je dužno:

- 1) utvrditi listu poslodavaca koji ispunjavaju uslove za obavljanje rada za opće dobro na slobodi,
- 2) zaključiti ugovore s poslodavcima u obavljanju rada za opće dobro,
- 3) imenovati povjerenika i
- 4) organizovati obuku povjerenika.

Članak 43.

Ministarstvo pravde obavještava Sud u BiH o mogućnosti izvršavanja rada za opće dobro, vrsti poslova za opće dobro i broju osuđenika koji mogu izvršavati rad za opće dobro.

Članak 44.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o vrsti i uvjetima za izvršenje kaznene sankcije rada za opće dobro na slobodi ("Službeni glasnik BiH", br. 18/06, 43/10 i 18/14).

Članak 45.

Pročišćeni tekst Pravilnika objavit će se u "Službenom glasniku BiH" i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 07-02-2-11763/15

15. prosinca 2015. godine
Sarajevo

Ministar
Josip Grubeša, v. r.

На основу члана 208. став (3) Закона Босне и Херцеговине о извршењу кривичних санкција, притвора и других мјера ("Службени гласник БиХ", бр. 12/10 и 100/13) и члана 43. ст. (1) и (3) Кривичног закона Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 03/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07, 8/10, 47/14, 22/15 и 40/15), у вези са чланом 54. Јединствених правила за израду правних прописа у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 11/05, 58/14 и 60/14), у циљу усклађивања норми у поретку и олакшане примјене, министар правде Босне и Херцеговине утврђује пречишћени текст Правилника о врсти и условима за извршење кривичне санкције рада за опште добро на слободи ("Службени гласник БиХ", бр. 18/06, 43/10 и 18/14)

ПРАВИЛНИК О ВРСТИ И УСЛОВИМА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНЕ САНКЦИЈЕ РАДА ЗА ОПШТЕ ДОБРО НА СЛОБОДИ "ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ"

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником утврђују се врсте и услови за извршење кривичне санкције рада за опште добро на слободи, која представља посебну кривично - правну мјеру, односно мјеру из категорије алтернативних кривичних санкција, коју у законом предвиђеном поступку изрекне Суд Босне и Херцеговине, инострани суд за дјела предвиђена у Кривичном закону Босне и Херцеговине или је то предвиђено Међународним уговором, као и на захтјев осуђеног лица ако му је та санкција изречена у ентитетским судовима за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине.

Рад за опште добро на слободи (у даљњем тексту: рад за опште добро), извршава Министарство правде Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Министарство правде).

Члан 2.

Кад суд одмјери и изрекне казну затвора од највише до једне године, истовремено може одредити да се изречена казна, уз пристанак оптуженика, замијени радом за опште добро.

Одлука да се казна затвора замијени радом за опште добро заснива се на оцјени да, узимајући у обзир све околности које одређују врсту и распон казне, извршење казне затвора не би било неопходно за остварење сврхе кажњавања, али истовремено условна казна не би била довољна за постизање опште сврхе кривично-правних санкција.

Члан 3.

Рад за опште добро одређује се у трајању сразмјерно изреченој казни затвора од најмање десет до највише деведесет радних дана. Рок извршења рада за опште добро не може бити краћи од једног мјесеца нити дужи од једне године.

Под радним даном подразумијева се осмосатно радно вријеме, односно седмично радно вријеме лица распоређеног на рад за опште добро износи 40 сати, а распоређује се на најмање пет радних дана.

Лица која раде пуно радно вријеме по основу наведене кривично - правне мјере, имају право на одмор у току радног дана у трајању од 30 минута.

Члан 4.

Одмјеравајући трајање рада за опште добро као и рок извршења тог рада, суд ће узети у обзир изречену казну

затвора која се замјењује и могућности учиниоца у погледу његове личне ситуације и запослења.

Број радних дана за опште добро у току једног мјесеца које ће осуђеник извршавати као замјена за изречену казну затвора одредит ће суд с тим да први мјесец рада мора имати најмање десет радних дана а сви остали мјесеци свеукупно могу имати највише до осамдесет радних дана.

У циљу сразмјерног одређивања рада за опште добро изреченој казни затвора, дјелимичног извршења наведеног рада као и околностима из става (1) и (2) овог члана, трајање рада може се осим у радним данима, одређивати и у радним сатима мањим од осмосатног радног времена.

Члан 5.

У случају када осуђеник по истеку одређеног рока, није извршио или је само дјелимично извршио рад за опште добро, суд ће донијети одлуку о извршењу казне затвора у трајању сразмјерном времену преосталог рада за опште добро.

Трајање рада за опште добро одређује се сразмјерно изреченој казни затвора у трајању од најмање 10 до највише 90 радних дана, па ће на основу тога суд тражити однос између висине изречене казне затвора и трајања рада за опште добро посебно у случајевима када је осуђени само дјелимично извршио рад за опште добро.

Члан 6.

Замјена казне затвора радом за опште добро може се примјенити и у случајевима када се одлуком суда новчана казна замјењује казном затвора, сходно члану 47. Кривичног закона Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 03/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07, 8/10, 47/14, 22/15 и 40/15).

Члан 7.

Извршавање рада за опште добро према осуђенику започиње након правоснажности судске пресуде.

Рад за опште добро траје најмање 10 а највише 90 дана, у складу с пресудом из претходног става.

Рад за опште добро извршава се у мјесту пребивалишта, односно боравишта осуђеника.

Рок за упућивање осуђеника на извршавање рада за опште добро не може бити краћи од једног мјесеца ни дужи од једне године од дана достављања пресуде Министарству правде.

Осуђеник не сноси трошкове извршавања рада за опште добро нити плаћа таксе на поднеске, службене радње и одлуке у вези с примјеном овога правилника.

Рад за опште добро је бесплатан и не служи постизању добити.

Члан 8.

Сврха извршавања рада за опште добро је да се, уважавајући општу сврху кривично - правних санкција, осуђеник којем је, под одређеним условима и обавезама, ограничена слобода, не искључи из друштва, већ да, уз помоћ и надзор друштвене заједнице, добровољно личним поступцима, радом и односом према посљедицама изазваним почињеним дјелом развије свијест о штетности одређених понашања и одговорности за штетне посљедице.

Члан 9.

Рад за опште добро је бесплатан и не смије служити постизању добити и лице према којем се примјењује наведена кривична санкција не сноси трошкове извршења.

У вези трошкова извршавања кривичне санкције рад за опште добро органи за провођење закона или другог прописа у складу са законом, требају имати адекватна финансијска

средства из јавног буџета за провођење санкција или мјера у заједници.

Рад за опште добро је санкција или мјера која подразумијева неплаћени рад који користи заједници и која кроз елементе радне дисциплине и обавезног неплаћеног рада, задовољава сврху казне у виду друштвене осуде почињеног кривичног дјела уз истовремени утицај на спречавање учиниоца да убудуће не почини кривично дјело и чији је циљ да код осуђеног лица створи осјећај да може бити користан члан заједнице, да доприноси заједници и да се на тај начин одужи заједници за почињено кривично дјело којим је оштетио друштвену заједницу.

Члан 10.

Државни органи, установе и друга правна лица дужни су сарађивати с Министарством правде, у извршавању рада за опште добро, кад то Министарство правде од њих затражи.

Члан 11.

Рад за опште добро, може се обављати у државним органима, установама и другим правним лицима (у даљњем тексту: послодавац), које обављају дјелатност у оквиру које се може остварити општа сврха извршавања извршавања кривично - поправних санкција и посебна сврха извршења рада за опште добро.

Дјелатност послодавца треба бити хуманитарна, еколошка, комунална, услужна, као и свака друга дјелатност за коју Министарство правде сматра да се са истом може постићи општа сврха извршавања, као и посебна сврха извршавања наведене кривичне санкције.

Члан 12.

Послови на којима се обавља рад за опште добро у државним органима могу бити:

1. Административно - технички,
2. Оперативно - технички и
3. Помоћни послови.

Члан 13.

Послови на којима се обавља дјелатност у установама могу бити помоћни и административно - технички послови у јавним установама чији је оснивач Савјет министара БиХ, Федерација БиХ, Република Српска, Брчко Дистрикт БиХ, кантони Федерације БиХ или у установама у којима су наведени органи повјерили јавна овлашћења, општине, као и у другим установама у области физичке културе, културе, образовања, науке, здравства, дјечје заштите, социјалне заштите и социјалне сигурности.

Члан 14.

Послови на којима се обавља дјелатност у другим правним лицима могу бити послови неквалификованог до висококвалификованог радника, односно помоћни и административно-технички послови у јавним предузећима чији су оснивачи органи из члана 13. овог Правилника, предузећима, фирмама, као и другим правним лицима или удружењима.

Члан 15.

Послови код послодавца код којег је осуђеник до тада био у радном односу могу бити исти послови на којима је осуђеник до тада радио или други послови.

Члан 16.

Министарство правде распоређује осуђенике на рад за опште добро, одређује врсту посла и радно мјесто на којем ће се обављати рад за опште добро, водећи рачуна о способностима и знањима осуђеног лица.

Министарство правде непосредно предузима мјере за побољшање извршавања рада за опште добро, пружа

стручну помоћ, прикупља и обрађује статистичке податке, те обавља и друге послове прописане овим Правилником и другим прописима.

Министарство правде сарађује с другим државним органима, научним и другим установама, струковним удружењима, другим правним лицима и појединцима, ради побољшавања услова извршавања рада за опште добро и помоћи осуђеницима.

Министарство правде, кад је то у јавном интересу или кад то нађе за потребно, ради упознавања јавности, обавјештава јавност о условима и стању извршавања рада за опште добро, ради укључивања друштвене заједнице у поступке извршавања.

II. НАЧЕЛА ИЗВРШАВАЊА РАДА ЗА ОПШТЕ ДОБРО

Члан 17.

Рад за опште добро извршава се на начин који осуђенику и његовој породици јамчи поштивање људског достојанства, основних права и слобода и приватности.

Забрањује се дискриминација заснована на раси, боји коже, spolu, језику, религији или вјеровању, политичком или другим увјерењима, националном и социјалном поријеклу.

Осуђеник, који је био подвргнут незаконитом поступању или дискриминацији из става (2) овога члана, има право на накнаду штете.

Члан 18.

Рад за опште добро извршава се према појединачном програму извршавања, у складу са овим Правилником.

Појединачни програм из става (1) овог члана утврђује државни службеник и повјереник за сваког осуђеника, а на основу особина личности, личних прилика, здравственог стања, запослења, способности и стручности осуђеника.

III. ОРГАНИ, ЛИЦА И НАЧИН ИЗВРШАВАЊА РАДА ЗА ОПШТЕ ДОБРО

Члан 19.

Министарство правде извршава правоснажну пресуду о замјени казне затвора радом за опште добро, путем државног службеника Министарства правде и повјереника.

Повјереник је запосленик правног лица код којег се обавља рад за опште добро (у даљњем тексту: повјереник), којег на приједлог руководиоца тог правног лица, рјешењем именује министар правде и који обавља непосредни надзор над извршавањем рада за опште добро.

Државни службеник из става 1. овог члана и повјереник може бити лице које има завршену високу стручну спрему, радно искуство у трајању од најмање три године и примјерене људске особине које могу бити узор понашања осуђеника.

Изузетно, повјереник не мора имати високу стручну спрему, уколико у том правном лицу нема одговарајућих запосленика високе стручне спреме.

Министарство правде води евиденцију повјереника.

За свој рад државни службеник и повјереник су одговорни министру правде.

Члан 20.

Министарство правде организује обуку, ради оспособљавања повјереника и упознавања са њиховим правима и обавезама.

У организовању обуке повјереника, Министарство правде може затражити помоћ од министарстава надлежних за здравство, рад и социјалну заштиту, образовање и спорт, а по потреби и других државних органа, установа, удружења и појединих стручњака (социјални запосленик, педагог, психолог и сл.).

Министар правде доноси Правилник о начину рада, одговорности, обучавању и евиденцији повјереника.

IV. ИЗВРШАВАЊЕ РАДА ЗА ОПШТЕ ДОБРО

Члан 21.

Дјелатност у оквиру које се обавља рад за опште добро мора одговарати општој сврси кривично - правних санкција и посебном циљу овога рада.

Рад за опште добро може се извршавати код послодавца код којег је осуђеник до тада био у радном односу, уколико је с тим сагласан послодавац и осуђеник.

Министар правде закључује уговоре с државним органима, установама, послодавцима из претходног става и другим правним лицима о постојању заједничког интереса за извршавање рада за опште добро и упућивању осуђеника на рад за опште добро.

Уговор из претходног става овога члана садржи опис дјелатности послодавца, врсте послова на којима осуђеник може извршавати рад за опште добро, мјесто извршавања рада за опште добро, списак лица која могу бити именована за повјеренике, вријеме трајања уговора, услове под којима се може раскинути уговор, права и обавезе Министарства правде и послодавца и друга питања од значаја за извршавање рада за опште добро.

Министарство правде води евиденцију послодавца с којима су закључени уговори из става 3. овог члана и попис радних мјеста.

Члан 22.

Министарство правде доноси рјешење о распоређивању на рад осуђеника и рјешење о именовању повјереника у року од 15 дана од пријема правоснажне пресуде.

Осуђеник се рјешењем распоређује на рад на расположиво радно мјесто, у складу с одредбама овог Правилника.

Прије доношења рјешења о распоређивању на рад за опште добро, Министарство правде упућује осуђеника на љекарски преглед, ради утврђивања здравствене способности за обављање послова на које се распоређује.

Рјешењем из става (1) овог члана, у договору с послодавцем, одређује се почетак, распоред и завршетак извршавања рада за опште добро.

Вријеме извршавања рада за опште добро, зависно од потребе, врсте и мјеста рада, по приједлогу осуђеника, може се, измјеном рјешења, прилагодити потребама осуђеника.

Министарство правде обавјештава суд који је донио пресуду о почетку извршавања рада за опште добро.

Члан 23.

Рјешење министра правде о распоређивању осуђеника на рад за опште добро је коначно и против њега се не може покренути управни спор.

Члан 24.

Ако се осуђеник сходно одредби члана 22. став (4) овог Правилника, у року од осам дана од када је позван не јави државном службенику Министарства правде, ради распоређивања и извршавања рада за опште добро или му позив није могао бити достављен на адресу коју је дао Суду приликом замјене казне затвора радом за опште добро или уколико се не јави послодавцу или другом правном лицу код којег је распоређен рјешењем министра правде или одбија радити, ван разлога из чл. 31. и 32. овог Правилника, министар правде ће о томе обавијестити Суд ради доношења одлуке о извршавању првобитно изречене казне затвора.

Члан 25.

Рјешењем о именовању повјереника одређују се права и обавезе повјереника, период за који се повјереник именује,

име и презиме осуђеника којег надзире у обављању рада за опште добро и утврђује накнаду за обављање послова повјереника.

Министарство правде доноси Правилник о мјерилима за утврђивање накнаде повјереницима.

Члан 26.

Против рјешења министра правде о именовању повјереника дозвољено је право жалбе Министарству правде у року од три дана од дана пријема рјешења.

Жалба на рјешење из става (1) овог члана не задржава извршење рјешења.

Рјешење по жалби из става (2) овог члана је коначно и против њега се не може водити управни спор.

Члан 27.

Повјереник који обавља непосредни надзор над извршавањем рада за опште добро може бити замијењен:

- 1) на лични захтјев;
- 2) због настале изненадне спријечености повјереника да обавља наведене послове и
- 3) због основане сумње у непристрасност повјереника или постојања околности који указују на могући сукоб интереса.

Уколико повјереник не обавља савјесно и у складу са прописима непосредни надзор над извршавањем рада за опште добро, министар правде може разријешити повјереника и именовати другог повјереника на приједлог руководиоца правног лица код којег се извршава наведена санкција.

Против рјешења из става (2) овог члана, повјереник има право жалбе Министарству правде у року од три дана од дана пријема рјешења.

Жалба на рјешење не задржава извршење рјешења.

Рјешење донесено по жалби је коначно и против њега се не може покренути управни спор.

Рјешење из става (2) овог члана уписује се у књигу евиденције повјереника коју води Министарство правде сходно члану 19. овог Правилника у вези са чланом 11. Правилника о избору, начину рада, одговорности, обучавању и евиденцији повјереника за извршење кривичне санкције рад за опште добро на слободи ("Службени гласник БиХ", бр. 54/07 и 41/10).

Члан 28.

На радно вријеме осуђеника, одмор у току рада, дневни и седмични одмор, те употребу средстава заштите на раду, примјењују се општи прописи, односно акти послодавца.

Послодавац осигурава осуђенике од незгода на послу и професионалних обољења, за вријеме рада за опште добро.

Осуђеник је одговоран за штету коју, за вријеме рада за опште добро, намјерно или грубом непажњом проузрокује послодавцу.

Члан 29.

Уколико послодавац није у могућности организовати колективни превоз осуђеника заједно са осталим радницима или запосленицима а удаљеност мјеста пребивалишта осуђеника и мјеста рада захтијева кориштење јавног превоза, у таквим околностима, на приједлог послодавца Министарство правде може признати трошкове у вези накнаде за превоз до висине мјесечне накнаде превоза одређене за запосленике и службенике институција Босне и Херцеговине сходно прописима Савјета министара БиХ.

Члан 30.

За вријеме извршавања рада за опште добро код послодавца или другог правног лица осуђеник има право на топли оброк за вријеме рада.

Рефундацију средстава по основу трошкова топлог obroка, послодавац може затражити од Министарства правде и чија висина не може бити већа од висине топлог obroка одређеног по једном радном дану за запосленика или службеника на нивоу институција Босне и Херцеговине у складу са донесеним прописима од стране Савјета министара БиХ.

Члан 31.

Извршавање рада за опште добро може бити одгођено или прекинуто на молбу осуђеника, његовог бранитеља или центра за социјални рад.

Молба се подноси Министарству правде. У молби се морају навести разлози и докази о чињеницама које оправдавају одгоду или прекид под околностима из члана 132. став (3) и (4) Закона Босне и Херцеговине о извршењу кривичних санкција, притвора и других мјера ("Службени гласник БиХ", бр. 12/10 и 100/13).

Молба за одгоду извршавања рада за опште добро може се поднијети у року од три дана од достављања рјешења о распореду на рад за опште добро, а након протјека тога рока, ако су разлози за одгоду настали касније, а извршавање рада за опште добро још није започето, али не касније од четрдесет осам сати по сазнању за њихово постојање.

Молба садржава извршавање рјешења о раду за опште добро.

Молба за прекид извршавања рада за опште добро може се поднијети у року од двадесет четири сата од наступања околности која је разлог за прекид.

Молба задржава извршавање рјешења о распореду на рад за опште добро.

Рјешење о одгоди, односно рјешење о прекиду извршавања рада за опште добро доноси министар правде, у року од три дана од пријема молбе.

Члан 32.

Разлози за одгоду или прекид извршавања рада за опште добро су:

- 1) изненадно обољење осуђеника,
- 2) смртни случај, тешка болест или наступање околности у којима је, према мишљењу центра за социјални рад, осуђеник постао једини обавезни осигураватељ бриге о малолетној дјечи, брачном или ванбрачном другу, родитељу, усвојитељу или усвојенику,
- 3) потреба обављања или довршења радова изазваних елементарном непогодом или другом несрећом, због чијег необављања би настала знатна материјална штета, а у ужој породици осуђеника нема другог радно - способног лица.

Осим у случајевима из претходног става, Министарство правде може, изузетно и у другим оправданим случајевима, прекинути извршавање рада за опште добро, али не на период дужи од периода утврђеног у ставу (4) овог члана.

Постојање разлога из става (1) и (2) овог члана, осуђеник доказује одговарајућом потврдом или другом исправом.

Извршавање рада за опште добро из разлога из става (1) тачке 1. овог члана може се одгодити или прекинути док болест траје, због разлога из тачке 2. најдуже до двадесет дана, због разлога из тачке 3. до довршетка посла, а најдуже до двадесет дана, а у случају из става (2) овог члана најдуже до три дана.

Поновљене одгоде извршавања рада за опште добро не могу трајати укупно дуже од шест мјесеци.

У случају поновљене одгоде извршења рада за опште добро због болести осуђеника, која траје дуже од шест

мјесеци, Министарство правде о томе обавјештава суд који је изрекао пресуду, који доноси одлуку у даљњем извршавању пресуде.

Поновљени прекиди извршавања рада за опште добро не могу трајати дуже од тридесет дана.

У случају поновљеног прекида извршења рада за опште добро због болести осуђеника, која траје дуже од тридесет дана, Министарство правде о томе обавјештава суд који је изрекао пресуду, који доноси одлуку о даљњем извршавању пресуде.

На одгоду војним обвезницима сходно се примјењују одредбе закона којим се регулише одгода извршавања казне затвора војним обвезницима.

Одгода и прекид извршења рада за опште добро не може се одобрити ако ће због одгоде или прекида извршења наступити застарјелост извршења рада за опште добро.

Члан 33.

Приликом упућивања осуђеника на рад за опште добро, државни службеник упознаје осуђеника са правима и дужностима у току извршавања рада за опште добро, начином на који може остваривати своја права и посљедицама неуредног извршавања или неизвршавања рада за опште добро.

Повјереник је дужан осуђеника увести у посао, пружити му потребну помоћ и заштиту, те у сарадњи са државним службеником, надгледати испуњење обавезе рада за опште добро.

Државни службеник може повјеренику давати ближа упутства и одређивати услове за извршавање рада за опште добро.

Државни службеник дужан је, најмање једном у десет дана, извршити лични увид у извршење рада за опште добро и о томе унијети забиљешку у особни лист осуђеника.

Члан 34.

У Министарству правде се води матична књига осуђеника и особни лист осуђеника.

Повјереник води особни лист за сваког осуђеника над којим врши надзор (контролу).

Упутство о матичној књизи осуђеника и особном листу доноси министар правде.

Члан 35.

Матична књига осуђеника садржи личне податке о осуђенику, податке о судској пресуди, о времену и мјесту извршавања рада за опште добро, податке из закључног извјештаја о обављеном раду за опште добро и друге податке, у складу са Упутством о матичној књизи осуђеника.

Члан 36.

За сваког осуђеника у Министарству правде води се особни лист.

У особни лист се уписују подаци о осуђенику и улаже документација потребна за праћење законитости извршавања рада за опште добро, а посебно:

- 1) пресуда,
- 2) рјешење о распоређивању на рад за опште добро и друге одлуке које се односе на рад за опште добро и његово извршавање,
- 3) програм извршавања и његове измјене,
- 4) забиљешке о запажањима и мишљењима државног службеника и повјереника,
- 5) обавјештења повјереника о извршавању, односно занемаривању извршавања рада за опште добро,
- 6) приговор осуђеника и одлука министра правде по приговору,
- 7) извјештај повјереника о завршеном раду за опште добро,

- 8) закључни извјештај о обављеном раду за опште добро.

Повјереник води особни лист за сваког осуђеника, у који уписује податке и улаже документацију потребну за праћење извршавања рада за опште добро, а посебно:

- 1) рјешење о распоређивању на рад за опште добро,
- 2) програм извршавања и његове измјене,
- 3) запажања и мишљења повјереника,
- 4) извјештај о раду и понашању осуђеника,
- 5) извјештај о завршетку рада за опште добро.

Осуђеник има право увида у све податке из особног листа.

Члан 37.

О раду и понашању осуђеника повјереник подноси извјештај Министарству правде.

Извјештај се подноси након сваке трећине извршеног рада, а по потреби и чешће.

О занемаривању обавезе рада за опште добро, повјереник, без одлагања, обавјештава Министарство правде.

Након извршења рада за опште добро, повјереник подноси Министарству правде извјештај о завршеном раду за опште добро.

На основу извјештаја повјереника о завршеном раду за опште добро, Министарство правде сачињава закључни извјештај о обављеном раду за опште добро и доставља га суду који је изрекао пресуду.

Члан 38.

Занемаривањем обавезе рада за опште добро сматра се кашњење на рад, неоправдано изостајање с рада, напуштање рада и намјерно довођење себе у стање умањене радне способности, намјерно оштећење средстава за рад, непоштивање организације и начина рада, понашање и односи са запосленицима послодавца или корисницима рада који не доприносе остварењу посебног циља тога рада.

У случају из става (1) овога члана, повјереник, без одлагања, обавјештава Министарство правде.

У случају поновљеног занемаривања обавезе рада за опште добро, послодавац може раскинути уговор из члана 21. став (5) овог Правилника, под условима утврђеним уговором.

Послодавац је дужан писмено и без одлагања, обавијестити Министарство правде о намјери раскидања уговора, а Министарство правде о томе обавјештава суд који је донио одлуку о замјени казне затвора радом за опште добро.

Уколико суд, у року од 15 дана од дана пријема обавјештења о раскиду уговора, не одлучи да осуђеника врати на издржавање казне затвора, Министарство правде обавезно је осуђенику осигурати извршење рада за опште добро код другог послодавца.

Члан 39.

Осуђеник има право приговора министру правде у вези са подацима у особном листу, на програм рада и извјештај повјереника, те на неправилан однос државног службеника и повјереника према њему за вријеме рада за опште добро.

Државни службеник и повјереник су дужни приговоре забиљежити у особни лист и доставити их министру правде.

У року не дужем од осам дана од пријема приговора, Министарство правде, дужно је саслушати осуђеника, државног службеника и повјереника и утврдити оправданост приговора, а у даљњем року од три дана дужно је дати писано упутство за отклањање оправданих разлога приговора или одредити другог државног службеника или повјереника надлежног за тог осуђеника.

V. НАДЗОР

Члан 40.

Надзор над провођењем овог Правилника, надзор над извршавањем рада за опште добро и надзор над радом повјереника врши Министарство правде.

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 41.

У року од три мјесеца од ступања на снагу овог Правилника, министар правде Босне и Херцеговине донијет ће:

- 1) Правилник о избору, начину рада, одговорности, обучавању и евиденцији повјереника
- 2) Правилник о мјерилима за утврђивање накнаде повјереницима
- 3) Упутство о матичној књизи и особном листу осуђеника.

Члан 42.

У року од 90 дана од дана доношења овог Правилника, Министарство правде је дужно:

- 1) утврдити листу послодавца који испуњавају услове за обављање рада за опште добро на слободи,
- 2) закључити уговоре с послодавцима у обављању рада за опште добро,
- 3) именовати повјереника и
- 4) организовати обуку повјереника.

Члан 43.

Министарство правде обавјештава Суд у БиХ о могућности извршавања рада за опште добро, врсти послова за опште добро и броју осуђеника који могу извршавати рад за опште добро.

Члан 44.

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о врсти и условима за извршење кривичне санкције рада за опште добро на слободи ("Службени гласник БиХ", бр. 18/06, 43/10 и 18/14).

Члан 45.

Пречишћени текст Правилника објавит ће се у "Службеном гласнику БиХ" и ступа на снагу даном објављивања.

Број 07-02-2-11763/15

15. децембра 2015. године
Сарајево

Министар
Јосип Грубеша, с. р.

KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE

1133

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine je na osnovu člana 42. stav (2) Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), te člana 122. stav (2) i člana 123. stav (1) Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09 i 41/13), u postupku pokrenutom zaključkom o pokretanju postupka broj 01-26-3-021-8-II/15 od 10.09.2015. godine, protiv privrednih subjekata Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o. Mostar, Sv. Leopolda Mandića 9/1, 88 000 Mostar i drugi, odlučujući po zahtjevu podnosioca zahtjeva za pokretanje postupka HIFA d.o.o. Tešanj, Krndije bb, 74 260 Tešanj broj 01-26-3-021-21-II/15 od 20.09.2015, na 114. (stotinučetrnaestoj) sjednici održanoj dana 09.12.2015. godine, donijelo

ZAKLJUČAK O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA

1. Obustavlja se postupak pokrenut po Zaključku za pokretanje postupka broj 01-26-3-021-8-II/15 od 10.09.2015. godine, u dijelu koji se odnosi na privredni subjekt Lider - Control d.o.o. Sokolac, Jove Jankovića bb, 71350 Sokolac, zbog povlačenja zahtjeva podnosioca zahtjeva za pokretanje postupka, HIFA d.o.o. Tešanj, u odnosu na naznačeni privredni subjekt.
2. Ovaj Zaključak je konačan i bit će objavljen u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Obrazloženje

Konkurencijsko vijeće je dana 22.06.2015. godine, zaprimilo Zahtjev za pokretanje postupka pod brojem: 01-26-3-021-II/15 (u daljem tekstu: Zahtjev) privrednog subjekta HIFA d.o.o. Tešanj, Krndije bb, 74 260 Tešanj (u daljem tekstu: Podnosilac zahtjeva ili HIFA) protiv privrednih subjekata HERKON d.o.o. Mostar, Biskupa Čule 10, 88 000 i Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o. Mostar, Sv. Leopolda Mandića 9/1, 88 000 Mostar (u daljem tekstu: Protivna strana), koji se odnosi na ocjenjivanje zakonitosti Odluke o povećanju cijena monitoringa kvaliteta tehničkih derivata broj SAO-482/8 od 22.05.2008. godine (u daljem tekstu: Odluka), odnosno, utvrđivanja da li je ista Odluka u suprotnosti sa članom 4. Zakona o konkurenciji (u daljem tekstu: Zakon). Naknadnom dopunom zahtjeva (podnesak broj 01-26-3-021-4-II/15 od 18. avgusta 2015. godine) zahtjev je proširen i na privredne subjekte Lider - Control d.o.o. Sokolac, Jove Jankovića bb, 71350 Sokolac, Sistem Qualita d.o.o. Jovana Cvijića 2b, 71420 Pale, Buro-Inspekt d.o.o. Doboj, Osječani bb, 74225 Doboj, Inspekt RGH d.o.o. Sarajevo, Hamdije Kreševljakovića 18/I, 71000 Sarajevo i SiM Control d.o.o. Bijeljina, Stefana Dečanskog bb, Bijeljina (u daljem tekstu: Protivna strana) kao supotpisnike Odluke.

Konkurencijsko vijeće je zaključilo da nije moguće bez provedenog postupka utvrditi postojanje povrede Zakona navedene u Zahtjevu, te je donijelo Zaključak o pokretanju postupka, dana 10.09.2015. godine broj 01-26-3-021-8-II/15 koji se odnosi na ocjenjivanje zakonitosti Odluke o povećanju cijena monitoringa kvaliteta tehničkih derivata broj SAO-482/8 od 22.05.2008. godine odnosno da li je ista Odluka u suprotnosti sa članom 4. stav (1) tačka a), b) i d) Zakona o konkurenciji.

U smislu člana 33. stav (1) Zakona, Zahtjev i Zaključak o pokretanju postupka, Konkurencijsko vijeće je dopisom broj 01-26-3-021-14-II/15 od dana 11.09.2015. godine poslalo na očitovanje privrednom subjektu Lider - Control d.o.o. Sokolac, Jove Jankovića bb, 71350 Sokolac, a potom je isti vraćen Konkurencijskom vijeću od strane Pošte Sarajevo sa naznakom da navedeni privredni subjekt ne postoji.

U vezi sa navedenim, Konkurencijsko vijeće se obratilo Podnosiocu zahtjeva dopisom broj 01-26-3-021-20-II/15 od dana 19.09.2015. godine da se očituje po navedenom, odnosno da dostavi tačne podatke koji se odnose na privredni subjekt Lider - Control d.o.o. Sokolac, Jove Jankovića bb, 71350 Sokolac, u svrhu daljeg nastavka postupka.

Podnosilac zahtjeva je podneskom zaprimljenim pod brojem: 01-26-3-021-21-II/15 dana 20.09.2015. godine naveo da nije uspio saznati da li privredni subjekt Lider - Control d.o.o. Sokolac, Jove Jankovića bb, 71350 Sokolac postoji, s obzirom da je sporna Odluka potpisana 2008. godine i postoji mogućnost da privredni subjekt više ne postoji, te predlažu da se donese Zaključak o obustavi postupka u dijelu koji se odnosi na privredni subjekt Lider - Control d.o.o. Sokolac, Jove Jankovića bb, 71350 Sokolac, iz razloga što privredni subjekt ne postoji.

U skladu sa članom 122. stav (1) Zakona o upravnom postupku, stranka može odustati od svog zahtjeva (cijelog ili dijela) u toku cijelog postupka. Također, članom 123. stav (1) Zakona o upravnom postupku je određeno da stranka može opozvati svoje odustajanje od zahtjeva, sve dok tijelo koje vodi postupak ne donese zaključak o obustavljanju postupka i isti ne dostavi stranci.

U skladu sa članom 122. stav (3) Zakona o upravnom postupku organ koji provodi postupak može nastaviti postupak po službenoj dužnosti ukoliko je to u javnom interesu. S tim u vezi, Konkurencijsko vijeće je u smislu člana 35. Zakona, zatražilo podatke i dokumentaciju i od drugih tijela /institucija/privrednih subjekata koje nisu stranke u postupku, a kako bi utvrdilo da li je privredni subjekt Lider - Control d.o.o. Sokolac aktivan.

U tom smislu, Konkurencijsko vijeće se u toku postupka dana 19.10.2015. godine dopisom broj 01-26-3-021-37-II/15 obratilo Okružnom privrednom sudu Istočno Sarajevo, a dana 20.11.2015. godine dopisom broj 01-26-3-021-47-II/15 godine i broj 01-26-3-021-48-II/15 se obratilo Poreskoj upravi RS i Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banja Luka sa zahtjevom za dostavom podataka koji se odnose na privredni subjekt "Lider - Control" d.o.o. Sokolac.

Konkurencijsko vijeće je dana 04.11.2015. godine zaprimilo podnesak broj 01-26-3-021-42-II/15 Okružnog privrednog suda Istočno Sarajevo kojim je dostavljen izvod iz sudskog registra za privredni subjekt "Lider - Control" d.o.o. Sokolac iz kojeg je evidentno da nije brisan iz pravnog prometa.

Dana 27.11.2015. godine Konkurencijsko vijeće je zaprimilo podnesak Poreske uprave RS (broj 01-26-3-021-51-II/15) u kojem se navodi da se privredni subjekt "Lider - Control" d.o.o. Sokolac nalazi u registru poreskih obveznika i da je posljednju poresku prijavu podnio u 2011. godini i podnesak Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banja Luka (broj 01-26-3-021-48-II/15) u kojem se navodi da se privredni subjekt "Lider - Control" d.o.o. Sokolac nalazi u registru finansijskih izvještaja i da finansijske izvještaje nije predavao od 2010. godine.

Također, u podacima Vanjsko trgovinske komore Bosne i Hercegovine (dopis broj 01-05-1719-3/15 od 10.11.2015. godine) koji se odnose na spisak svih akreditovanih tijela u Bosni i Hercegovini koji se bave monitoringom tehničkih naftnih goriva koji su članovi Asocijacije akreditovanih tijela za ocjenu kvaliteta, certifikaciju i verifikaciju ustanovilo je da se na navedenoj listi ne nalazi privredni subjekt "Lider - Control" d.o.o. Sokolac.

Nadalje, uvidom u isti dokument utvrđeno je da se na adresi privrednog subjekta "Lider - Control" d.o.o. Sokolac nalazi i privredni subjekt "Inspekt RS" d.o.o. Bijeljina. Službeno lice Konkurencijskog vijeća je vezano za ovu okolnost kontaktiralo privredni subjekt "Inspekt RS" d.o.o. Bijeljina putem telefona (dana 17.11.2015. godine) i dobilo informaciju da prema njihovom saznanju privredni subjekt "Lider - Control" d.o.o. Sokolac ne radi već 4 (četiri) godine, te da im nije poznato da li su i pravno prestali da postoje (ugašeni) i da su se prije nalazili nekoliko poslovnih prostora niže u istoj ulici (ulica je bb), odnosno da se u poslovnim prostorima njihove firme nije nikad nalazio "Lider - Control" d.o.o. Sokolac.

Na osnovu navedenoga Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da sve okolnosti ukazuju da privredni subjekt "Lider - Control" d.o.o. Sokolac nije više aktivan, te je imajući u vidu prijedlog Podnosioca zahtjeva da se donese zaključak o obustavi postupka u dijelu koji se odnosi na privredni subjekt Lider - Control d.o.o. Sokolac, odlučilo kao u dispozitivu ovog Zaključka.

Administrativna taksa

Na ovaj Zaključak Podnosilac zahtjeva, u skladu sa članom 2. Tarifni broj 108. stav (1) tačka b) Odluke o visini administrativnih taksi u vezi sa procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem ("Službeni glasnik BiH", br. 30/06 i 18/11) je obavezan platiti administrativnu taksu u iznosu od 500,00 KM u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Zaključka nije dopuštena žalba.

Nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema, odnosno objave ovog Zaključka. Broj 01-26-3-021-56-II/15

Broj 01-26-3-021-56-II/15

09. decembra 2015. godine

Sarajevo

Predsjednica

Mr. Arijana Regoda-Dražić, s. r.

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine je na temelju članka 42. stavak (2) Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), te članka 122. stavak (2) i članka 123. stavak (1) Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09 i 41/13), u postupku pokrenutom zaključkom o pokretanju postupka broj 01-26-3-021-8-II/15 od 10.09.2015. godine, protiv gospodarskih subjekata Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o. Mostar, Sv. Leopolda Mandića 9/1, 88 000 Mostar i drugi, odlučujući po zahtjevu podnosioca zahtjeva za pokretanje postupka HIFA d.o.o. Tešanj, Krndije bb, 74 260 Tešanj broj 01-26-3-021-21-II/15 od 20.09.2015. na 114. (stotinučetnaestoj) sjednici održanoj dana 09.12.2015. godine, donijelo

ZAKLJUČAK**O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA**

1. Obustavlja se postupak pokrenut po Zaključku za pokretanje postupka broj 01-26-3-021-8-II/15 od 10.09.2015. godine, u dijelu koji se odnosi na gospodarski subjekt Lider - Control d.o.o. Sokolac, Jove Jankovića bb, 71350 Sokolac, zbog povlačenja zahtjeva podnosioca zahtjeva za pokretanje postupka, HIFA d.o.o. Tešanj, u odnosu na naznačeni gospodarski subjekt.
2. Ovaj Zaključak je konačan i bit će objavljen u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Obrazloženje

Konkurencijsko vijeće je dana 22.06.2015. godine, zaprimilo Zahtjev za pokretanje postupka pod brojem 01-26-3-021-II/15 (u daljnjem tekstu: Zahtjev) gospodarskog subjekta HIFA d.o.o. Tešanj, Krndije bb, 74 260 Tešanj (u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva ili HIFA) protiv gospodarskih subjekata HERKON d.o.o. Mostar, Biskupa Čule 10, 88 000 i Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o. Mostar, Sv. Leopolda Mandića 9/1, 88 000 Mostar (u daljnjem tekstu: Protivna strana), koji se odnosi na ocjenjivanje zakonitosti Odluke o povećanju cijena monitoringa kvalitete tečnih naftnih derivata broj SAO-482/8 od 22.05.2008. godine (u daljnjem tekstu: Odluka), odnosno, utvrđivanja da li je ista Odluka u suprotnosti sa člankom 4. Zakona o konkurenciji (u daljnjem tekstu: Zakon). Naknadnom dopunom zahtjeva (podnesak broj 01-26-3-021-4-II/15 od 18. kolovoza 2015. godine) zahtjev je proširen i na gospodarske subjekte Lider - Control d.o.o. Sokolac, Jove Jankovića bb, 71350 Sokolac, Sistem Qualita d.o.o., Jovana Cvijića 2b, 71420 Pale, Buro-Inspekt d.o.o. Doboj, Osječani bb, 74225 Doboj, Inspekt RGH d.o.o. Sarajevo, Hamdije Kreševljakovića 18/I, 71000 Sarajevo i SiM Control d.o.o.

Bijeljina, Stefana Dečanskog bb, Bijeljina (u daljnjem tekstu: Protivna strana) kao supotpisnike Odluke.

Konkurencijsko vijeće je zaključilo da nije moguće bez provedenog postupka utvrditi postojanje povrede Zakona navedene u Zahtjevu, te je donijelo Zaključak o pokretanju postupka, dana 10.09.2015. godine broj 01-26-3-021-8-II/15 koji se odnosi na ocjenjivanje zakonitosti Odluke o povećanju cijena monitoringa kvalitete tečnih naftnih derivata broj SAO-482/8 od 22.05.2008. godine odnosno da li je ista Odluka u suprotnosti sa člankom 4. stavak (1) tačka a), b) i d) Zakona o konkurenciji.

U smislu člana 33. stav (1) Zakona, Zahtjev i Zaključak o pokretanju postupka, Konkurencijsko vijeće je dopisom broj 01-26-3-021-14-II/15 od dana 11.09.2015. godine poslalo na očitovanje gospodarskom subjektu Lider - Control d.o.o. Sokolac, Jove Jankovića bb, 71350 Sokolac, a potom je isti vraćen Konkurencijskom vijeću od strane Pošte Sarajevo sa naznakom da navedeni gospodarski subjekt ne postoji.

U svezi sa navedenim, Konkurencijsko vijeće se obratilo Podnositelju zahtjeva dopisom broj 01-26-3-021-20-II/15 od dana 19.09.2015. godine da se očituje po navedenom, odnosno da dostavi točne podatke koji se odnose na gospodarski subjekt Lider - Control d.o.o. Sokolac, Jove Jankovića bb, 71350 Sokolac, u svrhu daljnjeg nastavka postupka.

Podnositelj zahtjeva je podneskom zaprimljenim pod 01-26-3-021-21-II/15 dana 20.09.2015. godine naveo da nije uspio saznati da li gospodarski subjekt Lider - Control d.o.o. Sokolac, Jove Jankovića bb, 71350 Sokolac postoji, s obzirom da je sporna Odluka potpisana 2008. godine i postoji mogućnost da gospodarski subjekt više ne postoji, te predlažu da se donese Zaključak o obustavi postupka u dijelu koji se odnosi na gospodarski subjekt Lider - Control d.o.o. Sokolac, Jove Jankovića bb, 71350 Sokolac, iz razloga što gospodarski subjekt ne postoji.

Sukladno članku 122. stavak (1) Zakona o upravnom postupku, stranka može odustati od svog zahtjeva (cijelog ili dijela) u tijeku cijelog postupka. Također, člankom 123. stavak (1) Zakona o upravnom postupku je određeno da stranka može opozvati svoje odustajanje od zahtjeva, sve dok tijelo koje vodi postupak ne donese zaključak o obustavljanju postupka i isti ne dostavi stranci.

Sukladno članku 122. stavak (3) Zakona o upravnom postupku organ koji provodi postupak može nastaviti postupak po službenoj dužnosti ukoliko je to u javnom interesu. S tim u svezi, Konkurencijsko vijeće je u smislu članka 35. Zakona, zatražilo podatke i dokumentaciju i od drugih tijela /institucija/gospodarskih subjekta koje nisu stranke u postupku, a kako bi utvrdilo da li je gospodarski subjekt Lider - Control d.o.o. Sokolac aktivan.

U tom smislu, Konkurencijsko vijeće se u toku postupka dana 19.10.2015. godine dopisom broj 01-26-3-021-37-II/15 obratilo Okružnom gospodarskom sudu Istočno Sarajevo, a dana 20.11.2015. godine dopisom broj 01-26-3-021-47-II/15 godine i broj 01-26-3-021-48-II/15 se obratilo Poreskoj upravi RS i Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banja Luka sa zahtjevom za dostavom podataka koji se odnose na gospodarski subjekt "Lider - Control" d.o.o. Sokolac.

Konkurencijsko vijeće je dana 04.11.2015. godine zaprimilo podnesak broj 01-26-3-021-42-II/15 Okružnog gospodarskog suda Istočno Sarajevo kojim je dostavljen izvadak iz sudskog registra za gospodarski subjekt "Lider - Control" d.o.o. Sokolac iz kojeg je evidentno da nije brisan iz pravnog prometa.

Dana 27.11.2015. godine Konkurencijsko vijeće je zaprimilo podnesak Poreske uprave RS (broj 01-26-3-021-51-II/15) u kojem se navodi da se gospodarski subjekt "Lider - Control" d.o.o. Sokolac nalazi u registru poreskih obveznika i da

je posljednju poresku prijavu podnio u 2011. godini i podnesak Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banja Luka (broj 01-26-3-021-48-II/15) u kojem se navodi da se gospodarski subjekt "Lider - Control" d.o.o. Sokolac nalazi u registru finansijskih izvješća i da finansijska izvješća nije predavao od 2010. godine.

Također, u podatcima Vanjsko trgovinske komore Bosne i Hercegovine (dopis broj 01-05-1719-3/15 od 10.11.2015. godine) koji se odnose na spisak svih akreditiranih tijela u Bosni i Hercegovini koji se bave monitoringom tehničkih naftnih goriva koji su članovi Asocijacije akreditiranih tijela za ocjenu kvalitete, certifikaciju i verifikaciju ustanovilo je da se na navedenoj listi ne nalazi gospodarski subjekt "Lider - Control" d.o.o. Sokolac.

Nadalje, uvidom u isti dokument utvrđeno je da se na adresi gospodarskog subjekta "Lider - Control" d.o.o. Sokolac nalazi i gospodarski subjekt "Inspekt RS" d.o.o. Bijeljina. Službeno lice Konkurencijskog vijeća je vezano za ovu okolnost kontaktiralo gospodarski subjekt "Inspekt RS" d.o.o. Bijeljina putem telefona (dana 17.11.2015. godine) i dobilo informaciju da prema njihovom saznanju gospodarski subjekt "Lider - Control" d.o.o. Sokolac ne radi već 4 (četiri) godine, te da im nije poznato da li su i pravno prestali da postoje (ugašeni) i da su se prije nalazili nekoliko poslovnih prostora niže u istoj ulici (ulica je bb), odnosno da se u poslovnom prostoru njihove tvrtke nije nikad nalazio "Lider - Control" d.o.o. Sokolac.

Na temelju navedenoga Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da sve okolnosti ukazuju da gospodarski subjekt "Lider - Control" d.o.o. Sokolac nije više aktivan, te je imajući u vidu prijedlog Podnosioca zahtjeva da se donese zaključak o obustavi postupka u dijelu koji se odnosi na gospodarski subjekt Lider - Control d.o.o. Sokolac, odlučilo kao u izreci ovoga Zaključka.

Administrativna pristojba

Na ovaj Zaključak Podnositelj zahtjeva, sukladno članku 2. Tarifni broj 108. stavak (1) točka b) Odluke o visini administrativnih pristojbi u svezi sa procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem ("Službeni glasnik BiH", br. 30/06 i 18/11) je obavezan platiti administrativnu pristojbu u iznosu od 500,00 KM u korist Proračuna institucija Bosne i Hercegovine.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovoga Zaključka nije dopušten priziv.

Nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana primitka, odnosno objave ovoga Zaključka. Broj 01-26-3-021-56-II/15

Broj 01-26-3-021-56-II/15

09. prosinca 2015. godine

Sarajevo

Predsjednica

Mr. **Arijana Goda-Dražić**, v. r.

Конкуренијски савјет Босне и Херцеговине је на основу члана 42. став (2) Закона о конкуренцији ("Службени гласник БиХ", бр. 48/05, 76/07 и 80/09), те члана 122. став (2) и члана 123. став (1) Закона о управном поступку ("Службени гласник БиХ", бр. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09 и 41/13), у поступку покренутом закључком о покретању поступка број 01-26-3-021-8-II/15 од 10.09.2015. године, против привредних субјеката Завод за испитивање квалитете д.о.о. Мостар, Св. Леополда Мандића 9/1, 88 000 Мостар и други, одлучујући по захтјеву подносиоца захтјева за покретање поступка ХИФА д.о.о. Тешањ, Крндије бб, 74 260 Тешањ број 01-26-3-021-21-II/15 од 20.09.2015, на 114. (стотинучетрнаестој) сједници одржаној дана 09.12.2015. године, донио

ЗАКЉУЧАК О ОБУСТАВЉАЊУ ПОСТУПКА

1. Обустава се поступак покренут по Закључку за покретање поступка број 01-26-3-021-8-II/15 од 10.09.2015. године, у дијелу који се односи на привредни субјекат *Lider - Control* д.о.о. Соколац, Јове Јанковића бб, 71350 Соколац, због повлачења захтјева подносиоца захтјева за покретање поступка, ХИФА д.о.о. Тешањ, у односу на назначени привредни субјекат.
2. Овај Закључак је коначан и биће објављен у "Службеном гласнику БиХ", службеним гласницима ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

Образложење

Конкуренијски савјет је дана 22.06.2015. године, запримио Захтјев за покретање поступка под бројем 01-26-3-021-II/15 (у даљем тексту: Захтјев) привредног субјекта ХИФА д.о.о. Тешањ, Крндије бб, 74 260 Тешањ (у даљем тексту: Подносилац захтјева или ХИФА) против привредних субјеката ХЕРКОН д.о.о. Мостар, Бискупа Чуле 10, 88 000 и Завод за испитивање квалитете д.о.о. Мостар, Св. Леополда Мандића 9/1, 88 000 Мостар (у даљем тексту: Противна страна), који се односи на оцјењивање законитости Одлуке о повећању цијена мониторинга квалитета течних нафтних деривата број САО-482/8 од 22.05.2008. године (у даљем тексту: Одлука), односно, утврђивања да ли је иста Одлука у супротности са чланом 4. Закона о конкуренцији (у даљем тексту: Закон). Накнадном допуном захтјева (поднесак број 01-26-3-021-4-II/15 од 18. августа 2015. године) захтјев је проширен и на привредне субјекте *Lider - Control* д.о.о. Соколац, Јове Јанковића бб, 71350 Соколац, *Sistem Qualita* д.о.о., Јована Цвијића 26, 71420 Пале, Буро-Инспект д.о.о. Добој, Осјечани бб, 74225 Добој, Инспект РГХ д.о.о. Сарајево, Хамдије Крешевљаковића 18/1, 71000 Сарајево и *SiM Control* д.о.о. Бијељина, Стефана Дечанског бб, Бијељина (у даљем тексту: Противна страна) као супотписнике Одлуке.

Конкуренијски савјет је закључио да није могуће без проведеног поступка утврдити постојање повреде Закона наведене у Захтјеву, те је донио Закључак о покретању поступка, дана 10.09.2015. године број 01-26-3-021-8-II/15 који се односи на оцјењивање законитости Одлуке о повећању цијена мониторинга квалитета течних нафтних деривата број САО-482/8 од 22.05.2008. године односно да ли је иста Одлука у супротности са чланом 4. став (1) тачка а), б) и д) Закона о конкуренцији.

У смислу члана 33. став (1) Закона, Захтјев и Закључак о покретању поступка, Конкуренијски савјет је дописом број 01-26-3-021-14-II/15 од дана 11.09.2015. године послао на очитовање привредном субјекту *Lider - Control* д.о.о. Соколац, Јове Јанковића бб, 71350 Соколац, а потом је исти враћен Конкуренијском савјету од стране Поште Сарајево са назнаком да наведени привредни субјекат не постоји.

У вези са наведеним, Конкуренијски савјет се обратио Подносиоцу захтјева дописом број 01-26-3-021-20-II/15 од дана 19.09.2015. године да се очитује по наведеном, односно да достави тачне податке који се односе на привредни субјекат *Lider - Control* д.о.о. Соколац, Јове Јанковића бб, 71350 Соколац, у сврху даљег наставка поступка.

Подносилац захтјева је поднеском запримљеним под бројем 01-26-3-021-21-II/15 дана 20.09.2015. године навео је да није успио сазнати да ли привредни субјекат *Lider - Control* д.о.о. Соколац, Јове Јанковића бб, 71350 Соколац постоји, с обзиром да је спорна Одлука потписана 2008. године и постоји могућност да привредни субјекат више не

постоји, те предлажу да се донесе Закључак о обустави поступка у дијелу који се односи на привредни субјекат *Lider - Control* д.о.о. Соколац, Јове Јанковића бб, 71350 Соколац, из разлога што привредни субјекат не постоји.

У складу са чланом 122. став (1) Закона о управном поступку, странка може одустати од свог захтјева (цијелог или дијела) у току цијелог поступка. Такође, чланом 123. став (1) Закона о управном поступку је одређено да странка може опозвати своје одустајање од захтјева, све док тијело које води поступак не донесе закључак о обустављању поступка и исти не достави странци.

У складу са чланом 122. став (3) Закона о управном поступку орган који проводи поступак може наставити поступак по службеној дужности уколико је то у јавном интересу. С тим у вези, Конкурентијски савјет је у смислу члана 35. Закона, затражио податке и документацију и од других тијела /институција/ привредних субјеката које нису странке у поступку, а како би утврдио да ли је привредни субјекат *Lider - Control* д.о.о. Соколац активан.

У том смислу, Конкурентијски савјет се у току поступка дана 19.10.2015. године дописом број 01-26-3-021-37-И/15 обратио Окружном привредном суду Источно Сарајево, а дана 20.11.2015. године дописом број 01-26-3-021-47-И/15 године и број 01-26-3-021-48-И/15 се обратио Пореској управи РС и Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге Бања Лука са захтјевом за доставом података који се односе на привредни субјекат *"Lider - Control"* д.о.о. Соколац.

Конкурентијски савјет је дана 04.11.2015. године запримио поднесак број 01-26-3-021-42-И/15 Окружног привредног суда Источно Сарајево којим је достављен извод из судског регистра за привредни субјекат *"Lider - Control"* д.о.о. Соколац из којег је евидентно да није брисан из правног промета.

Дана 27.11.2015. године Конкурентијски савјет је запримио поднесак Пореске управе РС (број 01-26-3-021-51-И/15) у којем се наводи да се привредни субјекат *"Lider - Control"* д.о.о. Соколац налази у регистру пореских обвезника и да је последњу пореску пријаву поднио у 2011. години и поднесак Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге Бања Лука (број 01-26-3-021-48-И/15) у којем се наводи да се привредни субјекат *"Lider - Control"* д.о.о. Соколац налази у регистру финансијских извјештаја и да финансијске извјештаје није предавао од 2010. године.

Такође, у подацима Вањско трговинске коморе Босне и Херцеговине (допис број 01-05-1719-3/15 од 10.11.2015. године) који се односе на списак свих акредитованих тијела у Босни и Херцеговини који се баве мониторингом течних нафтних горива који су чланови Асоцијације акредитованих тијела за оцјену квалитета, сертификацију и верификацију установило је да се на наведеној листи не налази привредни субјекат *"Lider - Control"* д.о.о. Соколац.

Надаље, увидом у исти документ утврђено је да се на адреси привредног субјекта *"Lider - Control"* д.о.о. Соколац налази и привредни субјекат "Инспект РС" д.о.о. Бијељина. Службено лице Конкурентијског савјета је везано за ову околност контактирало привредни субјекат "Инспект РС" д.о.о. Бијељина путем телефона (дана 17.11.2015. године) и добило информацију да према њиховом сазнању привредни субјекат *"Lider - Control"* д.о.о. Соколац не ради већ 4 (четири) године, те да им није познато да ли су и правно престали да постоје (угашени) и да су се прије налазили неколико пословних простора ниже у истој улици (улица је бб), односно да се у пословном простору њихове фирме није никад налазио *"Lider - Control"* д.о.о. Соколац.

На основу наведеног Конкурентијски савјет је оцијенио да све околности указују да привредни субјекат *"Lider - Control"* д.о.о. Соколац није више активан, те је имајући у виду приједлог Подносиоца захтјева да се донесе закључак о обустави поступка у дијелу који се односи на привредни субјекат *Lider - Control* д.о.о. Соколац, одлучио као у диспозитиву овог Закључка.

Административна такса

На овај Закључак Подносилац захтјева, у складу са чланом 2. Тарифни број 108. став (1) тачка б) Одлуке о висини административних такси у вези са процесним радњама пред Конкурентијским савјетом ("Службени гласник БиХ", бр. 30/06 и 18/11) је обавезан платити административну таксу у износу од 500,00 КМ у корист Буџета институција Босне и Херцеговине.

Поука о правном лијеку

Против овог Закључка није допуштена жалба.

Незадовољна странка може покренути управни спор пред Судом Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана пријема, односно објаве овог Закључка. Број 01-26-3-021-56-И/15

Број 01-26-3-021-56-И/15
09.12.2015. године
Сарајево

Предсједница
Мр **Аријана Регода-Дражић**, с. р.

AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

1134

Na osnovu člana 122., a u skladu sa članom 77. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik BiH", broj 58/08), Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavljuje

SPISAK MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA KOJA SU IZDANE POTVRDE ZA UPIS I OBNOVU UPISA U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA

U periodu od 1. septembra 2015. do 30. septembra 2015. godine, izdane su Potvrde za upis i obnovu upisa u Registar sljedećih medicinskih sredstava:

Red. br.	Naziv medicinskog sredstva (generičko ime)	Klasa	Broj potvrde	Datum potvrde	Rok trajanja potvrde	Mjesto prodaje	Proizvođač	Nosilac dozvole
1.	TIME TEMPORARY MYOCARDIAL STIMULATION ELECTRODE elektroda <i>Napomena: Svi modeli i kataloški brojevi medicinskog sredstva su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa III	06-07.4-1-746-3/15	01.09.2015	31.08.2020	u bolničkim apotekama	OSYPKA AG Earl-H.-Wood-Strasse 1 79618 Rheinfelden, Njemačka	MEDI FREY d.o.o. Grbavička 80/I Sarajevo
2.	CONNECTION CABLE FOR LEADS (81986BL) kabal za elektrodu	Klasa Is	06-07.4-1-747-3/15	01.09.2015	31.08.2020	u bolničkim apotekama/zdravstvenim ustanovama	OSYPKA AG Earl-H.-Wood-Strasse 1 79618 Rheinfelden, Njemačka	MEDI FREY d.o.o. Grbavička 80/I Sarajevo
3.	KAMASUTRA PLAIN prezervativ od prirodne gume, latex KAMASUTRA FORM-FITTED/CONTOURED/ prezervativ od prirodne gume, latex KAMASUTRA STUDED/DOTTED/ prezervativ od prirodne gume, latex KAMASUTRA INTENSITY prezervativ od prirodne gume, latex KAMASUTRA LONG LAST prezervativ od prirodne gume, latex KAMASUTRA RIBBED prezervativ od prirodne gume, latex KAMASUTRA SUPERTHIN PLAIN prezervativ od prirodne gume, latex KAMASUTRA PLAIN XTRA LARGE prezervativ od prirodne gume, latex <i>Napomena: Svi modeli, veličine i kataloški brojevi medicinskog sredstva navedeni su u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa IIb	06-07.4-1-3602-3/15	02.09.2015	01.09.2020	u bolničkim apotekama, apotekama, specijalizovanim prodavnicama i ostalim prodajnim mjestima	J.K.ANSELL LTD. Plot No. G-35 & 36 MIDC Industrial Area, Waluj, Aurangabad Maharashtra 431 136, Indija	SATELIT-TBM HB d.o.o. Tromeda VIII br.5 Međugorje-Čitluk
4.	BRENDEL dioptrijski okvir FINELINE dioptrijski okvir HUMPHREY'S dioptrijski okvir MARCO POLO dioptrijski okvir TITANFLEX dioptrijski okvir	Klasa I	06-07.4-1-3901-2/15	02.09.2015	01.09.2020	u specijalizovanim prodavnicama	ESCHENBACH OPTIK GmbH Schopenhauerstr.10 Nürnberg, Njemačka	F.K. COMPANY d.o.o. Topal Osman Paše 32 Sarajevo
5.	MUREX HIV Ag/Ab COMBINATION kombinacijski test detekcije antigen i antitijela na HIV-a metodom ELISA <i>Napomena: Svi kataloški brojevi medicinskog sredstva su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Lista A	06-07.4-1-4634-1/15	02.09.2015	01.09.2020	u bolničkim apotekama/zdravstvenim ustanovama	DIASORIN S.p.A. UK BRANCH Central Road, Datford DA1 5LR, Velika Britanija	BIOMEDICA d.o.o. Dr. Silve Rizvanbegović bb, Ilidža Sarajevo
6.	LIAISON WASH/SYSTEM LIQUID (319100) LIAISON tekućina za ispiranje	Lista D	06-07.4-1-4635-1/15	02.09.2015	01.09.2020	u bolničkim apotekama/zdravstvenim ustanovama	DIASORIN Inc 1951 Northwestern Ave. Stillwater MN 55082, Sjedinjene Američke Države	BIOMEDICA d.o.o. Dr. Silve Rizvanbegović bb, Ilidža Sarajevo

7.	SJM CONFIRM™ IMPLANTABLE CARDIAC MONITOR (DM2100) implantabilni kardijalni monitor	Klasa III	06-07.4-1-3180- 2/15	02.09.2015	01.09.2020	u bolničkim apotekama	ST. JUDE MEDICAL CARDIAC RHYTHM MANAGEMENT DIVISION 15900 Valley View Court Sylmar Californija 91342, Sjedinjene Američke Države	KRAJINALJEK a.d. Ilije Garašanina 6 Banja Luka
8.	CURATIO FLASTER STRIPS 20 psc. flaster CURATIO FLASTER STRIPS 0,5 m flaster	Klasa I	06-07.4-1-3562- 2/15	03.09.2015	02.09.2020	u bolničkim apotekama, apotekama, specijalizovanim prodavnicama i ostalim prodajnim mjestima	W.PELZ GMBH & CO.KG Willy-Pelz-Strasse 8-9 D-23812 Wahlstedt, Njemačka	SATELIT-TBM HB d.o.o. Tromeda VIII br.5 Međugoje-Čitluk
9.	ANESTHESIA MACHINE anestezioološki aparat VENTILATOR ventilator PATIENT MONITOR pacijent monitor PULSE OXIMETER puls oksimetar <i>Napomena: Svi modeli medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa IIb	06-07.4-1-4710- 1/15	03.09.2015	02.09.2020	u bolničkim apotekama/zdravstvenim ustanovama	SHENZEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONIC Co. Ltd Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan Shenzhen, Kina	SONO MEDICAL d.o.o. Azize Šaćirbegović b.b. Sarajevo
10.	ELEKTA SYNERGY linearni akcelerator sistem ELEKTA SYNERGY PLATFORM linearni akcelerator sistem iVWGt RELEASE 3.4 digitalni snimač, radioterapija AGILITY kolimator, akcelerator sistem, motorizovan, automatska kontrola otvora MLCi2 kolimator, akcelerator sistem, motorizovan, automatska kontrola otvora INTEGRITY RELEASE 1.2 komputer akcelerator sistema PRECISE TREATMENT TABLE sto, radioterapija, x-zrak, sa pogonom XVI RELEASE 5.0 digitalni snimač, radioterapija APEX kolimator, akcelerator sistem, motorizovan, automatska kontrola otvora STEREOTACTIC CIRCULAR COLLIMATOR (CONE) kolimator, terapijski x-ray, fiksna veličina otvora VERSA HD linearni akcelerator sistem	Klasa IIb	06-07.4-1-2979- 2/15	04.09.2015	03.09.2020	u zdravstvenim ustanovama i specijalizovanim prodavnicama	ELEKTA LIMITED Linac House, Fleming Way, Crawley, West Sussex RH10 9RR, Velika Britanija	MEDIK-ES d.o.o. Naselje Prekounje blok "B" objekat K-5- 2 Bihać
11.	COAGULATION ANALYZERS poluautomatski aparat za koagulacione testove COAGULATION REAGENTS reagensi za koagulacione testove HAEMATOLOGY CONTROLS kontrola za hematološke analizatore HAEMATOLOGY REAGENTS reagensi za hematološke analize HAEMATOLOGY ANALYZERS hematološki analizator za određivanje sadržaja krvnih elemenata u krvi <i>Napomena: Svi modeli i kataloški brojevi medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Lista D	06-07.4-1-4708- 1/15	04.09.2015	03.09.2020	u bolničkim apotekama/zdravstvenim ustanovama	DIAGON Ltd Baross u. 48-52 Budapest, Mađarska	MES d.o.o. Londža 138 Zenica
12.	T3-CHECK-1 test za kvantitativno određivanje trijodtironina iz plazme ili seruma CYSTATIN C-CHECK-1 test za kvantitativno određivanje proteina cistatina C iz pune krvi, plazme ili seruma TRIO TOXIN A/B/GDH-CHECK-1 test za kvantitativno određivanje Clostridium difficile toksina A, B I GDH u fecesu	Lista D	06-07.4-1-4714- 1/15	07.09.2015	06.09.2020	u bolničkim apotekama/zdravstvenim ustanovama	VEDA.LAB Rue de l'Expansion, ZAT du Londeau, Cerise, B.P. 181 61006 Alencon Cedex, Francuska	BROMA BEL d.o.o. Branka Popovića 39 Banja Luka

	EASY READER+ aparat za čitanje imunohromatografskih brzih testova <i>Napomena: Svi kataloški brojevi medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>							
13.	RADIATION TREATMENT PLANNING SOFTWARE, XIO RADIATION TREATMENT PLANNING SYSTEM software za planiranje radioterapije RADIATION TREATMENT PLANNING SOFTWARE, MONACO RTP SYSTEM software za planiranje radioterapije	Klasa IIb	06-07.4-1-4706-1/15	08.09.2015	07.09.2020	u bolničkim apotekama/zdravstvenim ustanovama	ELEKTA BUSINESS AREA SOFTWARE SYSTEMS, IMPAC MEDICAL SYSTEMS INC. 13723 Riverport Drive, Suite 100, Maryland Heights 63043 Missouri, Sjedinjene Američke Države	MEDIK-ES d.o.o. Naselje Prekounje blok "B" objekat K-5-2 Bihać
14.	BAG SYSTEM FOR COLLECTING AND STORING OF UMBILICAL CORD BLOOD set za prikupljanje krvi iz pupčane vrpce sterilisan parom	Klasa IIb	06-07.4-1-5172-1/15	08.09.2015	07.09.2020	u zdravstvenim ustanovama	HEGEWALD MEDIZINPRODUKTE GmbH Gustweg 1 09638 Lichtenberg, Njemačka	BIO SAVE d.o.o. Maršala Tita 2 Sarajevo
15.	INTEGRITY RAPID EXCHANGE CORONARY STENT SYSTEM koronarni stent za brzu zamjenu <i>Napomena: Svi modeli, dimenzije i kataloški brojevi medicinskog sredstva su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa III	06-07.4-2-3532-1/15	08.09.2015	09.08.2020	u bolničkim apotekama	MEDTRONIC Inc. 710 Medtronic Parkway N.E., Minneapolis MN 55432, Sjedinjene Američke Države	INTERPROMET d.o.o. Kulska obala b.b. Novi Grad
16.	MIRU 1MONTH MENICON SILICONE HYDROGEL CONTACT LENS mekane leće MIRU 1DAY MENICON FLAT PACK HYDROGEL CONTACT LENS mekane leće	Klasa IIa	06-07.4-1-4713-1/15	09.09.2015	08.09.2020	u bolničkim apotekama/zdravstvenim ustanovama	MENICON Co. Ltd 3-21-19 Aoi, Naka-ku 460-0006 Nagoya, Japan	OPTO CENTAR d.o.o. Paje Jovanovića b.b. Banja Luka
17.	URINE COLLECTION BAGS kese za urin	Klasa Is	06-07.4-1-4712-1/15	09.09.2015	08.09.2020	u apotekama, bolničkim apotekama i specijalizovanim prodavnicama	JIANGSU ZHENGKANG MEDICAL APPARATUS Co. Ltd Sanhekou, Zhenglu Town, 213115 Changzhou City Jiangsu, Kina	DELTA MEDICAL d.o.o. Hifzi Bjelevca 138 Sarajevo
18.	MARISSIMO BABY SPREJ izotonična morska voda, sprej za nos, 125 ml MARISSIMO FORTE MINI SPREJ hipertonična morska voda, sprej za nos, 50 ml MARISSIMO NORM SPREJ izotonična morska voda, sprej za nos, 125 ml MARISSIMO SOFT MINI SPREJ izotonična morska voda, sprej za nos, 50 ml MARISSIMO SOFT SPREJ izotonična morska voda, sprej za nos, 125 ml MARISSIMO MINI SPREJ ZA GRLO hipertonična morska voda, sprej za grlo, 50 ml	Klasa IIa	06-07.4-1-4747-1/15	09.09.2015	08.09.2020	u apotekama, bolničkim apotekama i specijalizovanim prodavnicama	YS LAB 2 rue Felix Le Dantec Le Forum 29000 Quimper, Francuska	HEMOFARM d.o.o. Novakovići b.b. Banja Luka
19.	KONTROLNI SOJEVI BAKTERIJA MIC TESTOVI ZA MIKROBIOLOŠKO TESTIRANJE <i>Napomena: Svi modeli, veličine i kataloški brojevi medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Lista D	06-07.4-1-5414-1/15	09.09.2015	08.09.2020	u bolničkim apotekama i specijalizovanim prodavnicama	LIOFILCHEM S.R.L. Via Scozia s/n, Z.L. Roseto Degli Abruzzi (TE), Italija	ENA d.o.o. Safvet bega Bašagića 40 Sarajevo
20.	BARRX RFA CLEANING CAP endoskopska kapica <i>Napomena: Svi modeli i kataloški brojevi medicinskog sredstva su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa Is	06-07.4-1-4758-1/15	10.09.2015	09.09.2020	u bolničkim apotekama	COVIDIEN Ilc 15 Hampshire Street Mansfield MA 02048, Sjedinjene Američke Države	MEDICOM d.o.o. Save Šumanovića 89 Bijeljina

21.	JEDNOJAKOSNA ORGANSKA LEČA MULTIFOKALNA ORGANSKA LEČA <i>Napomena: Svi zaštićeni nazivi medicinskog sredstva i kataloški brojevi su navedeni u tabeli koja se nalazi u prilogu ove Potvrde i čini njen sastavni dio.</i>	Klasa I	06-07.4-1-5226-1/15	10.09.2015	09.09.2020	u bolničkim apotekama i specijalizovanim prodavnicama	DISTRILENS 47 rue Marcel Dassault 92100 Boulogne Billancourt, Francuska	LENNON d.o.o. Brigade kralja Tomislava b.b. Tomislavgrad
22.	BARRX FLEX RFA ENERGY GENERATOR generator za radiofrekventnu ablaciju BARRX RFA FOCAL CATHETER ablacioni kateter BARRX 360 RFA BALLOON CATHETERS ablacioni kateter sa balonom BARRX CHANNEL RFA ENDOSCOPIC CATHETER ablacioni endoskopski kateter <i>Napomena: Svi modeli i kataloški brojevi medicinskog sredstva su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa IIb	06-07.4-1-4759-1/15	11.09.2015	10.09.2020	u bolničkim apotekama/zdravstvenim ustanovama	COVIDIEN Ilc 15 Hampshire Street Mansfield MA 02048, Sjedinjene Američke Države	MEDICOM d.o.o. Save Šumanovića 89 Bijeljina
23.	BARRX 360 SOFT SIZING BALLOON gastrointestinalni balon kateter <i>Napomena: Svi modeli i kataloški brojevi medicinskog sredstva su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa IIa	06-07.4-1-4760-1/15	11.09.2015	10.09.2020	u bolničkim apotekama/zdravstvenim ustanovama	COVIDIEN Ilc 15 Hampshire Street Mansfield MA 02048, Sjedinjene Američke Države	MEDICOM d.o.o. Save Šumanovića 89 Bijeljina
24.	SK-F 203 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli SK-F 213 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli SK-F 207 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli SK-F 311 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli SK-F 411 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli SK-F 313 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli SK-F 212/1 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli SK-F 213/4 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli SK-F 313/1 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli SK-F 413 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli SK-F 219/0 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli SK-F 219/1 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 213/4 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 213 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 219/4 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 313/1 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 313 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli	Klasa IIb	06-07.4-1-4783-1/15	11.09.2015	10.09.2020	u zdravstvenim ustanovama i specijalizovanim prodavnicama	FRESENIUS MEDICAL CARE SRBIJA d.o.o. Beogradski put b.b. Vršac, Republika Srbija	FRESENIUS MEDICAL CARE BH d.o.o. Zmaja od Bosne 7-7A Sarajevo

	AC-F 413 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 313/2 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 213 (7.8L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 213/4 (7.8L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 219/1 (7.8L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 219/3 (7.8L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 219/4 (7.8L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 313 (7.8L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 313/1 (7.8L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 313/2 (7.8L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 413 (7.8L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 413/1 (7.8L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 213 (4.7L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 213/4 (4.7L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 219/1 (4.7L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 219/3 (4.7L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 219/4 (4.7L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 313 (4.7L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 313/1 (4.7L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 313/2 (4.7L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 413/1 (4.7L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli NaHCO3 8,4% koncentrovani rastvor za hemodijalizu, alkalni BC-F 8,4% koncentrovani rastvor za hemodijalizu, alkalni <i>Napomena: Svi kataloški brojevi i veličine medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>							
25.	WELLION LANCETS lancete <i>Napomena: Svi modeli, veličine i kataloški brojevi medicinskog sredstva su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa IIa	06-07.4-2-2041-1/15	11.09.2015	15.09.2020	u zdravstvenim ustanovama, apotekama i specijalizovanim prodavnicama	MED TRUST HANDELSGES m.b.H Gewerbepark 10 Marz, Austrija	PHARMA - MAAC d.o.o. Bačići bb Sarajevo

26.	EEG ACCESSORIES (Headcaps, Cup Electrodes, Bridge Electrodes, Auricular Electrodes, Cables) EEG dodaci (kape, okrugle elektrode, most elektrode, aurikulame, elektorde, kablovi) HEADCAPS AND EEG ACCESSORIES (Headcaps, Chin belt) kape i dodaci za elektroencefalografiju <i>Napomena: Svi modeli i kataloški brojevi medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa I	06-07.4-1-1521-2/15	14.09.2015	13.09.2020	u bolničkim apotekama/zdravstvenim ustanovama	EB NEURO SPA Via Pietro Fanfani 97/A Firenze, Italija	BAWARIAMED d.o.o. Jovana Bijelića 19A Banja Luka
27.	EXAMINATION GLOVES PREPOWDERED rukavice sa puderom EXAMINATION GLOVES POWDERFREE rukavice bez pudera	Klasa I	06-07.4-1-4213-2/15	14.09.2015	13.09.2020	u apotekama, bolničkim apotekama i specijalizovanim prodavnicama	TERANG NUSA SDN. BHD. 1 Jalan 8, Pengkalan Chepa 2, Industrial Zone, 16100 Kota Bharu, Kelantan, Malezija	INEL d.o.o. Polog b.b Mostar
28.	ASSURITY pejsmejker ASSURITY + pejsmejker ENDURITY pejsmejker ALLURE pejsmejker ALLURE RF pejsmejker ALLURE QUADRA pejsmejker ALLURE QUADRA RF pejsmejker ELLIPSE VR defibrilator ELLIPSE DR defibrilator UNIFY QUADRA defibrilator QUADRA ASSURA IS-1/DF-1, DF4 defibrilator QUADRA ASSURA MP IS-1/DF-1, DF-4 defibrilator UNIFY ASSURA IS-1/DF-1, DF-4 defibrilator FORTIFY ASSURA DR IS-1/DF-1, DF-4 defibrilator FORTIFY ASSURA VR IS-1/DF-1, DF-4 defibrilator ELLIPSE DR IS-1/DF-1, DF-4 defibrilator ELLIPSE VR IS-1/DF-1, DF-4 defibrilator <i>Napomena: Svi kataloški brojevi medicinskog sredstva se nalaze u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa III	06-07.4-1-1988-4/15	15.09.2015	14.09.2020	u bolničkim apotekama/zdravstvenim ustanovama	ST. JUDE MEDICAL CARDIAC RHYTHM MANAGEMENT DIVISION 15900 Valley View Court Sylmar Californija 91342, Sjedinjene Američke Države	KRAJINALIJEK a.d. Ilije Garašanina 6 Banja Luka
29.	DISPOSABLE SYRINGE sterilna šprica HYPODERMIC NEEDLE sterilna igla DISPOSABLE INFUSION SET infuzioni set	Klasa IIa	06-07.4-1-4211-2/15	15.09.2015	14.09.2020	u apotekama, bolničkim apotekama i specijalizovanim prodavnicama	ANHUI EASYWAY MEDICAL SUPPLIES Co. Ltd. East Jianshe Road No. 737, Tianchang City 239300 Anhui, Kina	INEL d.o.o. Polog b.b Mostar
30.	RECUGEL (300) gel za oči sa deksapantenol (5%)	Klasa III	06-07.4-1-4784-1/15	15.09.2015	14.09.2020	u apotekama, bolničkim apotekama i specijalizovanim prodavnicama	BAUSCH+LOMB GmbH Brunsütteler Damm 165-173 13581 Berlin, Njemačka	PHARMASWISS BH d.o.o. Fra Andela Zvzdovića 1/B7 Sarajevo

31.	JEDNOJAKOSNA ORGANSKA LEĆA MULTIFOKALNA ORGANSKA LEĆA JEDNOJAKOSNA MINERALNA LEĆA MULTIFOKALNA MINERALNA LEĆA BIFOKALNA ORGANSKA LEĆA BIFOKALNA MINERALNA LEĆA <i>Napomena: Svi zaštićeni nazivi medicinskog sredstva su navedeni u tabeli koja se nalazi u prilogu Potvrde i čini njen sastavni dio.</i>	Klasa I	06-07.4-1-5227-1/15	15.09.2015	14.09.2020	u bolničkim apotekama i specijalizovanim prodavnicama	ESSILOR INTERNATIONAL 147 Rue de Paris, 94220 Charenton-le-Pont, Francuska	LENNON d.o.o. Brigade kralja Tomislava b.b. Tomislavgrad
32.	ACT PLUS® (ACT200; 200-240 V) automatizovani koagulacioni tajmer	Lista D	06-07.4-2-5080-1/15	15.09.2015	16.09.2020	u zdravstvenim ustanovama i specijalizovanim prodavnicama	MEDTRONIC Inc. 710 Medtronic Parkway N.E. Minneapolis MN 55432, Sjedinjene Američke Države	INTERPROMET d.o.o. Kulska obala b.b. Novi Grad
33.	THORACIC CATHETERS AND THORACENTESIS KITS torakalni kateteri i setovi za torakocentezu <i>Napomena: Svi modeli, dimenzije i kataloški brojevi medicinskog sredstva su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa IIa	06-07.4-1-1634-2/15	15.09.2015	14.09.2020	u bolničkim apotekama	COVIDIEN IIc 15 Hampshire Street Mansfield MA 02048, Sjedinjene Američke Države	MEDICOM d.o.o. Save Šumanovića 89 Bijeljina
34.	SILHOUETTE PARADIGM infuzioni set za subkutanu infuziju insulina SILHOUETTE infuzioni set za subkutanu infuziju insulina <i>Napomena: Svi modeli i kataloški brojevi medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa IIb	06-07.4-1-4819-1/15	16.09.2015	15.09.2020	u zdravstvenim ustanovama, apotekama i specijalizovanim prodavnicama	UNOMEDICAL A/S Aaholmvej 1-3 Østved 4320 Lejre, Danska	EPSILON RESEARCH INTERNATIONAL d.o.o. Novice Cerovića 5 Banja Luka
35.	WELLION CALLA LIGHT WHITE mmol mjerač nivoa glukoze u krvi WELLION CALLA LIGHT GREEN mmol mjerač nivoa glukoze u krvi WELLION CALLA LIGHT SILVER mmol mjerač nivoa glukoze u krvi WELLION CALLA LIGHT BLACKBERRY mmol mjerač nivoa glukoze u krvi WELLION CALLA PREMIUM WHITE mmol mjerač nivoa glukoze u krvi WELLION CALLA PREMIUM GREEN mmol mjerač nivoa glukoze u krvi WELLION CALLA PREMIUM SILVER mmol mjerač nivoa glukoze u krvi WELLION CALLA PREMIUM BLACKBERRY mmol mjerač nivoa glukoze u krvi WELLION CALLA TEST STRIPS test trake za određivanje nivoa glukoze u krvi <i>Napomena: Svi veličine pakovanja i kataloški brojevi medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Lista B	06-07.4-2-2035-1/15	16.09.2015	15.09.2020	u zdravstvenim ustanovama, apotekama i specijalizovanim prodavnicama	MED TRUST HANDELSGES m.b.H Gewerbepark 10 Marz, Austrija	PHARMA - MAAC d.o.o. Bačići bb Sarajevo
36.	i-PORT ADVANCE injekcioni port <i>Napomena: Svi kataloški brojevi medicinskog sredstva su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa IIb	06-07.4-1-4820-1/15	17.09.2015	16.09.2020	u zdravstvenim ustanovama, apotekama i specijalizovanim prodavnicama	UNOMEDICAL A/S Aaholmvej 1-3 Østved 4320 Lejre, Danska	EPSILON RESEARCH INTERNATIONAL d.o.o. Novice Cerovića 5 Banja Luka
37.	MICROLET LANCETS lancete	Klasa IIa	06-07.4-2-3365-1/15	17.09.2015	20.09.2020	u zdravstvenim ustanovama, apotekama i specijalizovanim prodavnicama	BAYER CONSUMER CARE AG Peter Merian Strasse 84 Basel, Švajcarska	INTERMEDICAL D.O.O. Branilaca Sarajeva 20 Sarajevo

38.	SYRINGES šprice namijenjene za kontrolu protoka tečnosti prilikom inflacije i deflacije balona za privremenu okluziju <i>Napomena: Svi modeli, veličine i kataloški brojevi medicinskog sredstva su navedeni u dodatku potvrde i čine njegov sastavni dio.</i>	Klasa Is	06-07.4-2-4763- 1/15	17.09.2015	19.08.2020	u zdravstvenim ustanovama i specijalizovanim prodavnicama	MICRO THERAPEUTICS Inc. DBA ev3 Neurovascular 9775 Toledo Way, Irvine California, Sjedinjene Američke Države	MEDICOM d.o.o. Save Šumanovića 89 Bijeljina
39.	BB TEST 10UI/L test za utvrđivanje trudnoće	Lista C	06-07.4-2-5141- 1/15	17.09.2015	20.09.2020	u zdravstvenim ustanovama, apotekama i specijalizovanim prodavnicama	LABORATORIE INNOTECH INTERNATIONAL 22 Avenue Aristide Briand Arcueil, Francuska	PHOENIX PHARMA d.o.o. Stefana Dečanskog b.b. Bijeljina
40.	THROMBOSTAT aparatus za koagulacione testove THROMBOSTAT 2 aparatus za koagulacione testove THROMBOTIMER 1 aparatus za koagulacione testove THROMBOTIMER 2 aparatus za koagulacione testove THROMBOTIMER 4 aparatus za koagulacione testove CUVETTE RACKS AND BALLS kivete i kuglice za odvijanje reakcije miješanja CUVETTE AND BALLS kivete i kuglice za odvijanje reakcije miješanja BALLS FOR COAGULATION kivete i kuglice za odvijanje reakcije miješanja CUVETTES AND BALLS FOR 1-4 CHANNEL INSTRUMENTS kivete i kuglice za odvijanje reakcije miješanja <i>Napomena: Svi kataloški brojevi medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Lista D	06-07.4-2-5416- 1/15	17.09.2015	08.09.2020	u zdravstvenim ustanovama i specijalizovanim prodavnicama	KOMMANDITGESELLSC HAFT BEHNK ELEKTRONIK GMBH & CO Hans-Bockler-Ring 27 D-22851 Norderstedt, Njemačka	BROMA BEL d.o.o. Branka Popovića 39 Banja Luka
41.	ACCU-CHEK MULTICLIX lancetar	Klasa IIa	06-07.4-2-3153- 1/15	18.09.2015	18.07.2020	u zdravstvenim ustanovama, apotekama i specijalizovanim prodavnicama	ROCHE DIAGNOSTICS GmbH Sandhofer Strasse 116 D-68305 Mannheim, Njemačka	MEDICOM d.o.o. Save Šumanovića 89 Bijeljina
42.	PROVIA 3 upravljive žice vodilice PROVIA 6 upravljive žice vodilice PROVIA 9 upravljive žice vodilice PROVIA 12 upravljive žice vodilice PROVIA 15 upravljive žice vodilice <i>Napomena: Sve dimenzije i kataloški brojevi medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa III	06-07.4-2-3530- 1/15	18.09.2015	09.08.2020	u bolničkim apotekama	MEDTRONIC Inc. 710 Medtronic Parkway N.E. Minneapolis MN 55432, Sjedinjene Američke Države	INTERPROMET d.o.o. Kulska obala b.b. Novi Grad
43.	CONTOUR TS BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS test trake za određivanje glukoze u krvi	Lista B	06-07.4-2-3364- 1/15	18.09.2015	20.09.2020	u zdravstvenim ustanovama, apotekama i specijalizovanim prodavnicama	BAYER CONSUMER CARE AG Peter Merian Strasse 84 Basel, Švajcarska	INTERMEDICAL D.O.O. Branilaca Sarajeva 20 Sarajevo
44.	SINOMEDIC LATEX EXAMINATION GLOVES POWDERED AND POWDER FREE lateks pregledne rukavice sa puderom i bez pudera SINOMEDIC NITRILE EXAMINATION GLOVES POWDERED AND POWDER FREE nitrilne pregledne rukavice sa puderom i bez pudera SINOMEDIC HIGH RISK GLOVES LATEX POWDERED AND POWDER FREE lateks rukavice za upotrebu u visokoričnim situacijama sa puderom i bez pudera	Klasa I	06-07.4-1-3178- 2/15	21.09.2015	20.09.2020	u zdravstvenim ustanovama, apotekama i specijalizovanim prodavnicama	TOP GLOVE SDN. BHD. Lot 4969 Jalan Teratai, Batu 6, Off Jalan Meru, 41050 Klang Selangor, Malezija	DERBY TRADE d.o.o. Jovana Dučića 1 Brčko

	SINOMEDIC HIGH RISK GLOVES NITRILE POWDERED AND POWDER FREE nitrilne rukavice za upotrebu u visokoričnim situacijama sa puderom i bez pudera						
45.	IVD REAGENTS AND ION SELECTIVE ELECTRODES AND SOLUTIONS In Vitro dijagnostički reagensi, jon selektive elektrode i rastvori <i>Napomena: Svi modeli medicinskog sredstva i kataloški brojevi su navedeni u tabeli koja se nalazi u prilogu potvrde i čini njen sastavni dio.</i>	Lista D	06-07.4-1-5345-1/15	21.09.2015	20.09.2020	u zdravstvenim ustanovama i specijalizovanim prodavnicama	BIOTECNICA INSTRUMENTS S.p.A. Via Licenza 18 Roma, Italija BROMA BEL d.o.o. Branka Popovića 39 Banja Luka
46.	DEHIDRIRANE PODLOGE DODACI ZA PODLOGE ANTIBIOTSKI I ANTIMIKOTIČNI MULTIDISKOVNI DIP-SLIDE IDENTIFIKACIJA PODLOGE SPREMNE ZA UPOTREBU U PETRIJEVIM ŠOLJAMA, EPRUVETAMA I BOCAMA KITOV I ZA BOJENJE U MIKROBIOLOGIJI, BOJE I FIKSIRI <i>Napomena: Svi zaštićeni nazivi, veličine pakovanja i kataloški brojevi medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Lista D	06-07.4-2-4206-1/15	21.09.2015	02.08.2020	u zdravstvenim ustanovama i specijalizovanim prodavnicama	LIOFILCHEM S.R.L. Via Scozia s/n, Z.L. Roseto Degli Abruzzi (TE), Italija ENA d.o.o. Safvet bega Bašagića 40 Sarajevo
47.	AMPLATZ GOOSE NECK SNARE KIT omče i mikroomče za kardiovaskularnu i neurovaskularnu hirurgiju sa kateterom AMPLATZ GOOSE NECK MICROSNARE KIT omče i mikroomče za kardiovaskularnu i neurovaskularnu hirurgiju sa kateterom NITREX GUIDEWIRE (0.014" (0.36MM) and 0.018" (0.46mm)) žica vodič SPIDERFX EMBOLIC PROTECTION DEVICE kateter za embolotomiju PROTEGE RX SELF-EXPANDING PERIPHERAL STENT SYSTEM (Tapered) stent sistem, karotidni PROTEGE RX SELF-EXPANDING PERIPHERAL STENT SYSTEM stent sistem, karotidni <i>Napomena: Svi kataloški brojevi medicinskog sredstva su navedeni u tabeli koja se nalazi u prilogu ove Potvrde i čini njen sastavni dio.</i>	Klasa III	06-07.4-1-4764-1/15	23.09.2015	22.09.2020	u bolničkim apotekama	EV3 INC 4600 Nathan Lane North, Plymouth MN 55442, Sjedinjene Američke Države MEDICOM d.o.o. Save Šumanovića 89 Bijeljina
48.	VITA FLEX CR SYSTEM sistem za digitalno očitavanje rendgen snimaka	Klasa IIa	06-07.4-1-4772-1/15	23.09.2015	22.09.2020	u zdravstvenim ustanovama	CARESTREAM HEALTH Inc 150 Verona Street Rochester, 14608 New York, Sjedinjene Američke Države MEDICOM d.o.o. Save Šumanovića 89 Bijeljina
49.	AQUA MARIS GRLO sprej za grlo sa hipertoničnom morskom vodom iz Jadrana AQUA MARIS STRONG sprej za nos sa hipertoničnom morskom vodom iz Jadrana AQUA MARIS CLASSIC sprej za nos sa izotoničnom morskom vodom	Klasa IIa	06-07.4-2-2017-2/15	23.09.2015	07.06.2020	u zdravstvenim ustanovama, apotekama i specijalizovanim prodavnicama	JADRAN GALENSKI LABORATORIJ d.d. Švilno 20 Rijeka, Republika Hrvatska FARMIS d.o.o. Igmanska b.b., Vogošća Sarajevo

50.	AEROSOL THERAPY NEBULIZER kompresorski inhalator sa dodacima <i>Napomena: Svi modeli medicinskog sredstva su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa IIa	06-07.4-1-2729-3/15	24.09.2015	23.09.2020	u apotekama, bolničkim apotekama i specijalizovanim prodavnicama	3A HEALTH CARE SRL Via Marciale Cerutti Localita San Tommaso 25017 Lonato (BS), Italija	R & B MEDICAL COMPANY d.o.o. BEOGRAD, PJ ZVORNIK Svetog Save bb Zvornik
51.	AXIUM DETACHABLE COIL SYSTEM spirala za embolizaciju AXIUM PGLA CONFIGURATIONS spirala za embolizaciju AXIUM NYLON CONFIGURATIONS spirala za embolizaciju AXIUM PRIME DETACHABLE COIL SYSTEM spirala za embolizaciju CONCERTO DETACHABLE COILS PGLA CONFIGURATION spirala za embolizaciju CONCERTO DETACHABLE COILS NYLON CONFIGURATION spirala za embolizaciju MICRO CATHETERS mikrokater, infuzioni MARATHON FLOW DIRECTED MICRO CATHETER mikrokater, infuzioni FLOW DIRECTED MICRO CATHETERS mikrokater, infuzioni PIPELINE EMBOLIZATION DEVICE set za embolizaciju aneurzmi PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE set za embolizaciju aneurzmi PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE WITH SHIELD TECHNOLOGY set za embolizaciju aneurzmi HYDROPHILIC GUIDEWIRE žica vodič HYPERGLIDE BALLOON SYSTEM balon kateter, okluzivni HYPERFORM BALLOON SYSTEM balon kateter, okluzivni MARKSMAN CATHETER kateter, vaskularni NAVLEN A+ INTRACRANIAL SUPPORT CATHETER kateter, uvodnik ONYX LIQUID EMBOLIC SYSTEM sistem tečne embolizacije SOLITAIRE AB NEUROVASCULAR REMODELING DEVICE stent sistem, intrakranijalni SOLITAIRE 2 REVASCULARIZATION DEVICE sistem za intrakranijalnu revaskularizaciju <i>Napomena: Svi modeli, veličine i kataloški brojevi medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa III	06-07.4-1-4762-1/15	24.09.2015	23.09.2020	u bolničkim apotekama/zdravstvenim ustanovama	MICRO THERAPEUTICS Inc. DBA ev3 Neurovascular 9775 Toledo Way, Irvine California, Sjedinjene Američke Države	MEDICOM d.o.o. Save Šumanovića 89 Bijeljina
52.	BENCHMARK GX, STAINER MODULE (750-850) instrument za bojenje imunohistohemijskih preparata	Lista D	06-07.4-1-4773-1/15	24.09.2015	23.09.2020	u zdravstvenim ustanovama	VENTANA MEDICAL SYSTEM INC 1910 Innovation Park Drive, Tuscon Arizona 85755, Sjedinjene Američke Države	MEDICOM d.o.o. Save Šumanovića 89 Bijeljina

53.	PHOSPHATE CEMENT zubni cement <i>Napomena: Svi modeli, veličine pakovanja i kataloški brojevi medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa IIa	06-07.4-1-2666-2/15	25.09.2015	24.09.2020	u zdravstvenim ustanovama i specijalizovanim prodavnicama	HERAEUS KULZER GmbH Gruner Weg 11 63450 Hanau, Njemačka	SANITARIA DENTAL d.o.o Blajburških žrtava 23 Mostar
54.	PORTABLE ELECTRIC SUCTION PUMPS portable električne aspiracione pumpe WALL BRACKET FOR ELECTRIC SUCTION PUMPS zidni nosač za električne aspiracione pumpe ELECTRIC SUCTION PUMPS električne aspiracione pumpe SUCTION SYSTEMS aspiracioni sistemi FLOWMETERS regulatori protoka MANUAL RESUSCITATORS baloni za reanimaciju <i>Napomena: Svi modeli medicinskog sredstva su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa IIa	06-07.4-1-4066-2/15	25.09.2015	24.09.2020	u bolničkim apotekama/zdravstvenim ustanovama	HERSILL, S. L. C/Puerto de Navacerrada 3, Poligono Industrial Las Nieves, Mostoles Madrid, Španija	INEL d.o.o. Polog b.b Mostar
55.	CS 8100 3D (45855) sistem za digitalno ekstraoralno snimanje	Klasa IIb	06-07.4-1-4774-1/15	25.09.2015	24.09.2020	u zdravstvenim ustanovama	CARESTREAM HEALTH Inc 150 Verona Street Rochester, 14608 New York, Sjedinjene Američke Države	MEDICOM d.o.o. Save Šumanovića 89 Bijeljina
56.	CORDIS PALMAZ BLUE . 014 PERIPHERAL STENT SYSTEM (AVIATOR PLUS) stent sistem CORDIS PALMAZ GENESIS TRANSHEPATIC BILIARY STENT ON OPTA PRO .035" DELIVERY SYSTEM stent sistem CORDIS PALMAZ GENESIS PERIPHERAL STENT ON OPTA PRO .035" DELIVERY SYSTEM stent sistem <i>Napomena: Svi kataloški brojevi medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa IIb	06-07.4-1-4874-1/15	25.09.2015	24.09.2020	u bolničkim apotekama/zdravstvenim ustanovama	CORDIS CASHEL Cahir Road, Cashel Co. Tipperary, Irska	KRAJINALIJEK a.d. Ilije Garašanina 6 Banja Luka
57.	CORDIS PALMAZ BALLOON-EXPANDABLE STENT FOR LARGE VESSELS stent sistem PALMAZ GENESIS PERIPHERAL STENT stent sistem <i>Napomena: Svi kataloški brojevi medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa IIb	06-07.4-1-4875-1/15	25.09.2015	24.09.2020	u bolničkim apotekama/zdravstvenim ustanovama	CORDIS CORPORATION 14201 North West 60th Avenue, Miami Lakes Florida 33014, Sjedinjene Američke Države	KRAJINALIJEK a.d. Ilije Garašanina 6 Banja Luka
58.	CORDIS S.M.A.R.T. NITINOL STENT SYSTEM stent sistem CORDIS S.M.A.R.T. CONTROL NITINOL STENT SYSTEM stent sistem S.M.A.R.T. CONTROL NITINOL STENT SYSTEM stent sistem <i>Napomena: Svi kataloški brojevi medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa IIb	06-07.4-1-4876-1/15	28.09.2015	27.09.2020	u bolničkim apotekama/zdravstvenim ustanovama	CORDIS CORPORATION 14201 North West 60th Avenue, Miami Lakes Florida 33014, Sjedinjene Američke Države	KRAJINALIJEK a.d. Ilije Garašanina 6 Banja Luka
59.	MARISSIMO FORTE SPREJ hipertonična morska voda MARISSIMO EXTRA FORTE SPREJ hipertonična morska voda sa alojom i kamilicom MARISSIMO SPREJ ZA GRLO hipertonična morska voda obogaćena alojom i kamilicom <i>Napomena: Svi kataloški brojevi i veličine medicinskih sredstva su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa IIa	06-07.4-1-4872-1/15	30.09.2015	29.09.2020	u apotekama, bolničkim apotekama i specijalizovanim prodavnicama	AURENA LABORATORIES AB Fjärriksvagen 22, SE 653 50 Karlstad, Švedska	HEMOFARM d.o.o. Novakovići b.b. Banja Luka

60.	DIGOXIN CALIBRATORS kalibrator pri određivanju digoxina DIGOXIN reagens za određivanje digoxina GENTAMICIN CALIBRATORS kalibrator pri određivanju gentamicina GENTAMICIN reagens za određivanje gentamicina VALPROIC ACID CALIBRATORS kalibrator pri određivanju valproične kiseline VALPROIC ACID reagens za određivanje valproične kiseline ETHANOL reagens za određivanje etanola ETHANOL NEG CAL kalibrator pri određivanju etanola ETHANOL 100 CAL kalibrator pri određivanju etanola ETHANOL 50 CONTROL kontrola pri određivanju etanola ETHANOL 300 CONTROL kontrola pri određivanju etanola VANCOMYCIN CALIBRATORS kalibrator pri određivanju vankomicina VANCOMYCIN reagens za određivanje vankomicina MULTIGENT AMIKACIN CALIBRATORS kalibrator pri određivanju amikacina MULTIGENT AMIKACIN reagens za određivanje amikacina <i>Napomena: Svi kataloški brojevi medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Lista D	06-07.4-1-5053-1/15	30.09.2015	29.09.2020	u bolničkim apotekama/zdravstvenim ustanovama	MICROGENICS CORPORATION, A THERMO FISHER SCIENTIFIC COMPANY 46500 Kato Road, Fremont CA 94538, Sjedinjene Američke Države	HERCEGOVINALI JEK d.o.o. Mostar Muje Pašića br.4 Mostar
61.	NORMA ICON trodjeljni hematološki analizator NORMA- IDIL3 reagensi za hematološki analizator NORMA- ILYSE 3 reagensi za hematološki analizator NORMA- ISOL3 reagensi za hematološki analizator NORMA- IHCLEAN reagensi za hematološki analizator NORMA- IRP reagensi za hematološki analizator NORMACONT reagensi za hematološki analizator - kontrolna krv <i>Napomena: Svi modeli, veličine i kataloški brojevi medicinskog sredstva navedeni su u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Lista D	06-07.4-1-5483-1/15	30.09.2015	29.09.2020	u zdravstvenim ustanovama i specijalizovanim prodavnicama	NORMA DIAGNOSTIKA GmbH Hauptstrasse 7 Untertullnerbach, Austrija	WELLMEDIC d.o.o. Miloša Obilića 18 Gradiška
62.	COMPONENTS komponente FEETS stopala KNEES koljena LINERS lajneri LOCKS AND SLEEVES ključ kućište i steznici <i>Napomena: Svi zaštićeni i generički nazivi medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa I	06-07.4-1-4208-3/15	30.09.2015	29.09.2020	u zdravstvenim ustanovama i specijalizovanim prodavnicama	OSSUR Grjohalsi 5 110 Reykjavik, Island	ORTOSAR d.o.o. Zmaja od Bosne 37 Sarajevo

Ukupan broj medicinskih sredstava za koja je izvršen upis i obnova upisa u Registar od 1. septembra do 30. septembra 2015. godine je 261.

Broj 10-02.3-5841/15
07. decembra 2015. godine
Banja Luka

Direktor
Nataša Grubiša, s. r.

Na temelju članka 122., a sukladno članku 77. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik BiH", broj 58/08), Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavljuje

**POPIS
MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA KOJA SU IZDANE POTVRDE ZA UPIS I OBNOVU UPISA U REGISTAR
MEDICINSKIH SREDSTAVA**

U razdoblju od 1. rujna 2015. do 30. rujna 2015. godine, izdane su Potvrde za upis i obnovu upisa u Registar sljedećih medicinskih sredstava:

Red. br.	Naziv medicinskog sredstva (generičko ime)	Klasa	Broj potvrde	Datum potvrde	Rok trajanja potvrde	Mjesto prodaje	Proizvođač	Nositelj dozvole
1.	TIME TEMPORARY MYOCARDIAL STIMULATION ELECTRODE elektroda <i>Napomena: Svi modeli i kataloški brojevi medicinskog sredstva su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa III	06-07.4-1-746-3/15	01.09.2015	31.08.2020	u bolničkim ljekarnama	OSYPKA AG Earl-H.-Wood-Strasse 1 79618 Rheinfelden, Njemačka	MEDI FREY d.o.o. Grbavička 80/1 Sarajevo
2.	CONNECTION CABLE FOR LEADS (81986BL) kabal za elektrodu	Klasa Is	06-07.4-1-747-3/15	01.09.2015	31.08.2020	u bolničkim ljekarnama/zdravstvenim ustanovama	OSYPKA AG Earl-H.-Wood-Strasse 1 79618 Rheinfelden, Njemačka	MEDI FREY d.o.o. Grbavička 80/1 Sarajevo
3.	KAMASUTRA PLAIN prezervativ od prirodne gume, latex KAMASUTRA FORM-FITTED/CONTOURED/ prezervativ od prirodne gume, latex KAMASUTRA STUDDDED/DOTTED/ prezervativ od prirodne gume, latex KAMASUTRA INTENSITY prezervativ od prirodne gume, latex KAMASUTRA LONG LAST prezervativ od prirodne gume, latex KAMASUTRA RIBBED prezervativ od prirodne gume, latex KAMASUTRA SUPERTHIN PLAIN prezervativ od prirodne gume, latex KAMASUTRA PLAIN XTRA LARGE prezervativ od prirodne gume, latex <i>Napomena: Svi modeli, veličine i kataloški brojevi medicinskog sredstva navedeni su u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa IIb	06-07.4-1-3602-3/15	02.09.2015	01.09.2020	u bolničkim ljekarnama, ljekarnama, specijaliziranim prodavaonicama i ostalim prodajnim mjestima	J.K.ANSELL LTD. Plot No. G-35 & 36 MIDC Industrial Area, Waluj, Aurangabad Maharashtra 431 136, Indija	SATELIT-TBM HB d.o.o. Tromeđa VIII br.5 Medugoje-Čitluk
4.	BRENDEL dioptrijski okvir FINELINE dioptrijski okvir HUMPHREY'S dioptrijski okvir MARCO POLO dioptrijski okvir TITANFLEX dioptrijski okvir	Klasa I	06-07.4-1-3901-2/15	02.09.2015	01.09.2020	u specijaliziranim prodavaonicama	ESCHENBACH OPTIK GmbH Schopenhauerstr.10 Nürnberg, Njemačka	F.K. COMPANY d.o.o. Topal Osman Paše 32 Sarajevo
5.	MUREX HIV Ag/Ab COMBINATION kombinacijski test detekcije antigen i antitijela na HIV-a metodom ELISA <i>Napomena: Svi kataloški brojevi medicinskog sredstva su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Lista A	06-07.4-1-4634-1/15	02.09.2015	01.09.2020	u bolničkim ljekarnama/zdravstvenim ustanovama	DIASORIN S.p.A. UK BRANCH Central Road, Datford DA1 5LR, Velika Britanija	BIOMEDICA d.o.o. Dr. Silve Rizvanbegović bb, Ilidža Sarajevo
6.	LIAISON WASH/SYSTEM LIQUID (319100) LIAISON tekućina za ispiranje	Lista D	06-07.4-1-4635-1/15	02.09.2015	01.09.2020	u bolničkim ljekarnama/zdravstvenim ustanovama	DIASORIN Inc 1951 Northwestern Ave. Stillwater MN 55082, Sjedinjene Američke Države	BIOMEDICA d.o.o. Dr. Silve Rizvanbegović bb, Ilidža Sarajevo
7.	SJM CONFIRM™ IMPLANTABLE CARDIAC MONITOR (DM2100) implantabilni kardijalni monitor	Klasa III	06-07.4-1-3180-2/15	02.09.2015	01.09.2020	u bolničkim ljekarnama	ST. JUDE MEDICAL CARDIAC RHYTHM MANAGEMENT DIVISION 15900 Valley View Court Sylmar California 91342, Sjedinjene Američke Države	KRAJINALIJEK a.d. Ilije Garašanina 6 Banja Luka
8.	CURATIO FLASTER STRIPS 20 psc. flaster CURATIO FLASTER STRIPS 0,5 m flaster	Klasa I	06-07.4-1-3562-2/15	03.09.2015	02.09.2020	u bolničkim ljekarnama, ljekarnama, specijaliziranim prodavaonicama i ostalim prodajnim mjestima	W.PELZ GMBH & CO.KG Willy-Pelz-Strasse 8-9 D-23812 Wahlstedt, Njemačka	SATELIT-TBM HB d.o.o. Tromeđa VIII br.5 Medugoje-Čitluk

9.	ANESTHESIA MACHINE anesteziološki aparat VENTILATOR ventilator PATIENT MONITOR pacijent monitor PULSE OXIMETER puls oksimetar <i>Napomena: Svi modeli medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa IIb	06-07.4-1-4710-1/15	03.09.2015	02.09.2020	u bolničkim ljekarnama/zdravstvenim ustanovama	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONIC Co. Ltd Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan Shenzhen, Kina	SONO MEDICAL d.o.o. Azize Šaćirbegović b.b. Sarajevo
10.	ELEKTA SYNERGY linearni akcelerator sistem ELEKTA SYNERGY PLATFORM linearni akcelerator sistem iViewGT RELEASE 3.4 digitalni snimač, radioterapija AGILITY kolimator, akcelerator sistem, motorizovan, automatska kontrola otvora MLCi2 kolimator, akcelerator sistem, motorizovan, automatska kontrola otvora INTEGRITY RELEASE 1.2 kompjuter akcelerator sistema PRECISE TREATMENT TABLE sto, radioterapija, x-zrak, sa pogonom XVI RELEASE 5.0 digitalni snimač, radioterapija APEX kolimator, akcelerator sistem, motorizovan, automatska kontrola otvora STEREOTACTIC CIRCULAR COLLIMATOR (CONE) kolimator, terapijski x-ray, fiksna veličina otvora VERSA HD linearni akcelerator sistem	Klasa IIb	06-07.4-1-2979-2/15	04.09.2015	03.09.2020	u zdravstvenim ustanovama i specijaliziranim prodavaonicama	ELEKTA LIMITED Linac House, Fleming Way, Crawley, West Sussex RH10 9RR, Velika Britanija	MEDIK-ES d.o.o. Naselje Prekounje blok "B" objekat K-5-2 Bihać
11.	COAGULATION ANALYZERS poluautomatski aparat za koagulacione testove COAGULATION REAGENTS reagensi za koagulacione testove HAEMATOLOGY CONTROLS kontrole za hematološke analizatore HAEMATOLOGY REAGENTS reagensi za hematološke analize HAEMATOLOGY ANALYZERS hematološki analizator za određivanje sadržaja krvnih elemenata u krvi <i>Napomena: Svi modeli i kataloški brojevi medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Lista D	06-07.4-1-4708-1/15	04.09.2015	03.09.2020	u bolničkim ljekarnama/zdravstvenim ustanovama	DIAGON Ltd Baross u. 48-52 Budapest, Mađarska	MES d.o.o. Londža 138 Zenica
12.	T3-CHECK-1 test za kvantitativno određivanje trijodtironina iz plazme ili seruma CYSTATIN C-CHECK-1 test za kvantitativno određivanje proteina cistatina C iz pune krvi, plazme ili seruma TRIO TOXIN A/B/GDH-CHECK-1 test za kvantitativno određivanje Clostridium difficile toksina A, B I GDH u fecesu EASY READER+ aparat za čitanje imunohromatografskih brzih testova <i>Napomena: Svi kataloški brojevi medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Lista D	06-07.4-1-4714-1/15	07.09.2015	06.09.2020	u bolničkim ljekarnama/zdravstvenim ustanovama	VEDA.LAB Rue de l'Expansion, ZAT du Londeau, Cerise, B.P. 181 61006 Alencon Cedex, Francuska	BROMA BEL d.o.o. Branka Popovića 39 Banja Luka
13.	RADIATION TREATMENT PLANNING SOFTWARE, XiO RADIATION TREATMENT PLANNING SYSTEM software za planiranje radioterapije RADIATION TREATMENT PLANNING SOFTWARE, MONACO RTP SYSTEM software za planiranje radioterapije	Klasa IIb	06-07.4-1-4706-1/15	08.09.2015	07.09.2020	u bolničkim ljekarnama/zdravstvenim ustanovama	ELEKTA BUSINESS AREA SOFTWARE SYSTEMS, IMPAC MEDICAL SYSTEMS INC. 13723 Riverport Drive, Suite 100, Maryland Heights 63043 Missouri, Sjedinjene Američke Države	MEDIK-ES d.o.o. Naselje Prekounje blok "B" objekat K-5-2 Bihać
14.	BAG SYSTEM FOR COLLECTING AND STORING OF UMBILICAL CORD BLOOD set za prikupljanje krvi iz pupčane vrpce sterilisan parom	Klasa IIb	06-07.4-1-5172-1/15	08.09.2015	07.09.2020	u zdravstvenim ustanovama	HEGEWALD MEDIZINPRODUKTE GmbH Gustweg 1 09638 Lichtenberg, Njemačka	BIO SAVE d.o.o. Maršala Tita 2 Sarajevo

15.	INTEGRITY RAPID EXCHANGE CORONARY STENT SYSTEM koronarni stent za brzu zamjenu <i>Napomena: Svi modeli, dimenzije i kataloški brojevi medicinskog sredstva su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa III	06-07.4-2-3532-1/15	08.09.2015	09.08.2020	u bolničkim ljekarnama	MEDTRONIC Inc. 710 Medtronic Parkway N.E. Minneapolis MN 55432, Sjedinjene Američke Države	INTERPROMET d.o.o. Kulska obala b.b. Novi Grad
16.	MIRU 1MONTH MENICON SILICONE HYDROGEL CONTACT LENS mekane leće MIRU 1DAY MENICON FLAT PACK HYDROGEL CONTACT LENS mekane leće	Klasa IIa	06-07.4-1-4713-1/15	09.09.2015	08.09.2020	u bolničkim ljekarnama/zdravstve nim ustanovama	MENICON Co. Ltd 3-21-19 Aoi, Naka-ku 460-0006 Nagoya, Japan	OPTO CENTAR d.o.o. Paje Jovanovića b.b. Banja Luka
17.	URINE COLLECTION BAGS kese za urin	Klasa Is	06-07.4-1-4712-1/15	09.09.2015	08.09.2020	u ljekarnama, bolničkim ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama	JIANGSU ZHENGKANG MEDICAL APPARATUS Co. Ltd Sanhekou, Zhenglu Town, 213115 Changzhou City Jiangsu, Kina	DELTA MEDICAL d.o.o. Hifi Bjelevca 138 Sarajevo
18.	MARISSIMO BABY SPREJ izotonična morska voda, sprej za nos, 125 ml MARISSIMO FORTE MINI SPREJ hipertonična morska voda, sprej za nos, 50 ml MARISSIMO NORM SPREJ izotonična morska voda, sprej za nos, 125 ml MARISSIMO SOFT MINI SPREJ izotonična morska voda, sprej za nos, 50 ml MARISSIMO SOFT SPREJ izotonična morska voda, sprej za nos, 125 ml MARISSIMO MINI SPREJ ZA GRLO hipertonična morska voda, sprej za grlo, 50 ml	Klasa IIa	06-07.4-1-4747-1/15	09.09.2015	08.09.2020	u ljekarnama, bolničkim ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama	YS LAB 2 rue Felix Le Dantec Le Forum 29000 Quimper, Francuska	HEMOFARM d.o.o. Novakovići b.b. Banja Luka
19.	KONTROLNI SOJEVI BAKTERIJA MIC TESTOVI ZA MIKROBIOLOŠKO TESTIRANJE <i>Napomena: Svi modeli, veličine i kataloški brojevi medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Lista D	06-07.4-1-5414-1/15	09.09.2015	08.09.2020	u bolničkim ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama	LIOFILCHEM S.R.L. Via Scozia s/n, Z.L. Roseto Degli Abruzzi (TE), Italija	ENA d.o.o. Safvet bega Bašagića 40 Sarajevo
20.	BARRX RFA CLEANING CAP endoskopska kapica <i>Napomena: Svi modeli i kataloški brojevi medicinskog sredstva su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa Is	06-07.4-1-4758-1/15	10.09.2015	09.09.2020	u bolničkim ljekarnama	COVIDIEN Ilc 15 Hampshire Street Mansfield MA 02048, Sjedinjene Američke Države	MEDICOM d.o.o. Save Šumanovića 89 Bijeljina
21.	JEDNOJAKOSNA ORGANSKA LEČA MULTIFOKALNA ORGANSKA LEČA <i>Napomena: Svi zaštićeni nazivi medicinskog sredstva i kataloški brojevi su navedeni u tablici koja se nalazi u privitku ove potvrde i čini njen sastavni dio.</i>	Klasa I	06-07.4-1-5226-1/15	10.09.2015	09.09.2020	u bolničkim ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama	DISTRILENS 47 rue Marcel Dassault 92100 Boulogne Billancourt, Francuska	LENNON d.o.o. Brigade kralja Tomislava b.b. Tomislavgrad
22.	BARRX FLEX RFA ENERGY GENERATOR generator za radiofrekventnu ablaciju BARRX RFA FOCAL CATHETER ablacioni kateter BARRX 360 RFA BALLOON CATHETERS ablacioni kateter sa balonom BARRX CHANNEL RFA ENDOSCOPIC CATHETER ablacioni endoskopski kateter <i>Napomena: Svi modeli i kataloški brojevi medicinskog sredstva su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa IIb	06-07.4-1-4759-1/15	11.09.2015	10.09.2020	u bolničkim ljekarnama/zdravstve nim ustanovama	COVIDIEN Ilc 15 Hampshire Street Mansfield MA 02048, Sjedinjene Američke Države	MEDICOM d.o.o. Save Šumanovića 89 Bijeljina
23.	BARRX 360 SOFT SIZING BALLOON gastrointestinalni balon kateter <i>Napomena: Svi modeli i kataloški brojevi medicinskog sredstva su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa IIa	06-07.4-1-4760-1/15	11.09.2015	10.09.2020	u bolničkim ljekarnama/zdravstve nim ustanovama	COVIDIEN Ilc 15 Hampshire Street Mansfield MA 02048, Sjedinjene Američke Države	MEDICOM d.o.o. Save Šumanovića 89 Bijeljina
24.	SK-F 203 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli SK-F 213 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli SK-F 207 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli SK-F 311 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli SK-F 411 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli SK-F 313 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli SK-F 212/1 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli	Klasa IIb	06-07.4-1-4783-1/15	11.09.2015	10.09.2020	u zdravstvenim ustanovama i specijaliziranim prodavaonicama	FRESENIUS MEDICAL CARE SRBIJA d.o.o. Beogradski put b.b. Vršac, Republika Srbija	FRESENIUS MEDICAL CARE BH d.o.o. Zmaja od Bosne 7- 7A Sarajevo

	SK-F 213/4 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli SK-F 313/1 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli SK-F 413 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli SK-F 219/0 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli SK-F 219/1 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 213/4 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 213 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 219/4 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 313/1 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 313 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 413 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 313/2 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 213 (7.8L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 213/4 (7.8L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 219/1 (7.8L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 219/3 (7.8L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 219/4 (7.8L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 313 (7.8L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 313/1 (7.8L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 313/2 (7.8L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 413 (7.8L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 413/1 (7.8L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 213 (4.7L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 213/4 (4.7L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 219/1 (4.7L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 219/3 (4.7L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 219/4 (4.7L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 313 (4.7L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 313/1 (4.7L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 313/2 (4.7L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 413/1 (4.7L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli NaHCO₃ 8,4% koncentrovani rastvor za hemodijalizu, alkalni BC-F 8,4% koncentrovani rastvor za hemodijalizu, alkalni <i>Napomena: Svi kataloški brojevi i veličine medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>							
25.	WELLION LANCETS lancete <i>Napomena: Svi modeli, veličine i kataloški brojevi medicinskog sredstva su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa IIa	06-07.4-2-2041-1/15	11.09.2015	15.09.2020	u zdravstvenim ustanovama, ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama	MED TRUST HANDELSGES m.b.H Gewerbepark 10 Marz, Austrija	PHARMA - MAAC d.o.o. Bačići bb Sarajevo
26.	EEG ACCESSORIES (Headcaps, Cup Electrodes, Bridge Electrodes, Auricular Electrodes, Cables) EEG dodaci (kape,okrugle elektrode,most elektrode,aurikularne elektorde,kablovi HEADCAPS AND EG ACCESSORIES (Headcaps, Chin belt) kape i dodaci za elektroencelografiju <i>Napomena: Svi modeli i kataloški brojevi medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa I	06-07.4-1-1521-2/15	14.09.2015	13.09.2020	u bolničkim ljekarnama/zdravstvenim ustanovama	EB NEURO SPA Via Pietro Fanfani 97/A Firenze, Italija	BAWARIAMED d.o.o. Jovana Bijelića 19A Banja Luka

27.	EXAMINATION GLOVES PREPOWDERED rukavice sa puderom EXAMINATION GLOVES POWDERFREE rukavice bez pudera	Klasa I	06-07.4-1-4213-2/15	14.09.2015	13.09.2020	u ljekarnama, bolničkim ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama	TERANG NUSA SDN. BHD. 1 Jalan 8, Pengkalan Chepa 2, Industrial Zone, 16100 Kota Bharu, Kelantan, Malezija	INEL d.o.o. Polog b.b Mostar
28.	ASSURITY pejsmejker ASSURITY + pejsmejker ENDURITY pejsmejker ALLURE pejsmejker ALLURE RF pejsmejker ALLURE QUADRA pejsmejker ALLURE QUADRA RF pejsmejker ELLIPSE VR defibrilator ELLIPSE DR defibrilator UNIFY QUADRA defibrilator QUADRA ASSURA IS-1/DF-1, DF4 defibrilator QUADRA ASSURA MP IS-1/DF-1, DF-4 defibrilator UNIFY ASSURA IS-1/DF-1, DF-4 defibrilator FORTIFY ASSURA DR IS-1/DF-1, DF-4 defibrilator FORTIFY ASSURA VR IS-1/DF-1, DF-4 defibrilator ELLIPSE DR IS-1/DF-1, DF-4 defibrilator ELLIPSE VR IS-1/DF-1, DF-4 defibrilator <i>Napomena: Svi kataloški brojevi medicinskog sredstva se nalaze u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa III	06-07.4-1-1988-4/15	15.09.2015	14.09.2020	u bolničkim ljekarnama/zdravstvenim ustanovama	ST. JUDE MEDICAL CARDIAC RHYTHM MANAGEMENT DIVISION 15900 Valley View Court Sylmar California 91342, Sjedinjene Američke Države	KRAJINALIJEK a.d. Ilije Garašanina 6 Banja Luka
29.	DISPOSABLE SYRINGE sterilna šprica HYPODERMIC NEEDLE sterilna igla DISPOSABLE INFUSION SET infuzioni set	Klasa IIa	06-07.4-1-4211-2/15	15.09.2015	14.09.2020	u ljekarnama, bolničkim ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama	ANHUI EASYWAY MEDICAL SUPPLIES Co. Ltd. East Jianshe Road No. 737, Tianchang City 239300 Anhui, Kina	INEL d.o.o. Polog b.b Mostar
30.	RECUGEL (300) gel za oči sa deksamptenol (5%)	Klasa III	06-07.4-1-4784-1/15	15.09.2015	14.09.2020	u ljekarnama, bolničkim ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama	BAUSCH+LOMB GmbH Brunsbütteler Damm 165-173 13581 Berlin, Njemačka	PHARMASWISS BH d.o.o. Fra Anđela Zvizdovića 1/B7 Sarajevo
31.	JEDNOJAKOSNA ORGANSKA LEČA MULTIFOKALNA ORGANSKA LEČA JEDNOJAKOSNA MINERALNA LEČA MULTIFOKALNA MINERALNA LEČA BIFOKALNA ORGANSKA LEČA BIFOKALNA MINERALNA LEČA <i>Napomena: Svi zaštićeni nazivi medicinskog sredstva su navedeni u tablici koja se nalazi u prilogu potvrde i čini njen sastavni dio.</i>	Klasa I	06-07.4-1-5227-1/15	15.09.2015	14.09.2020	u bolničkim ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama	ESSILOR INTERNATIONAL 147 Rue de Paris, 94220 Charenton-le-Pont, Francuska	LENNON d.o.o. Brigade kralja Tomislava b.b. Tomislavgrad
32.	ACT PLUS® (ACT200; 200-240 V) automatizovani koagulacioni tajmer	Lista D	06-07.4-2-5080-1/15	15.09.2015	16.09.2020	u zdravstvenim ustanovama i specijaliziranim prodavaonicama	MEDTRONIC Inc. 710 Medtronic Parkway N.E. Minneapolis MN 55432, Sjedinjene Američke Države	INTERPROMET d.o.o. Kulska obala b.b. Novi Grad
33.	THORACIC CATHETERS AND THORACENTESIS KITS torakalni kateteri i setovi za torakocentezu <i>Napomena: Svi modeli, dimenzije i kataloški brojevi medicinskog sredstva su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa IIa	06-07.4-1-1634-2/15	15.09.2015	14.09.2020	u bolničkim ljekarnama	COVIDIEN Inc 15 Hampshire Street Mansfield MA 02048, Sjedinjene Američke Države	MEDICOM d.o.o. Save Šumanovića 89 Bijeljina
34.	SILHOUETTE PARADIGM infuzioni set za subkutanu infuziju insulina SILHOUETTE infuzioni set za subkutanu infuziju insulina <i>Napomena: Svi modeli i kataloški brojevi medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa IIb	06-07.4-1-4819-1/15	16.09.2015	15.09.2020	u zdravstvenim ustanovama, ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama	UNOMEDICAL A/S Aaholmvej 1-3 Østed 4320 Lejre, Danska	EPSILON RESEARCH INTERNATIONAL L d.o.o. Novice Cerovića 5 Banja Luka

35.	WELLION CALLA LIGHT WHITE mmol mjerač nivoa glukoze u krvi WELLION CALLA LIGHT GREEN mmol mjerač nivoa glukoze u krvi WELLION CALLA LIGHT SILVER mmol mjerač nivoa glukoze u krvi WELLION CALLA LIGHT BLACKBERRY mmol mjerač nivoa glukoze u krvi WELLION CALLA PREMIUM WHITE mmol mjerač nivoa glukoze u krvi WELLION CALLA PREMIUM GREEN mmol mjerač nivoa glukoze u krvi WELLION CALLA PREMIUM SILVER mmol mjerač nivoa glukoze u krvi WELLION CALLA PREMIUM BLACKBERRY mmol mjerač nivoa glukoze u krvi WELLION CALLA TEST STRIPS test trake za određivanje nivoa glukoze u krvi <i>Napomena: Svi veličine pakovanja i kataloški brojevi medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Lista B	06-07.4-2-2035-1/15	16.09.2015	15.09.2020	u zdravstvenim ustanovama, ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama	MED TRUST HANDELSGES m.b.H Gewerbepark 10 Marz, Austrija	PHARMA - MAAC d.o.o. Bačići bb Sarajevo
36.	i-PORT ADVANCE injekcioni port <i>Napomena: Svi kataloški brojevi medicinskog sredstva su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa IIb	06-07.4-1-4820-1/15	17.09.2015	16.09.2020	u zdravstvenim ustanovama, ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama	UNOMEDICAL A/S Aaholmvej 1-3 Osted 4320 Lejre, Danska	EPSILON RESEARCH INTERNATIONAL L d.o.o. Novice Cerovića 5 Banja Luka
37.	MICROLET LANCETS lancete	Klasa IIa	06-07.4-2-3365-1/15	17.09.2015	20.09.2020	u zdravstvenim ustanovama, ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama	BAYER CONSUMER CARE AG Peter Merian Strasse 84 Basel, Švajcarska	INTERMEDICA L D.O.O. Branilaca Sarajeva 20 Sarajevo
38.	SYRINGES šprice namijenjene za kontrolu protoka tečnosti prilikom inflacije i deflacije balona za privremenu okluziju <i>Napomena: Svi modeli, veličine i kataloški brojevi medicinskog sredstva su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa Is	06-07.4-2-4763-1/15	17.09.2015	19.08.2020	u zdravstvenim ustanovama i specijaliziranim prodavaonicama	MICRO THERAPEUTICS Inc. DBA ev3 Neurovascular 9775 Toledo Way, Irvine California, Sjedinjene Američke Države	MEDICOM d.o.o. Save Šumanovića 89 Bijeljina
39.	BB TEST 10UI/L test za utvrđivanje trudnoće	Lista C	06-07.4-2-5141-1/15	17.09.2015	20.09.2020	u zdravstvenim ustanovama, ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama	LABORATORIE INNOTECH INTERNATIONAL 22 Avenue Aristide Briand Arcueil, Francuska	PHOENIX PHARMA d.o.o. Stefana Dečanskog b.b. Bijeljina
40.	THROMBOSTAT aparati za koagulacione testove THROMBOSTAT 2 aparati za koagulacione testove THROMBOTIMER 1 aparati za koagulacione testove THROMBOTIMER 2 aparati za koagulacione testove THROMBOTIMER 4 aparati za koagulacione testove CUVETTE RACKS AND BALLS kivete i kuglice za odvijanje reakcije miješanja CUVETTE AND BALLS kivete i kuglice za odvijanje reakcije miješanja BALLS FOR COAGULATION kivete i kuglice za odvijanje reakcije miješanja CUVETTES AND BALLS FOR 1-4 CHANNEL INSTRUMENTS kivete i kuglice za odvijanje reakcije miješanja <i>Napomena: Svi kataloški brojevi medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Lista D	06-07.4-2-5416-1/15	17.09.2015	08.09.2020	u zdravstvenim ustanovama i specijaliziranim prodavaonicama	KOMMANDITGESELL SCHAFT BEHNK ELEKTRONIK GMBH &CO Hans-Bockler-Ring 27 D-22851 Norderstedt, Njemačka	BROMA BEL d.o.o. Branka Popovića 39 Banja Luka
41.	ACCU-CHEK MULTICLIX lancetar	Klasa IIa	06-07.4-2-3153-1/15	18.09.2015	18.07.2020	u zdravstvenim ustanovama, ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama	ROCHE DIAGNOSTICS GmbH Sandhofer Strasse 116 D-68305 Mannheim, Njemačka	MEDICOM d.o.o. Save Šumanovića 89 Bijeljina
42.	PROVIA 3 upravljive žice vodilice PROVIA 6 upravljive žice vodilice PROVIA 9 upravljive žice vodilice	Klasa III	06-07.4-2-3530-1/15	18.09.2015	09.08.2020	u bolničkim ljekarnama	MEDTRONIC Inc. 710 Medtronic Parkway N.E. Minneapolis MN 55432, Sjedinjene Američke Države	INTERPROMET d.o.o. Kulska obala b.b. Novi Grad

	PROVIA 12 upravljive žice vodilice PROVIA 15 upravljive žice vodilice <i>Napomena: Sve dimenzije i kataloški brojevi medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>							
43.	CONTOUR TS BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS test trake za određivanje glukoze u krvi	Lista B	06-07.4-2-3364-1/15	18.09.2015	20.09.2020	u zdravstvenim ustanovama, ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama	BAYER CONSUMER CARE AG Peter Merian Strasse 84 Basel, Švajcarska	INTERMEDICA L D.O.O. Branilaca Sarajeva 20 Sarajevo
44.	SINOMEDIC LATEX EXAMINATION GLOVES POWDERED AND POWDER FREE lateks pregledne rukavice sa puderom i bez pudera SINOMEDIC NITRILE EXAMINATION GLOVES POWDERED AND POWDER FREE nitrilne pregledne rukavice sa puderom i bez pudera SINOMEDIC HIGH RISK GLOVES LATEX POWDERED AND POWDER FREE lateks rukavice za upotrebu u visokoričnim situacijama sa puderom i bez pudera SINOMEDIC HIGH RISK GLOVES NITRILE POWDERED AND POWDER FREE nitrilne rukavice za upotrebu u visokoričnim situacijama sa puderom i bez pudera	Klasa I	06-07.4-1-3178-2/15	21.09.2015	20.09.2020	u zdravstvenim ustanovama, ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama	TOP GLOVE SDN. BHD. Lot 4969 Jalan Teratai, Batu 6, Off Jalan Meru, 41050 Klang Selangor, Malezija	DERBY TRADE d.o.o. Jovana Dučića 1 Brčko
45.	IVD REAGENTS AND ION SELECTIVE ELECTRODES AND SOLUTIONS In Vitro dijagnostički reagensi, jon selektive elektrode i rastvori <i>Napomena: Svi modeli medicinskog sredstva i kataloški brojevi su navedeni u tabeli koja se nalazi u prilogu potvrde i čini njen sastavni dio.</i>	Lista D	06-07.4-1-5345-1/15	21.09.2015	20.09.2020	u zdravstvenim ustanovama i specijaliziranim prodavaonicama	BIOTECNICA INSTRUMENTS S.p.A. Via Licenza 18 Roma, Italija	BROMA BEL d.o.o. Branka Popovića 39 Banja Luka
46.	DEHIDRIRANE PODLOGE DODACI ZA PODLOGE ANTIBIOTSKI I ANTIMIKOTIČNI MULTIDISKOVNI DIP-SLIDE IDENTIFIKACIJA PODLOGE SPREMNE ZA UPOTREBU U PETRIJEVIM ŠOLJAMA, EPRUVETAMA I BOCAMA KITOVI ZA BOJENJE U MIKROBIOLOGJI, BOJE I FIKSIRI <i>Napomena: Svi zaštićeni nazivi, veličine pakiranja i kataloški brojevi medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Lista D	06-07.4-2-4206-1/15	21.09.2015	02.08.2020	u zdravstvenim ustanovama i specijaliziranim prodavaonicama	LIOFILCHEM S.R.L. Via Scozia s/n, Z.L. Roseto Degli Abruzzi (TE), Italija	ENA d.o.o. Safvet bega Bašagića 40 Sarajevo
47.	AMPLATZ GOOSE NECK SNARE KIT omče i mikroomče za kardiovaskularnu i neurovaskularnu hirurgiju sa katetrom AMPLATZ GOOSE NECK MICROSNARE KIT omče i mikroomče za kardiovaskularnu i neurovaskularnu hirurgiju sa katetrom NITREX GUIDEWIRE (0.014"(0.36MM) and 0.018" (0.46mm)) žica vodič SPIDERFX EMBOLIC PROTECTION DEVICE kateter za embolizaciju PROTEGE RX SELF-EXPANDING PERIPHERAL STENT SYSTEM (Tapered) stent sistem, karotidni PROTEGE RX SELF-EXPANDING PERIPHERAL STENT SYSTEM stent sistem, karotidni <i>Napomena: Svi kataloški brojevi medicinskog sredstva su navedeni u tablici koja se nalazi u prilogu potvrde i čini njen sastavni dio.</i>	Klasa III	06-07.4-1-4764-1/15	23.09.2015	22.09.2020	u bolničkim ljekarnama	EV3 INC 4600 Nathan Lane North, Plymouth MN 55442, Sjedinjene Američke Države	MEDICOM d.o.o. Save Šumanovića 89 Bijeljina
48.	VITA FLEX CR SYSTEM sistem za digitalno očitavanje rendgen snimaka	Klasa IIa	06-07.4-1-4772-1/15	23.09.2015	22.09.2020	u zdravstvenim ustanovama	CARESTREAM HEALTH Inc 150 Verona Street Rochester, 14608 New York, Sjedinjene Američke Države	MEDICOM d.o.o. Save Šumanovića 89 Bijeljina
49.	AQUA MARIS GRLO sprej za grlo sa hipertoničnom morskom vodom iz Jadrana	Klasa IIa	06-07.4-2-2017-2/15	23.09.2015	07.06.2020	u zdravstvenim ustanovama, ljekarnama i	JADRAN GALENSKI LABORATORIJ d.d. Svilino 20	FARMIS d.o.o. Igmanska b.b. Vogošća

	AQUA MARIS STRONG sprej za nos sa hipertoničnom morskom vodom iz Jadrana AQUA MARIS CLASSIC sprej za nos sa izotoničnom morskom vodom					specijaliziranim prodavaonicama	Rijeka, Republika Hrvatska	Sarajevo
50.	AEROSOL THERAPY NEBULIZER kompresorski inhalator sa dodacima <i>Napomena: Svi modeli medicinskog sredstva su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa IIa	06-07.4-1-2729-3/15	24.09.2015	23.09.2020	u ljekarnama, bolničkim ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama	3A HEALTH CARE SRL Via Marziale Cerutti Localita San Tommaso 25017 Lonato (BS), Italija	R & B MEDICAL COMPANY d.o.o. BEOGRAD, P.J ZVORNIK Svetog Save bb Zvornik
51.	AXIUM DETACHABLE COIL SYSTEM spirala za embolizaciju AXIUM PGLA CONFIGURATIONS spirala za embolizaciju AXIUM NYLON CONFIGURATIONS spirala za embolizaciju AXIUM PRIME DETACHABLE COIL SYSTEM spirala za embolizaciju CONCERTO DETACHABLE COILS PGLA CONFIGURATION spirala za embolizaciju CONCERTO DETACHABLE COILS NYLON CONFIGURATION spirala za embolizaciju MICRO CATHETERS mikrokater, infuzioni MARATHON FLOW DIRECTED MICRO CATHETER mikrokater, infuzioni FLOW DIRECTED MICRO CATHETERS mikrokater, infuzioni PIPELINE EMBOLIZATION DEVICE set za embolizaciju aneurzmi PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE set za embolizaciju aneurzmi PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE WITH SHIELD TECHNOLOGY set za embolizaciju aneurzmi HYDROPHILIC GUIDEWIRE žica vodič HYPERGLIDE BALLOON SYSTEM balon kateter, okluzivni HYPERFORM BALLOON SYSTEM balon kateter, okluzivni MARKSMAN CATHETER kateter, vaskularni NAVIEN A+ INTRACRANIAL SUPPORT CATHETER kateter, uvodnik ONYX LIQUID EMBOLIC SYSTEM sistem tečne embolizacije SOLITAIRE AB NEUROVASCULAR REMODELING DEVICE stent sistem, intrakranijalni SOLITAIRE 2 REVASCULARIZATION DEVICE sistem za intrakranijalnu revaskularizaciju <i>Napomena: Svi modeli, veličine i kataloški brojevi medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa III	06-07.4-1-4762-1/15	24.09.2015	23.09.2020	u bolničkim ljekarnama/zdravstvenim ustanovama	MICRO THERAPEUTICS Inc. DBA ev3 Neurovascular 9775 Toledo Way, Irvine California, Sjedinjene Američke Države	MEDICOM d.o.o. Save Šumanovića 89 Bijeljina
52.	BENCHMARK GX, STAINER MODULE (750-850) instrument za bojenje imunohistohemijskih preparata	Lista D	06-07.4-1-4773-1/15	24.09.2015	23.09.2020	u zdravstvenim ustanovama	VENTANA MEDICAL SYSTEM INC 1910 Innovation Park Drive, Tuscon Arizona 85755, Sjedinjene Američke Države	MEDICOM d.o.o. Save Šumanovića 89 Bijeljina
53.	PHOSPHATE CEMENT zubni cement <i>Napomena: Svi modeli, veličine pakovanja i kataloški brojevi medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa IIa	06-07.4-1-2666-2/15	25.09.2015	24.09.2020	u zdravstvenim ustanovama i specijaliziranim prodavaonicama	HERAEUS KULZER GmbH Gruner Weg 11 63450 Hanau, Njemačka	SANITARIA DENTAL d.o.o Blajburških žrtava 23 Mostar
54.	PORTABLE ELECTRIC SUCTION PUMPS portable električne aspiracione pumpe WALL BRACKET FOR ELECTRIC SUCTION PUMPS zidni nosač za električne aspiracione pumpe ELECTRIC SUCTION PUMPS električne aspiracione pumpe SUCTION SYSTEMS aspiracioni sistemi	Klasa IIa	06-07.4-1-4066-2/15	25.09.2015	24.09.2020	u bolničkim ljekarnama/zdravstvenim ustanovama	HERSILL, S. L. C/Puerto de Navacerrada 3, Poligono Industrial Las Nieves, Mostoles Madrid, Španija	INEL d.o.o. Polog b.b Mostar

	FLOWMETERS regulatori protoka MANUAL RESUSCITATORS baloni za reanimaciju <i>Napomena: Svi modeli medicinskog sredstva su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>							
55.	CS 8100 3D (45855) sistem za digitalno ekstraoralno snimanje	Klasa IIb	06-07.4-1-4774-1/15	25.09.2015	24.09.2020	u zdravstvenim ustanovama	CARESTREAM HEALTH Inc 150 Verona Street Rochester, 14608 New York, Sjedinjene Američke Države	MEDICOM d.o.o. Save Šumanovića 89 Bijeljina
56.	CORDIS PALMAZ BLUE . 014 PERIPHERAL STENT SYSTEM (AVIATOR PLUS) stent sistem CORDIS PALMAZ GENESIS TRANSHEPATIC BILIARY STENT ON OPTA PRO .035" DELIVERY SYSTEM stent sistem CORDIS PALMAZ GENESIS PERIPHERAL STENT ON OPTA PRO .035" DELIVERY SYSTEM stent sistem <i>Napomena: Svi kataloški brojevi medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa IIb	06-07.4-1-4874-1/15	25.09.2015	24.09.2020	u bolničkim ljekarnama/zdravstvenim ustanovama	CORDIS CASHEL Cahir Road, Cashel Co. Tipperary, Irska	KRAJINALIJEK a.d. Ilije Garašanina 6 Banja Luka
57.	CORDIS PALMAZ BALLOON-EXPANDABLE STENT FOR LARGE VESSELS stent sistem PALMAZ GENESIS PERIPHERAL STENT stent sistem <i>Napomena: Svi kataloški brojevi medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa IIb	06-07.4-1-4875-1/15	25.09.2015	24.09.2020	u bolničkim ljekarnama/zdravstvenim ustanovama	CORDIS CORPORATION 14201 North West 60th Avenue, Miami Lakes Florida 33014, Sjedinjene Američke Države	KRAJINALIJEK a.d. Ilije Garašanina 6 Banja Luka
58.	CORDIS S.M.A.R.T. NITINOL STENT SYSTEM stent sistem CORDIS S.M.A.R.T. CONTROL NITINOL STENT SYSTEM stent sistem S.M.A.R.T. CONTROL NITINOL STENT SYSTEM stent sistem <i>Napomena: Svi kataloški brojevi medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa IIb	06-07.4-1-4876-1/15	28.09.2015	27.09.2020	u bolničkim ljekarnama/zdravstvenim ustanovama	CORDIS CORPORATION 14201 North West 60th Avenue, Miami Lakes Florida 33014, Sjedinjene Američke Države	KRAJINALIJEK a.d. Ilije Garašanina 6 Banja Luka
59.	MARISSIMO FORTE SPREJ hipertonična morska voda MARISSIMO EXTRA FORTE SPREJ hipertonična morska voda sa aloeom i kamilicom MARISSIMO SPREJ ZA GRLO hipertonična morska voda obogaćena aloeom i kamilicom <i>Napomena: Svi kataloški brojevi i veličine medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa IIa	06-07.4-1-4872-1/15	30.09.2015	29.09.2020	u ljekarnama, bolničkim ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama	AURENA LABORATORIES AB Fjärriksvagen 22, SE 653 50 Karlstad, Švedska	HEMOFARM d.o.o. Novakovići b.b. Banja Luka
60.	DIGOXIN CALIBRATORS kalibrator pri određivanju digoxina DIGOXIN reagens za određivanje digoxina GENTAMICIN CALIBRATORS kalibrator pri određivanju gentamicina GENTAMICIN reagens za određivanje gentamicina VALPROIC ACID CALIBRATORS kalibrator pri određivanju valproične kiseline VALPROIC ACID reagens za određivanje valproične kiseline ETHANOL reagens za određivanje etanola ETHANOL NEG CAL kalibrator pri određivanju etanola ETHANOL 100 CAL kalibrator pri određivanju etanola ETHANOL 50 CONTROL kontrola pri određivanju etanola ETHANOL 300 CONTROL kontrola pri određivanju etanola	Lista D	06-07.4-1-5053-1/15	30.09.2015	29.09.2020	u bolničkim ljekarnama/zdravstvenim ustanovama	MICROGENICS CORPORATION, A THERMO FISHER SCIENTIFIC COMPANY 46500 Kato Road, Fremont CA 94538, Sjedinjene Američke Države	HERCEGOVINA LIJEK d.o.o. Mostar Muje Pašića br.4 Mostar

	VANCOMYCIN CALIBRATORS kalibrator pri određivanju vankomicina VANCOMYCIN reagens za određivanje vankomicina MULTIGENT AMIKACIN CALIBRATORS kalibrator pri određivanju amikacina MULTIGENT AMIKACIN reagens za određivanje amikacina <i>Napomena: Svi kataloški brojevi medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>							
61.	NORMA ICON trodielni hematološki analizator NORMA- IDIL3 reagens za hematološki analizator NORMA- ILYSE 3 reagens za hematološki analizator NORMA- ISOL3 reagens za hematološki analizator NORMA - IHCLEAN reagens za hematološki analizator NORMA - IRP reagens za hematološki analizator NORMACONT reagens za hematološki analizator - kontrolna krv <i>Napomena: Svi modeli, veličine i kataloški brojevi medicinskog sredstva navedeni su u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Lista D	06-07.4-1-5483-1/15	30.09.2015	29.09.2020	u zdravstvenim ustanovama i specijaliziranim prodavaonicama	NORMA DIAGNOSTIKA GmbH Hauptstrasse 7 Untertullnerbach, Austrija	WELLMEDIC d.o.o. Miloša Obilića 18 Gradiška
62.	COMPONENTS komponente FEETS stopala KNEES koljena LINERS lajneri LOCKS AND SLEEVES ključ kućište i steznici <i>Napomena: Svi zaštićeni i generički nazivi medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa I	06-07.4-1-4208-3/15	30.09.2015	29.09.2020	u zdravstvenim ustanovama i specijaliziranim prodavaonicama	OSSUR Grjothalsi 5 110 Reykjavik, Island	ORTOSAR d.o.o. Zmaja od Bosne 37 Sarajevo

Ukupan broj medicinskih sredstava za koja je izvršen upis i obnova upisa u Registar od 1. rujna do 30. rujna 2015. godine je 261.

Broj 10-02.3-5841/15
07. prosinca 2015. godine
Banja Luka

Ravnatelj
Nataša Grubiša, v. r.

На основу члана 122, а у складу са чланом 77. Закона о лијековима и медицинским средствима ("Службени гласник БиХ", број 58/08), Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине објављује

СПИСАК МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА ЗА КОЈА СУ ИЗДАТЕ ПОТВРДЕ ЗА УПИС И ОБНОВУ УПИСА У РЕГИСТАР МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА

У периоду од 1. септембра 2015. до 30. септембра 2015. године издате су Потврде за упис и обнову уписа у Регистар следећих медицинских средстава:

Ред. бр.	Назив медицинског средства (генеричко име)	Класа	Број потврде	Датум потврде	Рок трајања потврде	Мјесто продаје	Произвођач	Носилац дозволе
1.	TME TEMPORARY MYOCARDIAL STIMULATION ELECTRODE elektroda <i>Napomena: Svi modeli i kataloški brojevi medicinskog sredstva su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa III	06-07.4-1-746-3/15	01.09.2015	31.08.2020	u bolničkim apotekama	OSYPKA AG Earl-H.-Wood-Strasse 1 79618 Rheinfelden, Njemačka	MEDI FREY d.o.o. Grbavička 80/I Sarajevo
2.	CONNECTION CABLE FOR LEADS (81986BL) kabal za elektrodu	Klasa Is	06-07.4-1-747-3/15	01.09.2015	31.08.2020	u bolničkim apotekama/zdravstvenim ustanovama	OSYPKA AG Earl-H.-Wood-Strasse 1 79618 Rheinfelden, Njemačka	MEDI FREY d.o.o. Grbavička 80/I Sarajevo
3.	KAMASUTRA PLAIN prezervativ od prirodne gume, latex KAMASUTRA FORM-FITTED/CONTOURED/ prezervativ od prirodne gume, latex KAMASUTRA STUDED/DOTTED/ prezervativ od prirodne gume, latex	Klasa IIb	06-07.4-1-3602-3/15	02.09.2015	01.09.2020	u bolničkim apotekama, apotekama, specijalizovanim prodavnicama i ostalim prodajnim mjestima	J.K.ANSELL LTD. Plot No. G-35 & 36 MIDC Industrial Area, Waluj, Aurangabad Maharashtra 431 136, Indija	SATELIT-TBM HB d.o.o. Tromeda VIII br.5 Medugoje-Čitluk

	KAMASUTRA INTENSITY prezervativ od prirodne gume, latex KAMASUTRA LONG LAST prezervativ od prirodne gume, latex KAMASUTRA RIBBED prezervativ od prirodne gume, latex KAMASUTRA SUPERTHIN PLAIN prezervativ od prirodne gume, latex KAMASUTRA PLAIN XTRA LARGE prezervativ od prirodne gume, latex <i>Napomena: Svi modeli, veličine i kataloški brojevi medicinskog sredstva navedeni su u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>							
4.	BRENDEL dioptrijski okvir FINELINE dioptrijski okvir HUMPHREY'S dioptrijski okvir MARCO POLO dioptrijski okvir TITANFLEX dioptrijski okvir	Klasa I	06-07.4-1-3901-2/15	02.09.2015	01.09.2020	u specijalizovanim prodavnicama	ESCHENBACH OPTIK GmbH Schopenhauerstr.10 Nurnberg, Njemačka	F.K. COMPANY d.o.o. Topal Osman Pašić 32 Sarajevo
5.	MUREX HIV Ag/Ab COMBINATION kombinacijski test detekcije antigen i antitijela na HIV-a metodom ELISA <i>Napomena: Svi kataloški brojevi medicinskog sredstva su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Lista A	06-07.4-1-4634-1/15	02.09.2015	01.09.2020	u bolničkim apotekama/zdravstvenim ustanovama	DIASORIN S.p.A. UK BRANCH Central Road, Datford DA1 5LR, Velika Britanija	BIOMEDICA d.o.o. Dr. Silve Rizvanbegović bb, Ilidža Sarajevo
6.	LIAISON WASH/SYSTEM LIQUID (319100) LIAISON tekućina za ispiranje	Lista D	06-07.4-1-4635-1/15	02.09.2015	01.09.2020	u bolničkim apotekama/zdravstvenim ustanovama	DIASORIN Inc 1951 Northwestern Ave. Stillwater MN 55082, Sjedinjene Američke Države	BIOMEDICA d.o.o. Dr. Silve Rizvanbegović bb, Ilidža Sarajevo
7.	SJM CONFIRM™ IMPLANTABLE CARDIAC MONITOR (DM2100) implantabilni kardijalni monitor	Klasa III	06-07.4-1-3180-2/15	02.09.2015	01.09.2020	u bolničkim apotekama	ST. JUDE MEDICAL CARDIAC RHYTHM MANAGEMENT DIVISION 15900 Valley View Court Sylmar Kalifornija 91342, Sjedinjene Američke Države	KRAJINALJEK a.d. Ilije Garašanina 6 Banja Luka
8.	CURATIO FLASTER STRIPS 20 psc. flaster CURATIO FLASTER STRIPS 0,5 m flaster	Klasa I	06-07.4-1-3562-2/15	03.09.2015	02.09.2020	u bolničkim apotekama, apotekama, specijalizovanim prodavnicama i ostalim prodajnim mjestima	W.PELZ GMBH & CO.KG Willy-Pelz-Strasse 8-9 D-23812 Wahlstedt, Njemačka	SATELIT-TBM HB d.o.o. Tromeda VIII br.5 Medugoje-Čitluk
9.	ANESTHESIA MACHINE anesteziološki aparat VENTILATOR ventilator PATIENT MONITOR pacijent monitor PULSE OXIMETER puls oksimetar <i>Napomena: Svi modeli medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa IIb	06-07.4-1-4710-1/15	03.09.2015	02.09.2020	u bolničkim apotekama/zdravstvenim ustanovama	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONIC Co. Ltd Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan Shenzhen, Kina	SONO MEDICAL d.o.o. Azize Jbačirbegović b.b. Sarajevo
10.	ELEKTA SYNERGY linearni akcelerator sistem ELEKTA SYNERGY PLATFORM linearni akcelerator sistem iViewGT RELEASE 3.4 digitalni snimač, radioterapija AGILITY kolimator, akcelerator sistem, motorizovan, automatska kontrola otvora MLC2 kolimator, akcelerator sistem, motorizovan, automatska kontrola otvora INTEGRITY RELEASE 1.2 komputer akcelerator sistema PRECISE TREATMENT TABLE sto, radioterapija, x-zrak, sa pogonom XVI RELEASE 5.0 digitalni snimač, radioterapija APEX kolimator, akcelerator sistem, motorizovan, automatska kontrola otvora	Klasa IIb	06-07.4-1-2979-2/15	04.09.2015	03.09.2020	u zdravstvenim ustanovama i specijalizovanim prodavnicama	ELEKTA LIMITED Linac House, Fleming Way, Crawley, West Sussex RH10 9RR, Velika Britanija	MEDIK-ES d.o.o. Naselje Prekounje blok "B" objekat K-5-2 Bihać

	STEREOTACTIC CIRCULAR COLLIMATOR (CONE) kolimator, terapijski x-ray, fiksna veličina otvora VERSA HD linearni akcelerator sistem							
11.	COAGULATION ANALYZERS poluautomatski aparat za koagulacione testove COAGULATION REAGENTS reagensi za koagulacione testove HAEMATOLOGY CONTROLS kontrola za hematološke analizatore HAEMATOLOGY REAGENTS reagensi za hematološke analize HAEMATOLOGY ANALYZERS hematološki analizator za određivanje sadržaja krvnih elemenata u krvi <i>Napomena: Svi modeli i katalogski brojevi medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Lista D	06-07.4-1-4708-1/15	04.09.2015	03.09.2020	u bolničkim apotekama/zdravstvenim ustanovama	DIAGON Ltd Baross u. 48-52 Budapest, Mađarska	MES d.o.o. Londha 138 Zenica
12.	T3-CHECK-1 test za kvantitativno određivanje trijodtironina iz plazme ili seruma CYSTATIN C-CHECK-1 test za kvantitativno određivanje proteina cistatina C iz pune krvi, plazme ili seruma TRIO TOXIN A/B/GDH-CHECK-1 test za kvantitativno određivanje Clostridium difficile toksina A, B I GDH u fecesu EASY READER+ aparatus za čitanje imunohromatografskih brzih testova <i>Napomena: Svi katalogski brojevi medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Lista D	06-07.4-1-4714-1/15	07.09.2015	06.09.2020	u bolničkim apotekama/zdravstvenim ustanovama	VEDA.LAB Rue de l'Expansion, ZAT du Londeau, Cerise, B.P. 181 61006 Alencon Cedex, Francuska	BROMA BEL d.o.o. Branka Popovića 39 Banja Luka
13.	RADIATION TREATMENT PLANNING SOFTWARE, XiO RADIATION TREATMENT PLANNING SYSTEM software za planiranje radioterapije RADIATION TREATMENT PLANNING SOFTWARE, MONACO RTP SYSTEM software za planiranje radioterapije	Klasa IIb	06-07.4-1-4706-1/15	08.09.2015	07.09.2020	u bolničkim apotekama/zdravstvenim ustanovama	ELEKTA BUSINESS AREA SOFTWARE SYSTEMS, IMPAC MEDICAL SYSTEMS INC. 13723 Riverport Drive, Suite 100, Maryland Heights 63043 Missouri, Sjedinjene Američke Države	MEDIK-ES d.o.o. Naselje Prekounje blok "B" objekat K-5-2 Bihać
14.	BAG SYSTEM FOR COLLECTING AND STORING OF UMBILICAL CORD BLOOD set za prikupljanje krvi iz pupčane vrpce sterilisan parom	Klasa IIb	06-07.4-1-5172-1/15	08.09.2015	07.09.2020	u zdravstvenim ustanovama	HEGEWALD MEDIZINPRODUKTE GmbH Gustweg 1 09638 Lichtenberg, Njemačka	BIO SAVE d.o.o. Matijala Tita 2 Sarajevo
15.	INTEGRITY RAPID EXCHANGE CORONARY STENT SYSTEM koronarni stent za brzu zamjenu <i>Napomena: Svi modeli, dimenzije i katalogski brojevi medicinskog sredstva su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa III	06-07.4-2-3532-1/15	08.09.2015	09.08.2020	u bolničkim apotekama	MEDTRONIC Inc. 710 Medtronic Parkway N.E. Minneapolis MN 55432, Sjedinjene Američke Države	INTERPROMET d.o.o. Kulska obala b.b. Novi Grad
16.	MIRU 1MONTH MENICON SILICONE HYDROGEL CONTACT LENS mekane leće MIRU 1DAY MENICON FLAT PACK HYDROGEL CONTACT LENS mekane leće	Klasa IIa	06-07.4-1-4713-1/15	09.09.2015	08.09.2020	u bolničkim apotekama/zdravstvenim ustanovama	MENICON Co. Ltd 3-21-19 Aoi, Naka-ku 460-0006 Nagoya, Japan	OPTO CENTAR d.o.o. Paje Jovanovića b.b. Banja Luka
17.	URINE COLLECTION BAGS kese za urin	Klasa Is	06-07.4-1-4712-1/15	09.09.2015	08.09.2020	u apotekama, bolničkim apotekama i specijalizovanim prodavnicama	JIANGSU ZHENGKANG MEDICAL APPARATUS Co. Ltd Sanhekou, Zhenglu Town, 213115 Changzhou City Jiangsu, Kina	DELTA MEDICAL d.o.o. Hifi Bjelevca 138 Sarajevo
18.	MARISSIMO BABY SPREJ izotonična morska voda, sprej za nos, 125 ml MARISSIMO FORTE MINI SPREJ hipertonična morska voda, sprej za nos, 50 ml MARISSIMO NORM SPREJ izotonična morska voda, sprej za nos, 125 ml MARISSIMO SOFT MINI SPREJ izotonična morska voda, sprej za nos, 50 ml MARISSIMO SOFT SPREJ izotonična morska voda, sprej za nos, 125 ml MARISSIMO MINI SPREJ ZA GRLO hipertonična morska voda, sprej za grlo, 50 ml	Klasa IIa	06-07.4-1-4747-1/15	09.09.2015	08.09.2020	u apotekama, bolničkim apotekama i specijalizovanim prodavnicama	YS LAB 2 rue Felix Le Dantec Le Forum 29000 Quimper, Francuska	HEMOFARM d.o.o. Novakovići b.b. Banja Luka

19.	KONTROLNI SOJEVI BAKTERIJA MIC TESTOVI ZA MIKROBIOLOŠKO TESTIRANJE <i>Napomena: Svi modeli, veličine i kataloški brojevi medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Lista D	06-07.4-1-5414-1/15	09.09.2015	08.09.2020	u bolničkim apotekama i specijalizovanim prodavnicama	LIOFILCHEM S.R.L. Via Scozia s/n, Z.L. Roseto Degli Abruzzi (TE), Italija	ENA d.o.o. Safvet bega Bašagića 40 Sarajevo
20.	BARRX RFA CLEANING CAP endoskopska kapica <i>Napomena: Svi modeli i kataloški brojevi medicinskog sredstva su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa Is	06-07.4-1-4758-1/15	10.09.2015	09.09.2020	u bolničkim apotekama	COVIDIEN IIc 15 Hampshire Street Mansfield MA 02048, Sjedinjene Američke Drhave	MEDICOM d.o.o. Save Jbumanovića 89 Bijeljina
21.	JEDNOJAKOSNA ORGANSKA LEČA MULTIFOKALNA ORGANSKA LEČA <i>Napomena: Svi zaštićeni nazivi medicinskog sredstva i kataloški brojevi su navedeni u tabeli koja se nalazi u prilogu ove Potvrde i čini njen sastavni dio.</i>	Klasa I	06-07.4-1-5226-1/15	10.09.2015	09.09.2020	u bolničkim apotekama i specijalizovanim prodavnicama	DISTRILENS 47 rue Marcel Dassault 92100 Boulogne Billancourt, Francuska	LENNON d.o.o. Brigade kralja Tomislava b.b. Tomislavgrad
22.	BARRX FLEX RFA ENERGY GENERATOR generator za radiofrekventnu ablaciju BARRX RFA FOCAL CATHETER ablacioni kateter BARRX 360 RFA BALLOON CATHETERS ablacioni kateter sa balonom BARRX CHANNEL RFA ENDOSCOPIC CATHETER ablacioni endoskopski kateter <i>Napomena: Svi modeli i kataloški brojevi medicinskog sredstva su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa Iib	06-07.4-1-4759-1/15	11.09.2015	10.09.2020	u bolničkim apotekama/zdravstvenim ustanovama	COVIDIEN IIc 15 Hampshire Street Mansfield MA 02048, Sjedinjene Američke Drhave	MEDICOM d.o.o. Save Jbumanovića 89 Bijeljina
23.	BARRX 360 SOFT SIZING BALLOON gastrointestinalni balon kateter <i>Napomena: Svi modeli i kataloški brojevi medicinskog sredstva su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa Iia	06-07.4-1-4760-1/15	11.09.2015	10.09.2020	u bolničkim apotekama/zdravstvenim ustanovama	COVIDIEN IIc 15 Hampshire Street Mansfield MA 02048, Sjedinjene Američke Drhave	MEDICOM d.o.o. Save Jbumanovića 89 Bijeljina
24.	SK-F 203 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli SK-F 213 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli SK-F 207 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli SK-F 311 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli SK-F 411 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli SK-F 313 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli SK-F 212/1 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli SK-F 213/4 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli SK-F 313/1 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli SK-F 413 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli SK-F 219/0 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli SK-F 219/1 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 213/4 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 213 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 219/4 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 313/1 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 313 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 413 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 313/2 koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 213 (7.8L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 213/4 (7.8L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 219/1 (7.8L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 219/3 (7.8L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli	Klasa Iib	06-07.4-1-4783-1/15	11.09.2015	10.09.2020	u zdravstvenim ustanovama i specijalizovanim prodavnicama	FRESENIUS MEDICAL CARE SRBIJA d.o.o. Beogradski put b.b. Vrljaci, Republika Srbija	FRESENIUS MEDICAL CARE BH d.o.o. Zmaja od Bosne 7-7A Sarajevo

	AC-F 219/4 (7.8L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 313 (7.8L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 313/1 (7.8L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 313/2 (7.8L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 413 (7.8L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 413/1 (7.8L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 213 (4.7L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 213/4 (4.7L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 219/1 (4.7L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 219/3 (4.7L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 219/4 (4.7L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 313 (4.7L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 313/1 (4.7L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 313/2 (4.7L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli AC-F 413/1 (4.7L) koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli NaHCO₃ 8,4% koncentrovani rastvor za hemodijalizu, alkalni BC-F 8,4% koncentrovani rastvor za hemodijalizu, alkalni <i>Napomena: Svi katalogski brojevi i veličine medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>							
25.	WELLION LANCETS lancete <i>Napomena: Svi modeli, veličine i katalogski brojevi medicinskog sredstva su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa IIa	06-07.4-2-2041-1/15	11.09.2015	15.09.2020	u zdravstvenim ustanovama, apotekama i specijalizovanim prodavnicama	MED TRUST HANDELSGES m.b.H Gewerbepark 10 Marz, Austrija	PHARMA - MAAC d.o.o. Bačići bb Sarajevo
26.	EEG ACCESSORIES (Headcaps, Cup Electrodes, Bridge Electrodes, Auricular Electrodes, Cables) EEG dodaci (kape,okrugle elektrode,most elektrode,aurikularne elektrode,kablovi) HEADCAPS AND EG ACCESSORIES (Headcaps, Chin belt) kape i dodaci za elektroencelelografiju <i>Napomena: Svi modeli i katalogski brojevi medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa I	06-07.4-1-1521-2/15	14.09.2015	13.09.2020	u bolničkim apotekama/zdravstvenim ustanovama	EB NEURO SPA Via Pietro Fanfani 97/A Firenze, Italija	BAWARIAMED d.o.o. Jovana Bijelića 19A Banja Luka
27.	EXAMINATION GLOVES PREPOWDERED rukavice sa puderom EXAMINATION GLOVES POWDERFREE rukavice bez pudera	Klasa I	06-07.4-1-4213-2/15	14.09.2015	13.09.2020	u apotekama, bolničkim apotekama i specijalizovanim prodavnicama	TERANG NUSA SDN. BHD. 1 Jalan 8, Pengkalan Chepa 2, Industrial Zone ,16100 Kota Bharu, Kelantan, Malezija	INEL d.o.o. Polog b.b Mostar
28.	ASSURITY pejsmejer ASSURITY + pejsmejer ENDURITY pejsmejer ALLURE pejsmejer ALLURE RF pejsmejer ALLURE QUADRA pejsmejer ALLURE QUADRA RF pejsmejer ELLIPSE VR defibrilator ELLIPSE DR defibrilator UNIFY QUADRA defibrilator QUADRA ASSURA IS-1/DF-1, DF4 defibrilator QUADRA ASSURA MP IS-1/DF-1, DF-4 defibrilator	Klasa III	06-07.4-1-1988-4/15	15.09.2015	14.09.2020	u bolničkim apotekama/zdravstvenim ustanovama	ST. JUDE MEDICAL CARDIAC RHYTHM MANAGEMENT DIVISION 15900 Valley View Court Sylmar California 91342, Sjedinjene Američke Države	KRAJINALJEK a.d. Ilije Garašanina 6 Banja Luka

	UNIFY ASSURA IS-1/DF-1, DF-4 defibrilator FORTIFY ASSURA DR IS-1/DF-1, DF-4 defibrilator FORTIFY ASSURA VR IS-1/DF-1, DF-4 defibrilator ELLIPSE DR IS-1/DF-1, DF-4 defibrilator ELLIPSE VR IS-1/DF-1, DF-4 defibrilator <i>Napomena: Svi katalogski brojevi medicinskog sredstva se nalaze u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>							
29.	DISPOSABLE SYRINGE sterilna šprica HYPODERMIC NEEDLE sterilna igla DISPOSABLE INFUSION SET infuzioni set	Klasa IIa	06-07.4-1-4211-2/15	15.09.2015	14.09.2020	u apotekama, bolničkim apotekama i specijalizovanim prodavnicama	ANHUI EASYWAY MEDICAL SUPPLIES Co. Ltd. East Jianshe Road No. 737, Tianchang City 239300 Anhui, Kina	INEL d.o.o. Polog b.b Mostar
30.	RECUGEL (300) gel za oči sa deksapantenol (5%)	Klasa III	06-07.4-1-4784-1/15	15.09.2015	14.09.2020	u apotekama, bolničkim apotekama i specijalizovanim prodavnicama	BAUSCH+LOMB GmbH Brunsbütteler Damm 165-173 13581 Berlin, Njemačka	PHARMASWISS BH d.o.o. Fra Andela Zvzdovića 1/B7 Sarajevo
31.	JEDNOJAKOSNA ORGANSKA LEČA MULTIFOKALNA ORGANSKA LEČA JEDNOJAKOSNA MINERALNA LEČA MULTIFOKALNA MINERALNA LEČA BIFOKALNA ORGANSKA LEČA BIFOKALNA MINERALNA LEČA <i>Napomena: Svi zaštićeni nazivi medicinskog sredstva su navedeni u tabeli koja se nalazi u prilogu Potvrde i čini njen sastavni dio.</i>	Klasa I	06-07.4-1-5227-1/15	15.09.2015	14.09.2020	u bolničkim apotekama i specijalizovanim prodavnicama	ESSILOR INTERNATIONAL 147 Rue de Paris, 94220 Charenton-le-Pont, Francuska	LENNON d.o.o. Brigade kralja Tomislava b.b. Tomislavgrad
32.	ACT PLUS® (ACT200; 200-240 V) automatizovani koagulacioni tajmer	Lista D	06-07.4-2-5080-1/15	15.09.2015	16.09.2020	u zdravstvenim ustanovama i specijalizovanim prodavnicama	MEDTRONIC Inc. 710 Medtronic Parkway N.E. Minneapolis MN 55432, Sjedinjene Američke Države	INTERPROMET d.o.o. Kulska obala b.b. Novi Grad
33.	THORACIC CATHETERS AND THORACENTESIS KITS torakalni kateteri i setovi za torakocentezu <i>Napomena: Svi modeli, dimenzije i katalogski brojevi medicinskog sredstva su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa IIa	06-07.4-1-1634-2/15	15.09.2015	14.09.2020	u bolničkim apotekama	COVIDIEN Inc 15 Hampshire Street Mansfield MA 02048, Sjedinjene Američke Države	MEDICOM d.o.o. Save Jbumanovića 89 Bijeljina
34.	SILHOUETTE PARADIGM infuzioni set za subkutanu infuziju insulina SILHOUETTE infuzioni set za subkutanu infuziju insulina <i>Napomena: Svi modeli i katalogski brojevi medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa IIb	06-07.4-1-4819-1/15	16.09.2015	15.09.2020	u zdravstvenim ustanovama, apotekama i specijalizovanim prodavnicama	UNOMEDICAL A/S Aaholmvej 1-3 Østved 4320 Lejre, Danska	EPSILON RESEARCH INTERNATIONAL d.o.o. Novice Cerovića 5 Banja Luka
35.	WELLION CALLA LIGHT WHITE mmol mjerač nivoa glukoze u krvi WELLION CALLA LIGHT GREEN mmol mjerač nivoa glukoze u krvi WELLION CALLA LIGHT SILVER mmol mjerač nivoa glukoze u krvi WELLION CALLA LIGHT BLACKBERRY mmol mjerač nivoa glukoze u krvi WELLION CALLA PREMIUM WHITE mmol mjerač nivoa glukoze u krvi WELLION CALLA PREMIUM GREEN mmol mjerač nivoa glukoze u krvi WELLION CALLA PREMIUM SILVER mmol mjerač nivoa glukoze u krvi WELLION CALLA PREMIUM BLACKBERRY mmol mjerač nivoa glukoze u krvi WELLION CALLA TEST STRIPS test trake za određivanje nivoa glukoze u krvi <i>Napomena: Svi veličine pakovanja i katalogski brojevi medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Lista B	06-07.4-2-2035-1/15	16.09.2015	15.09.2020	u zdravstvenim ustanovama, apotekama i specijalizovanim prodavnicama	MED TRUST HANDELSGES m.b.H Gewerbepark 10 Marz, Austrija	PHARMA - MAAC d.o.o. Bačići bb Sarajevo

36.	i-PORT ADVANCE injekcioni port <i>Napomena: Svi katalogski brojevi medicinskog sredstva su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa IIb	06-07.4-1-4820-1/15	17.09.2015	16.09.2020	u zdravstvenim ustanovama, apotekama i specijalizovanim prodavnicama	UNOMEDICAL A/S Aaholmvej 1-3 Østved 4320 Lejre, Danska	EPSILON RESEARCH INTERNATIONAL L d.o.o. Novice Cerovića 5 Banja Luka
37.	MICROLET LANCETS lancete	Klasa IIa	06-07.4-2-3365-1/15	17.09.2015	20.09.2020	u zdravstvenim ustanovama, apotekama i specijalizovanim prodavnicama	BAYER CONSUMER CARE AG Peter Merian Strasse 84 Basel, Jbvajcarska	INTERMEDICA L D.O.O. Branilaca Sarajeva 20 Sarajevo
38.	SYRINGES šprice namjenjene za kontrolu protoka tečnosti prilikom inflacije i deflacije balona za privremenu okluziju <i>Napomena: Svi modeli, veličine i katalogski brojevi medicinskog sredstva su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa Is	06-07.4-2-4763-1/15	17.09.2015	19.08.2020	u zdravstvenim ustanovama i specijalizovanim prodavnicama	MICRO THERAPEUTICS Inc. DBA cv3 Neurovascular 9775 Toledo Way, Irvine California, Sjedinjene Američke Države	MEDICOM d.o.o. Save Jbmanovića 89 Bijeljina
39.	BB TEST 10UI/L test za utvrđivanje trudnoće	Lista C	06-07.4-2-5141-1/15	17.09.2015	20.09.2020	u zdravstvenim ustanovama, apotekama i specijalizovanim prodavnicama	LABORATORIE INNOTECH INTERNATIONAL 22 Avenue Aristide Briand Arcueil, Francuska	PHOENIX PHARMA d.o.o. Stefana Dečanskog b.b. Bijeljina
40.	THROMBOSTAT aparati za koagulacione testove THROMBOSTAT 2 aparati za koagulacione testove THROMBOTIMER 1 aparati za koagulacione testove THROMBOTIMER 2 aparati za koagulacione testove THROMBOTIMER 4 aparati za koagulacione testove CUVETTE RACKS AND BALLS kivete i kuglice za odvijanje reakcije mijeljanja CUVETTE AND BALLS kivete i kuglice za odvijanje reakcije mijeljanja BALLS FOR COAGULATION kivete i kuglice za odvijanje reakcije mijeljanja CUVETTES AND BALLS FOR 1-4 CHANNEL INSTRUMENTS kivete i kuglice za odvijanje reakcije mijeljanja <i>Napomena: Svi katalogski brojevi medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Lista D	06-07.4-2-5416-1/15	17.09.2015	08.09.2020	u zdravstvenim ustanovama i specijalizovanim prodavnicama	KOMMANDITGESELLSCHAFT BEHNK ELEKTRONIK GMBH & CO Hans-Böckler-Ring 27 D-22851 Norderstedt, Njemačka	BROMA BEL d.o.o. Branka Popovića 39 Banja Luka
41.	ACCU-CHEK MULTICLIX lancetar	Klasa IIa	06-07.4-2-3153-1/15	18.09.2015	18.07.2020	u zdravstvenim ustanovama, apotekama i specijalizovanim prodavnicama	ROCHE DIAGNOSTICS GmbH Sandhofer Strasse 116 D-68305 Mannheim, Njemačka	MEDICOM d.o.o. Save Jbmanovića 89 Bijeljina
42.	PROVIA 3 upravljive hlice vodilice PROVIA 6 upravljive hlice vodilice PROVIA 9 upravljive hlice vodilice PROVIA 12 upravljive hlice vodilice PROVIA 15 upravljive hlice vodilice <i>Napomena: Sve dimenzije i katalogski brojevi medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa III	06-07.4-2-3530-1/15	18.09.2015	09.08.2020	u bolničkim apotekama	MEDTRONIC Inc. 710 Medtronic Parkway N.E. Minneapolis MN 55432, Sjedinjene Američke Države	INTERPROMET d.o.o. Kulska obala b.b. Novi Grad
43.	CONTOUR TS BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS test trake za određivanje glukoze u krvi	Lista B	06-07.4-2-3364-1/15	18.09.2015	20.09.2020	u zdravstvenim ustanovama, apotekama i specijalizovanim prodavnicama	BAYER CONSUMER CARE AG Peter Merian Strasse 84 Basel, Jbvajcarska	INTERMEDICA L D.O.O. Branilaca Sarajeva 20 Sarajevo
44.	SINOMEDIC LATEX EXAMINATION GLOVES POWDERED AND POWDER FREE lateks pregledne rukavice sa puderom i bez pudera SINOMEDIC NITRILE EXAMINATION GLOVES POWDERED AND POWDER FREE nitrilne pregledne rukavice sa puderom i bez pudera SINOMEDIC HIGH RISK GLOVES LATEX POWDERED AND POWDER FREE lateks rukavice za upotrebu u visokoričnim situacijama sa puderom i bez pudera	Klasa I	06-07.4-1-3178-2/15	21.09.2015	20.09.2020	u zdravstvenim ustanovama, apotekama i specijalizovanim prodavnicama	TOP GLOVE SDN. BHD. Lot 4969 Jalan Teratai, Batu 6, Off Jalan Meru, 41050 Klang Selangor, Malezija	DERBY TRADE d.o.o. Jovana Dučića 1 Brčko

	SINOMEDIC HIGH RISK GLOVES NITRILE POWDERED AND POWDRE FREE nitrilne rukavice za upotrebu u visokoričnim situacijama sa puderom i bez pudera							
45.	IVD REAGENTS AND ION SELECTIVE ELECTRODES AND SOLUTIONS In Vitro dijagnostički reagensi, jon selektive elektrode i rastvori <i>Napomena: Svi modeli medicinskog sredstva i kataloški brojevi su navedeni u tabeli koja se nalazi u prilogu potvrde i čini njen sastavni dio.</i>	Lista D	06-07.4-1- 5345-1/15	21.09.2015	20.09.2020	u zdravstvenim ustanovama i specijalizovanim prodavnicama	BIOTECNICA INSTRUMENTS S.p.A. Via Licenza 18 Roma, Italija	BROMA BEL d.o.o. Branka Popovića 39 Banja Luka
46.	DEHIDRIRANE PODLOGE DODACI ZA PODLOGE ANTIBIOTSKI I ANTIMIKOTIČNI MULTIDISKOVNI DIP-SLIDE IDENTIFIKACIJA PODLOGE SPREMNE ZA UPOTREBU U PETRIJEVIM LJOLJAMA, EPRUVETAMA I BOCAMA KITOVI ZA BOJENJE U MIKROBIOLOGIJI, BOJE I FIKSIRI <i>Napomena: Svi zaštićeni nazivi, veličine pakovanja i kataloški brojevi medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Lista D	06-07.4-2- 4206-1/15	21.09.2015	02.08.2020	u zdravstvenim ustanovama i specijalizovanim prodavnicama	LIOFIL.CHEM S.R.L. Via Scozia s/n, Z.L. Roseto Degli Abruzzi (TE), Italija	ENA d.o.o. Safvet bega Bašagića 40 Sarajevo
47.	AMPLATZ GOOSE NECK SNARE KIT omče i mikroomče za kardiovaskularnu i neurovaskularnu hirurgiju sa kateterom AMPLATZ GOOSE NECK MICROSNARE KIT omče i mikroomče za kardiovaskularnu i neurovaskularnu hirurgiju sa kateterom NITREX GUIDEWIRE (0.014" (0.36MM) and 0.018" (0.46mm)) čica vodič SPIDERFX EMBOLIC PROTECTION DEVICE kateter za embolizaciju PROTEGE RX SELF-EXPANDING PERIPHERAL STENT SYSTEM (Tapered) stent sistem, karotidni PROTEGE RX SELF-EXPANDING PERIPHERAL STENT SYSTEM stent sistem, karotidni <i>Napomena: Svi kataloški brojevi medicinskog sredstva su navedeni u tabeli koja se nalazi u prilogu ove Potvrde i čini njen sastavni dio.</i>	Klasa III	06-07.4-1- 4764-1/15	23.09.2015	22.09.2020	u bolničkim apotekama	EV3 INC 4600 Nathan Lane North, Plymouth MN 55442, Sjedinjene Američke Države	MEDICOM d.o.o. Save Jumanovića 89 Bijeljina
48.	VITA FLEX CR SYSTEM sistem za digitalno očitavanje rendgen snimaka	Klasa IIa	06-07.4-1- 4772-1/15	23.09.2015	22.09.2020	u zdravstvenim ustanovama	CARESTREAM HEALTH Inc 150 Verona Street Rochester, 14608 New York, Sjedinjene Američke Države	MEDICOM d.o.o. Save Jumanovića 89 Bijeljina
49.	AQUA MARIS GRLO sprej za grlo sa hipertoničnom morskom vodom iz Jadrana AQUA MARIS STRONG sprej za nos sa hipertoničnom morskom vodom iz Jadrana AQUA MARIS CLASSIC sprej za nos sa izotoničnom morskom vodom	Klasa IIa	06-07.4-2- 2017-2/15	23.09.2015	07.06.2020	u zdravstvenim ustanovama, apotekama i specijalizovanim prodavnicama	JADRAN GALENSKI LABORATORIJ d.d. Svilno 20 Rijeka, Republika Hrvatska	FARMIS d.o.o. Igmanska b.b, Vogošća Sarajevo
50.	AEROSOL THERAPY NEBULIZER kompresorski inhalator sa dodacima <i>Napomena: Svi modeli medicinskog sredstva su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa IIa	06-07.4-1- 2729-3/15	24.09.2015	23.09.2020	u apotekama, bolničkim apotekama i specijalizovanim prodavnicama	3A HEALTH CARE SRL Via Marziale Cerutti Localita San Tommaso 25017 Lonato (BS), Italija	R & B MEDICAL COMPANY d.o.o. BEOGRAD, PJ ZVORNIK Svetog Save bb Zvornik
51.	AXIUM DETACHABLE COIL SYSTEM spirala za embolizaciju AXIUM PGLA CONFIGURATIONS spirala za embolizaciju AXIUM NYLON CONFIGURATIONS spirala za embolizaciju AXIUM PRIME DETACHABLE COIL SYSTEM spirala za embolizaciju CONCERTO DETACHABLE COILS PGLA CONFIGURATION spirala za embolizaciju CONCERTO DETACHABLE COILS NYLON CONFIGURATION spirala za embolizaciju	Klasa III	06-07.4-1- 4762-1/15	24.09.2015	23.09.2020	u bolničkim apotekama/zdravstve nim ustanovama	MICRO THERAPEUTICS Inc. DBA ev3 Neurovascular 9775 Toledo Way, Irvine California, Sjedinjene Američke Države	MEDICOM d.o.o. Save Jumanovića 89 Bijeljina

	MICRO CATHETERS mikrokateter, infuzioni MARATHON FLOW DIRECTED MICRO CATHETER mikrokateter, infuzioni FLOW DIRECTED MICRO CATHETERS mikrokateter, infuzioni PIPELINE EMBOLIZATION DEVICE set za embolizaciju aneurzmi PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE set za embolizaciju aneurzmi PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE WITH SHIELD TECHNOLOGY set za embolizaciju aneurzmi HYDROPHILIC GUIDEWIRE hica vodič HYPERGLIDE BALLOON SYSTEM balon kateter, okluzivni HYPERFORM BALLOON SYSTEM balon kateter, okluzivni MARKSMAN CATHETER kateter, vaskularni NAVIEN A+ INTRACRANIAL SUPPORT CATHETER kateter, uvodnik ONYX LIQUID EMBOLIC SYSTEM sistem tečne embolizacije SOLITAIRE AB NEUROVASCULAR REMODELING DEVICE stent sistem, intrakranijalni SOLITAIRE 2 REVASCULARIZATION DEVICE sistem za intrakranijalnu revaskularizaciju <i>Napomena: Svi modeli, veličine i kataloški brojevi medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>							
52.	BENCHMARK GX, STAINER MODULE (750-850) instrument za bojenje imunohistohemijskih preparata	Lista D	06-07.4-1-4773-1/15	24.09.2015	23.09.2020	u zdravstvenim ustanovama	VENTANA MEDICAL SYSTEM INC 1910 Innovation Park Drive, Tuscon Arizona 85755, Sjedinjene Američke Države	MEDICOM d.o.o. Save Jbumanovića 89 Bijeljina
53.	PHOSPHATE CEMENT zubni cement <i>Napomena: Svi modeli, veličine pakovanja i kataloški brojevi medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa IIa	06-07.4-1-2666-2/15	25.09.2015	24.09.2020	u zdravstvenim ustanovama i specijalizovanim prodavnicama	HERAEUS KULZER GmbH Gruner Weg 11 63450 Hanau, Njemačka	SANITARIA DENTAL d.o.o. Blajburških hrtava 23 Mostar
54.	PORTABLE ELECTRIC SUCTION PUMPS portable električne aspiracione pumpe WALL BRACKET FOR ELECTRIC SUCTION PUMPS zidni nosač za električne aspiracione pumpe ELECTRIC SUCTION PUMPS električne aspiracione pumpe SUCTION SYSTEMS aspiracioni sistemi FLOWMETERS regulatori protoka MANUAL RESUSCITATORS baloni za reanimaciju <i>Napomena: Svi modeli medicinskog sredstva su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa IIa	06-07.4-1-4066-2/15	25.09.2015	24.09.2020	u bolničkim apotekama/zdravstvenim ustanovama	HERSILL, S. L. C/Puerto de Navacerrada 3, Poligono Industrial Las Nieves, Mostoles Madrid, Jpanija	INEL d.o.o. Polog b.b Mostar
55.	CS 8100 3D (45855) sistem za digitalno ekstraoralno snimanje	Klasa IIb	06-07.4-1-4774-1/15	25.09.2015	24.09.2020	u zdravstvenim ustanovama	CARESTREAM HEALTH Inc 150 Verona Street Rochester, 14608 New York, Sjedinjene Američke Države	MEDICOM d.o.o. Save Jbumanovića 89 Bijeljina
56.	CORDIS PALMAZ BLUE . 014 PERIPHERAL STENT SYSTEM (AVIATOR PLUS) stent sistem CORDIS PALMAZ GENESIS TRANSHEPATIC BILIARY STENT ON OPTA PRO .035" DELIVERY SYSTEM stent sistem CORDIS PALMAZ GENESIS PERIPHERAL STENT ON OPTA PRO .035" DELIVERY SYSTEM stent sistem <i>Napomena: Svi kataloški brojevi medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa IIb	06-07.4-1-4874-1/15	25.09.2015	24.09.2020	u bolničkim apotekama/zdravstvenim ustanovama	CORDIS CASHEL Cahir Road, Cashel Co. Tipperary, Irska	KRAJINALIJEK a.d. Ilije Garašanina 6 Banja Luka

57.	CORDIS PALMAZ BALLOON-EXPANDABLE STENT FOR LARGE VESSELS stent sistem PALMAZ GENESIS PERIPHERAL STENT stent sistem <i>Napomena: Svi katalogski brojevi medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa IIb	06-07.4-1-4875-1/15	25.09.2015	24.09.2020	u bolničkim apotekama/zdravstvenim ustanovama	CORDIS CORPORATION 14201 North West 60th Avenue, Miami Lakes Florida 33014, Sjedinjene Američke Države	KRAJINALIJEK a.d. Ilije Garašanićina 6 Banja Luka
58.	CORDIS S.M.A.R.T. NITINOL STENT SYSTEM stent sistem CORDIS S.M.A.R.T. CONTROL NITINOL STENT SYSTEM stent sistem S.M.A.R.T. CONTROL NITINOL STENT SYSTEM stent sistem <i>Napomena: Svi katalogski brojevi medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa IIb	06-07.4-1-4876-1/15	28.09.2015	27.09.2020	u bolničkim apotekama/zdravstvenim ustanovama	CORDIS CORPORATION 14201 North West 60th Avenue, Miami Lakes Florida 33014, Sjedinjene Američke Države	KRAJINALIJEK a.d. Ilije Garašanićina 6 Banja Luka
59.	MARISSIMO FORTE SPREJ hipertonična morska voda MARISSIMO EXTRA FORTE SPREJ hipertonična morska voda sa aloeom i kamilicom MARISSIMO SPREJ ZA GRLO hipertonična morska voda obogaćena aloeom i kamilicom <i>Napomena: Svi katalogski brojevi i veličine medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa IIa	06-07.4-1-4872-1/15	30.09.2015	29.09.2020	u apotekama, bolničkim apotekama i specijalizovanim prodavnicama	AURENA LABORATORIES AB Fjarrisvagen 22, SE 653 50 Karlstad, Švedska	HEMOFARM d.o.o. Novaković b.b. Banja Luka
60.	DIGOXIN CALIBRATORS kalibrator pri određivanju digoxina DIGOXIN reagens za određivanje digoxina GENTAMICIN CALIBRATORS kalibrator pri određivanju gentamicina GENTAMICIN reagens za određivanje gentamicina VALPROIC ACID CALIBRATORS kalibrator pri određivanju valproične kiseline VALPROIC ACID reagens za određivanje valproične kiseline ETHANOL reagens za određivanje etanola ETHANOL NEG CAL kalibrator pri određivanju etanola ETHANOL 100 CAL kalibrator pri određivanju etanola ETHANOL 50 CONTROL kontrola pri određivanju etanola ETHANOL 300 CONTROL kontrola pri određivanju etanola VANCOMYCIN CALIBRATORS kalibrator pri određivanju vankomicina VANCOMYCIN reagens za određivanje vankomicina MULTIGENT AMIKACIN CALIBRATORS kalibrator pri određivanju amikacina MULTIGENT AMIKACIN reagens za određivanje amikacina <i>Napomena: Svi katalogski brojevi medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Lista D	06-07.4-1-5053-1/15	30.09.2015	29.09.2020	u bolničkim apotekama/zdravstvenim ustanovama	MICROGENICS CORPORATION, A THERMO FISHER SCIENTIFIC COMPANY 46500 Kato Road, Fremont CA 94538, Sjedinjene Američke Države	HERCEGOVINA LIJEK d.o.o. Mostar Muje Pašića br.4 Mostar
61.	NORMA ICON trodijelni hematološki analizator NORMA- IDIL3 reagensi za hematološki analizator NORMA- ILYSE 3 reagensi za hematološki analizator NORMA- ISOL3 reagensi za hematološki analizator NORMA - IHCLEAN reagensi za hematološki analizator NORMA - IRP reagensi za hematološki analizator NORMACONT reagensi za hematološki analizator - kontrolna krv <i>Napomena: Svi modeli, veličine i katalogski brojevi medicinskog sredstva navedeni su u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Lista D	06-07.4-1-5483-1/15	30.09.2015	29.09.2020	u zdravstvenim ustanovama i specijalizovanim prodavnicama	NORMA DIAGNOSTIKA GmbH Hauptstrasse 7 Untertullnerbach, Austrija	WELLMEDIC d.o.o. Milolija Obilića 18 Gradiška

62.	COMPONENTS komponente FEETS stopala KNEES koljena LINERS lajneri LOCKS AND SLEEVES ključ kućinite i steznici <i>Napomena: Svi zaštićeni i generički nazivi medicinskih sredstava su navedeni u dodatku potvrde i čine njen sastavni dio.</i>	Klasa I	06-07.4-1-4208-3/15	30.09.2015	29.09.2020	u zdravstvenim ustanovama i specijalizovanim prodavnicama	OSSUR Grjotalsi 5 110 Reykjavik, Island	ORTOSAR d.o.o. Zmaja od Bosne 37 Sarajevo
-----	---	---------	---------------------	------------	------------	---	--	--

Укупан број медицинских средстава за која је извршен упис и обнова уписа у Регистар од 1. септембра до 31. септембра 2015. године је 261.

Број 10-02.3-5841/15
07. децембра 2015. године
Бања Лука

Директор
Наташа Грубиша, с. р.

AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE BOSNE I HERCEGOVINE

1135

Na osnovu člana 56. Zakona o hrani ("Službeni glasnik BiH", broj 50/04), člana 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), člana 193. stav (1) Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09 i 41/13), člana 11. Zakona o genetski modificiranim organizmima ("Službeni glasnik BiH", broj 23/09), člana 19. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje ("Službeni glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15) i Mišljenja Vijeća za genetski modificirane organizme (broj: UP-1-50-4-30-3/15 od 16.9.2015. godine), po zahtjevu za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište hrane za životinje koja sadrži genetski modificirane organizme koji je podnio subjekat TIBEX ROYAL GROUP d.o.o., Kalmija Baruha bb, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine donosi

RJEŠENJE

- Odobrava se subjektu TIBEX ROYAL GROUP d.o.o., Kalmija Baruha bb, Sarajevo, stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetski modificirane soje **MON-Ø4Ø32-6 (kvantifikacija "Real-time PCR" >95%)**, a koja će se koristiti isključivo kao hrana za životinje.
- Zabranjuje se namjerno unošenje u okoliš/sjetva genetski modificirane soje iz tačke 1. ovog rješenja.
- Prilikom stavljanja na tržište hrane za životinje iz tačke 1. ovog rješenja, a u skladu s odredbama člana 52. Zakona o genetski modificiranim organizmima ("Službeni glasnik BiH", broj 23/09) i odredbama Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje ("Službeni glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15), subjekat u poslovanju s hranom za životinje iz tačke 1. ovog rješenja dužan je osigurati da:
 - na zapakiranom proizvodu na oznaci piše: "Ovaj proizvod sadrži genetski modificiranu soju (MON-Ø4Ø32-6)";
 - se na nezapakiranom proizvodu ponuđenom krajnjem potrošaču oznaka: "Ovaj proizvod sadrži genetski modificiranu soju (MON-Ø4Ø32-6)" stavi na proizvod ili neposredno uz proizvod, kao i na prateću dokumentaciju (fakturu).
- U skladu s odredbama člana 51. Zakona o genetski modificiranim organizmima, subjekat u poslovanju s hranom za životinje iz tačke 1. ovog rješenja dužan je u daljnjoj distribuciji subjektu u poslovanju s hranom za životinje koji prima proizvod dostaviti prateću dokumentaciju s informacijama da proizvod sadrži ili se sastoji od genetski modificiranih organizama i upoznati ga s obavezom označavanja ovog proizvoda u skladu s odredbama člana 52. Zakona o genetski modificiranim organizmima.
- U skladu s odredbama člana 24. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, podnosilac zahtjeva dužan je osigurati sljedeće oznake na pakiranju:
 - za genetski modificirane organizme koji se koriste kao hrana za životinje i hranu za životinje koja sadrži ili se sastoji od GMO-a natpis "genetski modificirana soja (MON-Ø4Ø32-6)" bit će u zagradama neposredno iza određenog naziva hrane za životinje, a alternativno te riječi mogu se navesti u bilješci spiska hrane za životinje, te slova moraju biti barem iste veličine kao i u spisku hrane za životinje;
 - za hranu za životinje proizvedenu od genetski modificiranih organizama natpis "proizveden od genetski modificirane soje (MON-Ø4Ø32-6)" bit će u zagradama neposredno iza određenog naziva hrane za životinje, a alternativno te riječi mogu se navesti u bilješci spiska hrane za životinje, te slova moraju biti barem iste veličine kao i u spisku hrane za životinje.
- U skladu s članom 24. stav (2) Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje zabranjeno je stavljanje na tržište proizvode koji su predmet ovog rješenja ako navedeni podaci iz tačke 5. ovog rješenja nisu prikazani jasno, čitljivo i na način da se ne mogu brisati na propratnom dokumentu, ili, ako je to primjenjivo, na pakiranju na spremniku ili na njemu pričvršćenju naljepnici/deklaraciji.
- U skladu s odredbama člana 54. Zakona o genetski modificiranim organizmima, podnosilac zahtjeva dužan je prilikom rukovanja, prijevoza i pakiranja genetski modificiranim organizmima propratnom dokumentacijom jasno obilježiti genetski modificirani organizam koji je namijenjen direktnom korištenju za hranu za životinje ili za preradu; naznačiti da nisu namijenjeni namjerno unošenju

- u okoliš/sjetvu, te navesti mjesto za pribavljanje dodatnih informacija.
8. Subjekat u poslovanju s hranom za životinje iz tačke 1. ovog rješenja obavezan je voditi bazu podataka za period od pet godina od dana izvršenja svake transakcije u skladu s odredbama člana 51. stav (5) *Zakona o genetski modificiranim organizmima*.
 9. Odobrava se stavljanje na tržište hrane za životinje iz tačke 1. ovog rješenja na osnovu dostavljenih dokumenata i Mišljenja Vijeća za genetski modificirane organizme da predmetna hrana za životinje odgovara odredbama *Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje*.
 10. Ovo rješenje važi pet godina od dana njegovog donošenja.
 11. Subjekat i hrana za životinje iz tačke 1. ovog rješenja upisuju se u Registar rješenja subjekata u poslovanju s hranom i genetski modificirane hrane za životinje Bosne i Hercegovine.
 12. Sve promjene koje nastanu u periodu važenja ovog rješenja, a koje se odnose na tačke 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7. ovog rješenja, subjekat u poslovanju s hranom za životinje iz tačke 1. ovog rješenja obavezan je dostaviti Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
 13. Za obnovu ovog rješenja potrebno je Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine podnijeti zahtjev u skladu s članom 22. *Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje* najkasnije godinu dana prije prestanka važenja rješenja o odobrenju.
 14. Donošenje ovog rješenja o odobrenju ne umanjuje opću građansku i krivičnu odgovornost subjekta u poslovanju s hranom po pitanju hrane za životinje koja je predmet ovog rješenja.
 15. Ovo rješenje objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Obrazloženje

Podnosilac zahtjeva TIBEX ROYAL GROUP d.o.o., Kalmija Baruha bb, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, podnio je zahtjev za odobrenje za stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetski modificirane hrane za životinje koja sadrži genetski modificirani organizam odobren u skladu sa važećim propisima Evropske unije Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine koji je zaprimljen pod brojem UP-1-50-4-30/15 od 14.8.2015. godine.

Zahtjev je osnovan.

Vijeće za genetski modificirane organizme je na prvoj sjednici ostvarilo uvid i ocjenu dostavljene dokumentacije te je razmatralo navedeni zahtjev u skladu s članom 17a. *Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje* ("Službeni glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15).

Podnosilac zahtjeva je uz zahtjev dostavio primjerak uplatnice o uplaćenju naknade za podnošenje zahtjeva u skladu s Odlukom o visini posebne naknade za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište genetski modificirane hrane i hrane za životinje ("Službeni glasnik BiH", broj 61/14).

U skladu s navedenim, Vijeće za genetski modificirane organizme je nakon razmatranja jednoglasno usvojilo Mišljenje da je navedeni zahtjev za odobrenje za stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetski modificirane hrane za životinje koja sadrži genetski modificirani organizam odobren u skladu s

važećim propisima Evropske unije, osnovan te da je u skladu s članom 17a. *Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje* ("Službeni glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15).

Vijeće za genetski modificirane organizme je u Mišljenju predložilo Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine donošenje Rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetski modificirane hrane za životinje koja sadrži genetski modificirani organizam odobren u skladu s važećim propisima Evropske unije, od subjekta TIBEX ROYAL GROUP d.o.o., Kalmija Baruha bb, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Članom 19. *Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje* određeno je da Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine podnosiocu zahtjeva, ako ispunjava uslove, donosi rješenje o odobrenju za stavljanje na tržište genetski modificirane hrane za životinje uzimajući u obzir mišljenje Vijeća za genetski modificirane organizme, na period od pet godina koje se može obnoviti.

Članom 16. *Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje* određeno je da se za izdavanje rješenja o odobrenju podnosi zahtjev u pisanoj formi Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Članom 17a. *Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje* određena je potrebna dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev ako je hrana za životinje koja sadrži genetski modificirani organizam, odobrena u skladu s važećim propisima Evropske unije.

Članom 24. *Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje* određena su pravila za označavanje genetski modificiranih organizama koji se koriste kao hrana za životinje, hranu za životinje koja sadrži ili se sastoji od genetski modificiranih organizama i hranu za životinje proizvedenu od genetski modificiranih organizama.

Članom 51., 52. i 54. *Zakona o genetski modificiranim organizmima* određena je sljedivost, označavanje kao i rukovanje, prijevoz i pakiranje genetski modificiranih organizama kao i proizvoda koji sadrže ili se sastoji od genetski modificiranih organizama.

U skladu s navedenim, riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Naknada za Mišljenje Vijeća za genetski modificirane organizme uplaćena u iznosu od 400,00 KM, naknada za izdavanje Rješenja za odobrenje za stavljanje na tržište uplaćena je u iznosu od 500,00 KM i naknada za upis u jedinstveni Registar GMO-a uplaćena je u iznosu od 30,00 KM u skladu s odredbama Odluke o visini posebne naknade za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište genetski modificirane hrane i hrane za životinje ("Službeni glasnik BiH", broj 61/14), u korist budžeta Bosne i Hercegovine.

Uputstvo o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rješenja ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor kod Suda Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog Rješenja.

Broj UP-1-50-4-30-6/15

14. oktobra 2015. godine

Direktor

Prof. dr. Sejad Mačković, s. r.

Na temelju članka 56. Zakona o hrani ("Službeni glasnik BiH", broj 50/04), članka 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), članka 193. stavak (1) Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09 i 41/13), članka 11. Zakona o genetski modificiranim organizmima ("Službeni glasnik BiH", broj 23/09), članka 19. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi puta na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje ("Službeni glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15) i Mišljenja Vijeća za genetski modificirane organizme (broj: UP-1-50-4-30-3/15 od 16.9.2015. godine), povodom zahtjeva za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište hrane za životinje koja sadrži genetski modificirane organizme koji je podnio subjekt TIBEX ROYAL GROUP d.o.o., Kalmija Baruha bb, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine donosi

RJEŠENJE

1. Odobrava se subjektu TIBEX ROYAL GROUP d.o.o., Kalmija Baruha bb, Sarajevo, stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetski modificirane soje **MON-Ø4Ø32-6 (kvantifikacija "Real-time PCR" >95%)**, koja će se koristiti isključivo kao hrana za životinje.
2. Zabranjuje se namjerno unošenje u okoliš/sjetva genetski modificirane soje iz točke 1. ovoga Rješenja.
3. Prilikom stavljanja na tržište hrane za životinje iz točke 1. ovoga Rješenja, a u skladu s odredbama članka 52. *Zakona o genetski modificiranim organizmima* ("Službeni glasnik BiH", broj 23/09) i odredbama *Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi puta na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje* ("Službeni glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15), subjekt u poslovanju s hranom za životinje iz točke 1. ovoga Rješenja dužan je osigurati da:
 - a) na oznaci na zapakiranom proizvodu piše: "Ovaj proizvod sadrži genetski modificiranu soju (MON-Ø4Ø32-6)";
 - b) se na nezapakirani proizvod ponuđen krajnjem potrošaču stavi oznaka: "Ovaj proizvod sadrži genetski modificiranu soju (MON-Ø4Ø32-6)" na proizvod ili neposredno uz proizvod, kao i na prateću dokumentaciju (fakturu).
4. U skladu s odredbama članka 51. *Zakona o genetski modificiranim organizmima*, subjekt u poslovanju s hranom za životinje iz točke 1. ovoga Rješenja dužan je u daljnjoj distribuciji subjektu u poslovanju s hranom za životinje koji prima proizvod dostaviti prateću dokumentaciju s informacijama da proizvod sadrži ili se sastoji od genetski modificiranih organizama i upoznati ga s obvezom označavanja ovog proizvoda u skladu s odredbama članka 52. *Zakona o genetski modificiranim organizmima*.
5. U skladu s odredbama članka 24. *Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi puta na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje*, podnositelj zahtjeva dužan je osigurati sljedeće oznake na pakiranju:
 - a) za genetski modificirane organizme koji se koriste kao hrana za životinje i hranu za životinje koja sadrži ili se sastoji od GMO-a natpis: "genetski modificirana soja (MON-Ø4Ø32-6)" bit će u zagrada neposredno iza određenog naziva hrane za životinje, a alternativno se

te riječi mogu navesti u bilješci popisa hrane za životinje, te slova moraju biti barem iste veličine kao i u popisu hrane za životinje;

- b) za hranu za životinje proizvedenu od genetski modificiranih organizama natpis: "proizveden od genetski modificirane soje (MON-Ø4Ø32-6)" bit će u zagrada neposredno iza određenog naziva hrane za životinje, a alternativno se te riječi mogu navesti u bilješci popisa hrane za životinje, te slova moraju biti barem iste veličine kao i u popisu hrane za životinje.
6. U skladu s člankom 24. stavak (2) *Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi puta na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje*, zabranjeno je stavljanje na tržište proizvode koji su predmetom ovoga Rješenja ako navedeni podatci iz točke 5. ovoga Rješenja nisu prikazani jasno, čitljivo i tako da se ne mogu brisati na popratnom dokumentu ili, ako je to primjenljivo, na pakiranju na spremniku ili na njemu pričvršćenoj naljepnici/deklaraciji.
 7. U skladu s odredbama članka 54. *Zakona o genetski modificiranim organizmima*, podnositelj zahtjeva dužan je, prilikom rukovanja, prijevoza i pakiranja genetski modificiranih organizama, u popratnoj dokumentaciji jasno obilježiti genetski modificirani organizam koji je namijenjen neposrednom korištenju za hranu za životinje ili za preradu, naznačiti da nisu namijenjeni namjernom unošenju u okoliš/sjetvu, te navesti mjesto za pribavljanje dodatnih informacija.
 8. Subjekt u poslovanju s hranom za životinje iz točke 1. ovoga Rješenja obavezan je voditi bazu podataka za razdoblje od pet godina od dana izvršenja svake transakcije u skladu s odredbama članka 51. stavak (5) *Zakona o genetski modificiranim organizmima*.
 9. Odobrava se stavljanje na tržište hrane za životinje iz točke 1. ovoga Rješenja na temelju dostavljenih dokumenata i Mišljenja Vijeća za genetski modificirane organizme da predmetna hrana za životinje odgovara odredbama *Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi puta na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje*.
 10. Ovo Rješenje vrijedi pet godina od dana njegovog donošenja.
 11. Subjekt i hrana za životinje iz točke 1. ovoga Rješenja upisuju se u Registar rješenja subjekata u poslovanju s hranom i genetski modificirane hrane za životinje Bosne i Hercegovine.
 12. Sve promjene koje nastanu u razdoblju važenja ovoga Rješenja, a koje se odnose na točke 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7. ovoga Rješenja, subjekt u poslovanju s hranom za životinje iz točke 1. ovoga Rješenja obavezan je dostaviti Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
 13. Za obnovu ovoga Rješenja potrebno je podnijeti zahtjev Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u skladu s člankom 22. *Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi puta na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje*, najkasnije godinu dana prije prestanka važenja rješenja o odobrenju.
 14. Donošenje ovoga Rješenja o odobrenju ne umanjuje opću građansku i kaznenu odgovornost subjekta u poslovanju s hranom po pitanju hrane za životinje koja je predmetom ovoga Rješenja.
 15. Ovo Rješenje objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Образложење

Podnositelj zahtjeva TIBEX ROYAL GROUP d.o.o., Kalmija Baruha bb, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, podnio je zahtjev za odobrenje za stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetski modificirane hrane za životinje koja sadrži genetski modificirani organizam odobren u skladu s važećim propisima Europske unije Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, koji je zaprimljen pod brojem: UP-1-50-4-30/15 od 14.8.2015. godine.

Zahtjev je osnovan.

Vijeće za genetski modificirane organizme je na 1. sjednici ostvarilo uvid i ocjenilo dostavljenu dokumentaciju, te je razmatralo navedeni zahtjev u skladu s člankom 17a. *Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi puta na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje* ("Službeni glasnik BiH", br. 78/12 i 62/15).

Podnositelj zahtjeva uz zahtjev je dostavio primjerak uplatnice o uplaćenju naknadi za podnošenje zahtjeva, u skladu s Odlukom o visini posebne naknade za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište genetski modificirane hrane i hrane za životinje ("Službeni glasnik BiH", broj 61/14).

U skladu s navedenim, Vijeće za genetski modificirane organizme je nakon razmatranja jednoglasno usvojilo Mišljenje, prema kojem je navedeni zahtjev za odobrenje za stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetski modificirane hrane za životinje koja sadrži genetski modificirani organizam odobren, u skladu s važećim propisima Europske unije osnovan i sukladan s člankom 17a. *Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi puta na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje*.

Vijeće za genetski modificirane organizme u Mišljenju je predložilo Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine donošenje Rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine genetski modificirane hrane za životinje koja sadrži genetski modificirani organizam odobren u skladu s važećim propisima Europske unije subjektu TIBEX ROYAL GROUP d.o.o., Kalmija Baruha bb, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Člankom 19. *Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi puta na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje* određeno je da Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, ako podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete, donosi rješenje o odobrenju za stavljanje na tržište genetski modificirane hrane za životinje uzimajući u obzir mišljenje Vijeća za genetski modificirane organizme, i to na razdoblje od pet godina, koje se može obnoviti.

Člankom 16. *Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi puta na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje* određeno je da se za izdavanje rješenja o odobravanju podnosi zahtjev u pisanom obliku Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Člankom 17a. *Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi puta na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje* određena je potrebna dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev ako je hrana za životinje koja sadrži genetski modificirani organizam odobrena u skladu s važećim propisima Europske unije.

Člankom 24. *Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi puta na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje* određena su

pravila označavanja genetski modificiranih organizama koji se koriste kao hrana za životinje, hranu za životinje koja sadrži ili se sastoji od genetski modificiranih organizama i hranu za životinje proizvedenu od genetski modificiranih organizama.

Člancima 51., 52. i 54. *Zakona o genetski modificiranim organizmima* određeni su sljedivost, označavanje te rukovanje, prijevoz i pakiranje genetski modificiranih organizama, kao i proizvoda koji sadrže ili se sastoje od genetski modificiranih organizama.

U skladu s navedenim, riješeno je kao u izreci ovoga Rješenja.

Naknada za mišljenje Vijeća za genetski modificirane organizme uplaćena u iznosu od 400,00 KM, naknada za izdavanje rješenja za odobrenje za stavljanje na tržište uplaćena je u iznosu od 500,00 KM i naknada za upis u jedinstveni Registar GMO-a uplaćena je u iznosu od 30,00 KM, u skladu s odredbama Odluke o visini posebne naknade za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište genetski modificirane hrane i hrane za životinje ("Službeni glasnik BiH", broj 61/14), u korist proračuna Bosne i Hercegovine.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rješenja ne može se uložiti žalba, već se može pokrenuti upravni spor kod Suda Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana dostave ovoga Rješenja.

Broj UP-1-50-4-30-6/15

Ravnatelj

14. listopada 2015. godine

Prof. dr. **Sejad Mačkić**, v. r.

На основу члана 56. Закона о храни ("Службени гласник БиХ", број 50/04), члана 61. Закона о управи ("Службени гласник БиХ", бр. 32/02 и 102/09), члана 193. став (1) Закона о управном поступку ("Службени гласник БиХ", бр. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09 и 41/13), члана 11. Закона о генетички модификованим организмима ("Службени гласник БиХ", број 23/09), члана 19. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и заhtјевима који се односе на њихову слједивост и означавање ("Службени гласник БиХ", бр. 78/12 и 62/15) и Мишљења Савјета за генетички модификоване организме (број: УП-1-50-4-30-3/15 од 16.9.2015. године), по захтјеву за издавање рјешења о одобрењу за стављање на тржиште хране за животиње која садржи генетички модификоване организме који је поднио субјекат TIBEX ROYAL GROUP d.o.o., Калмија Баруха бб, Сарајево, Босна и Херцеговина, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине доноси

РЈЕШЕЊЕ

- Одобрава се субјекту TIBEX ROYAL GROUP d.o.o., Калмија Баруха бб, Сарајево, стављање на тржиште Босне и Херцеговине генетички модификоване соје **MON-04032-6 (квантификација "Real-time PCR" >95%)**, која ће се користити искључиво као храна за животиње.
- Забрањује се намјерно уношење у животну средину/сјетва генетички модификоване соје из тачке 1. овог рјешења.
- Приликом стављања на тржиште хране за животиње из тачке 1. овог рјешења, а у складу са одредбама члана 52. Закона о генетички модификованим организмима ("Службени гласник БиХ", број 23/09) и одредбама Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и

- захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање ("Службени гласник БиХ", бр. 78/12 и 62/15), субјекат у пословању са храном за животиње из тачке 1. овог рјешења дужан је да обезбједи да:
- а) на ознаци на запакованом производу пише: "Овај производ садржи генетички модификовану соју (MON-04032-6)";
 - б) се на незапаковани производ понуђен крајњем потрошачу стави ознака: "Овај производ садржи генетички модификовану соју (MON-04032-6)" на производ или непосредно уз производ, као и на пратећу документацију (фактуру).
4. У складу са одредбама члана 51. Закона о генетички модификованим организмима, субјекат у пословању са храном за животиње из тачке 1. овог рјешења дужан је да у даљој дистрибуцији субјекту у пословању са храном за животиње који прима производ достави пратећу документацију са информацијама да производ садржи или се састоји од генетички модификованих организама и упозна га са обавезом означавања овог производа у складу са одредбама члана 52. Закона о генетички модификованим организмима.
 5. У складу са одредбама члана 24. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање, подносилац захтјева дужан је да обезбједи стављање сљедеће ознаке на паковању:
 - а) за генетички модификоване организме који се користе као храна за животиње и храну за животиње која садржи или се састоји од ГМО-а, натпис "генетички модификована соја (MON-04032-6)" биће у заградама непосредно иза одређеног назива хране за животиње, а алтернативно те ријечи могу се навести у биљешци списка хране за животиње, те слова морају бити барем исте величине као и у списку хране за животиње;
 - б) за храну за животиње произведену од генетички модификованих организама, натпис "произведен од генетички модификоване соје (MON-04032-6)" биће у заградама непосредно иза одређеног назива хране за животиње, а алтернативно те ријечи могу се навести у биљешци списка хране за животиње, те слова морају бити барем исте величине као и у списку хране за животиње.
 6. У складу са чланом 24. став (2) Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање, забрањено је стављати на тржиште производе који су предмет овог рјешења ако наведени подаци из тачке 5. овог рјешења нису приказани јасно, читљиво и на начин да се не могу брисати на пропратном документу, или, ако је то примјенимо, на паковању на контејнеру или на њему причвршћеној наљепници/декларацији.
 7. У складу са одредбама члана 54. Закона о генетички модификованим организмима, подносилац захтјева дужан је да приликом руковања, превоза и паковања генетички модификованих организама у пропратној документацији јасно обилежи генетички модификовани организам који је намијењен директном коришћењу за храну за животиње или за прераду; назначи да нису намијењени намјерном уношењу у животну средину/сјетву, те наведе мјесто за прибављање додатних информација.
 8. Субјекат у пословању са храном за животиње из тачке 1. овог рјешења обавезан је да води базу података за период од пет година од дана извршења сваке трансакције у складу са одредбама члана 51. став (5) Закона о генетички модификованим организмима.
 9. Одобрава се стављање на тржиште хране за животиње из тачке 1. овог рјешења на основу достављених докумената и Мишљења Савјета за генетички модификоване организме да предметна храна за животиње одговара одредбама *Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање.*
 10. Ово рјешење важи пет година од дана његовог доношења.
 11. Субјекат и храна за животиње из тачке 1. овог рјешења уписују се у Регистар рјешења субјеката у пословању са храном и генетички модификоване хране за животиње Босне и Херцеговине.
 12. Све промјене које настану у периоду важења овог рјешења, а које се односе на тачке 1, 2, 3, 4, 5, 6. и 7. овог рјешења, субјекат у пословању са храном за животиње из тачке 1. овог рјешења обавезан је да достави Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине.
 13. За обнову овог рјешења потребно је Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине поднијети захтјев у складу са чланом 22. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање, најкасније годину дана прије престанка важења рјешења о одобрењу.
 14. Доношење овог рјешења о одобрењу не умањује општу грађанску и кривичну одговорност субјекта у пословању са храном по питању хране за животиње која је предмет овог рјешења.
 15. Ово рјешење објављује се у "Службеном гласнику БиХ".
- ### Образложење
- Подносилац захтјева TIBEX ROYAL GROUP d.o.o., Калмија Баруха бб, Сарајево, Босна и Херцеговина, поднио је Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине захтјев за одобрење за стављање на тржиште Босне и Херцеговине генетички модификоване хране за животиње која садржи генетички модификовани организам одобрен у складу са важећим прописима Европске уније који је запримљен под бројем УП-1-50-4-30/15 од 14.8.2015. године.
- Захтјев је основан.
- Савјет за генетички модификоване организме је на првој сједници остварио увид и оцијенио достављену документацију те је разматрао наведени захтјев у складу са чланом 17а. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање ("Службени гласник БиХ", бр. 78/12 и 62/15).
- Подносилац захтјева је уз захтјев доставио примјерак уплатнице о уплаћеној накнади за подношење захтјева у складу са Одлуком о висини посебне накнаде за издавање

рјешења о одобрењу за стављање на тржиште генетички модификоване хране и хране за животиње ("Службени гласник БиХ", број 61/14).

У складу са наведеним, Савјет за генетички модификоване организме је након разматрања једногласно усвојио Мишљење да је наведени захтјев за одобравање за стављање на тржиште Босне и Херцеговине генетички модификоване хране за животиње која садржи генетички модификовани организам одобрен, у складу са важећим прописима Европске уније основан, те да је у складу са чланом 17а. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање.

Савјет за генетички модификоване организме је у Мишљењу предложио Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине доношење Рјешења о одобрењу за стављање на тржиште Босне и Херцеговине генетички модификоване хране за животиње која садржи генетички модификовани организам одобрен у складу са важећим прописима Европске уније субјекту TIBEX ROYAL GROUP d.o.o., Калмија Баруха бб, Сарајево, Босна и Херцеговина.

Чланом 19. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање одређено је да Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине, подносиоцу захтјева, ако испуњава услове, доноси рјешење о одобрењу за стављање на тржиште генетички модификоване хране за животиње узимајући у обзир мишљење Савјета за генетички модификоване организме, на период од пет година које се може обновити.

Чланом 16. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање одређено је да се за издавање рјешења о одобрењу подноси захтјев у писаној форми Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине.

Чланом 17а. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване

хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање одређена је потребна документација која се доставља уз захтјев ако је храна за животиње која садржи генетички модификовани организам одобрена у складу са важећим прописима Европске уније.

Чланом 24. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање одређена су правила за означавање генетички модификованих организама који се користе као храна за животиње, храну за животиње која садржи или се састоји од генетички модификованих организама и храну за животиње произведену од генетички модификованих организама.

Чланом 51, 52. и 54. Закона о генетички модификованим организмима одређена је сљедивост, означавање као и руковање, превоз и паковање генетички модификованих организама као и производа који садрже или се састоје од генетички модификованих организама.

У складу са наведеним, ријешено је као у диспозитиву овог рјешења.

Накнада за мишљење Савјета за генетички модификоване организме уплаћена је у износу од 400,00 КМ, накнада за издавање рјешења за одобрење за стављање на тржиште уплаћена је у износу од 500,00 КМ и накнада за упис у Јединствени регистар ГМО-а уплаћена је у износу од 30,00 КМ, у складу са одредбама Одлуке о висини посебне накнаде за издавање рјешења о одобрењу за стављање на тржиште генетички модификоване хране и хране за животиње ("Службени гласник БиХ", број 61/14), у корист буџета Босне и Херцеговине.

Упутство о правном лијеку:

Против овог рјешења не може се изјавити жалба, већ се може покренути управни спор код Суда Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана достављања овог рјешења.

Број УП-1-50-4-30-6/15
14. октобра 2015. године

Директор
Проф. др **Сејад Мачкић**, с. р.

S A D R Ź A J

**PREDSTAVNIČKI DOM
PARLAMENTARNE SKUPŠTINE
BOSNE I HERCEGOVINE**

- 1114 Izmjene i dopune Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
Izmjene i dopune Poslovnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
Измјене и допуне Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (српски језик)

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE

- 1115 Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće rezerve (bosanski jezik)
Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće pričuve (hrvatski jezik)
Одлука о интервентном кориштењу средстава текуће резерве (српски језик)
1116 Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće rezerve (bosanski jezik)
Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće pričuve (hrvatski jezik)
Одлука о интервентном кориштењу средстава текуће резерве (српски језик)
1117 Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće rezerve (bosanski jezik)
Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće pričuve (hrvatski jezik)
Одлука о интервентном кориштењу средстава текуће резерве (српски језик)
1118 Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće rezerve (bosanski jezik)
Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće pričuve (hrvatski jezik)
Одлука о интервентном кориштењу средстава текуће резерве (српски језик)
1119 Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće rezerve (bosanski jezik)
Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće pričuve (hrvatski jezik)
Одлука о интервентном кориштењу средстава текуће резерве (српски језик)
1120 Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće rezerve (bosanski jezik)
Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće pričuve (hrvatski jezik)
Одлука о интервентном кориштењу средстава текуће резерве (српски језик)

**VIJEĆE MINISTARA
BOSNE I HERCEGOVINE**

- 1121 Odluka o imenovanju članova Državne komisije za saradnju Bosne i Hercegovine sa organizacijom Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) i visini novčane naknade (bosanski jezik)
Одлука о именованју чланова државног Повјеренства за сарадњу Босне и Херцеговине са организацијом Уједињених нација за образовање, знаност и културу (UNESCO) и висини новчане накнаде (хрватски језик)

- Одлука о именованју чланова Државне комисије за сарадњу Босне и Херцеговине са организацијом Уједињених нација за образовање, науку и културу (УНЕСКО) и висини новчане накнаде (српски језик)
1122 Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve (bosanski jezik)
Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće proračunske pričuve (hrvatski jezik)
Одлука о интервентном кориштењу средстава текуће буџетске резерве (српски језик)
1123 Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve (bosanski jezik)
Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće proračunske pričuve (hrvatski jezik)
Одлука о интервентном кориштењу средстава текуће буџетске резерве (српски језик)
1124 Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve (bosanski jezik)
Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće proračunske pričuve (hrvatski jezik)
Одлука о интервентном кориштењу средстава текуће буџетске резерве (српски језик)
1125 Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve (bosanski jezik)
Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće proračunske pričuve (hrvatski jezik)
Одлука о интервентном кориштењу средстава текуће буџетске резерве (српски језик)
1126 Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve (bosanski jezik)
Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće proračunske pričuve (hrvatski jezik)
Одлука о интервентном кориштењу средстава текуће буџетске резерве (српски језик)
1127 Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve (bosanski jezik)
Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće proračunske pričuve (hrvatski jezik)
Одлука о интервентном кориштењу средстава текуће буџетске резерве (српски језик)
1128 Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve (bosanski jezik)
Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće proračunske pričuve (hrvatski jezik)
Одлука о интервентном кориштењу средстава текуће буџетске резерве (српски језик)
1129 Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve (bosanski jezik)
Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće proračunske pričuve (hrvatski jezik)
Одлука о интервентном кориштењу средстава текуће буџетске резерве (српски језик)
1130 Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (bosanski jezik)
Рјешење о именованју вршиоца дужности директора Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета (српски језик)

**CENTRALNA HARMONIZACIJSKA JEDINICA
MINISTARSTVA FINANSIJA I TREZORA BOSNE I
HERCEGOVINE**

- 1131 Uputstvo o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji internih revizora u institucijama Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 17
 Naputak o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji unutarnjih revizora u institucijama Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 21
 Упутство о континуираној професионалној едукацији интерних ревизора у институцијама Босне и Херцеговине (српски језик) 24

**MINISTARSTVO PRAVDE
BOSNE I HERCEGOVINE**

- 1132 Pravilnik o vrsti i uslovima za izvršenje krivične sankcije rada za opće dobro na slobodi "Prečišćeni tekst" (bosanski jezik) 27
 Pravilnik o vrsti i uvjetima za izvršenje kaznene sankcije rada za opće dobro na slobodi "Pročišćeni tekst" (hrvatski jezik) 31
 Правилник о врсти и условима за извршење кривичне санкције рада за опште добро на слободи "Пречишћени текст" (српски језик) 36

**KONKURENCIJSKO VIJEĆE
BOSNE I HERCEGOVINE**

- 1133 Zaključak o obustavljanju postupka (bosanski jezik) 40
 Zaključak o obustavljanju postupka (hrvatski jezik) 42
 Закључак о обустављању поступка (српски језик) 43

**AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA
BOSNE I HERCEGOVINE**

- 1134 Spisak medicinskih sredstava za koja su izdane Potvrde za upis i obnovu upisa u Registar medicinskih sredstava (bosanski jezik) 45
 Popis medicinskih sredstava za koja su izdane Potvrde za upis i obnovu upisa u Registar medicinskih sredstava (hrvatski jezik) 57
 Списак медицинских средстава за која су издате Потврде за упис и обнову уписа у Регистар медицинских средстава (српски језик) 66

**AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE
BOSNE I HERCEGOVINE**

- 1135 Rješenje broj UP-1-50-4-30-6/15 (bosanski jezik) 76
 Rješenje broj UP-1-50-4-30-6/15 (hrvatski jezik) 78
 Рјешење број УП-1-50-4-30-6/15 (српски језик) 79

MATO TADIĆ


USTAVNI SUSTAV
I USTROJ PRAVOSUĐA
U BOSNI I HERCEGOVINI

PRIRUČNIK ZA PRAVOSUDNI ISPIT
TREĆE IZMIJENJENO I DOPUNJENO IZDANJE



SARAJEVO, 2014.

Mato TADIĆ



PRIVREDNO PRAVO

PREMA PROGRAMU PRAVOSUDNOG ISPITA

MATO TADIĆ

**UPRAVNO I RADNO
PRAVO PREMA PROGRAMU
PRAVOSUDNOG ISPITA**

(drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje)



SARAJEVO, 2014.

ALMIR BERIDAN

**ZAŠTITA I SPAŠAVANJE U
MEĐUNARODNOM I
NACIONALNOM PRAVU**



Sarajevo, 2014.

BARIŠA ČOLAK

PRIRUČNIK

ZA POLAGANJE

PRAVOSUDNOG ISPITA

IZ GRAĐANSKOG PRAVA



Izdavač: Ovlaštena služba Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za izdavača: sekretar Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bojan Ninković - Priprema i distribucija: JP NIO Službeni list BiH Sarajevo, Džemala Bijedića 39/III - Direktor: Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 722-030 - Direktor: 722-061 - Pretplata: 722-054, faks: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, 722-050, faks: 722-074 - Služba za pravne i opće poslove: 722-051 - Računovodstvo: 722-044 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvrđuje polugodišnje, a uplata se vrši UNAPRIJED u korist računa: UNICREDIT BANK d.d. 338-320-22000052-11, VAKUFСКА BANKA d.d. Sarajevo 160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Banja Luka, filijala Brčko 552-000-00000017-12, RAIFFEISEN BANK d.d. BiH Sarajevo 161-000-00071700-57 - Štampa: GIK "OKO" d.d. Sarajevo - Za štampariju: Mevludin Hamzić - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila.

"Službeni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731.

Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj 01071019. - PDV broj 200226120002. Molimo pretplatnike da obavezno dostave svoj PDV broj radi izdavanja poreske fakture.

Pretplata za II polugodište 2015. za "Službeni glasnik BiH" i "Međunarodne ugovore" 120,00 KM, "Službene novine Federacije BiH" 110,00 KM.

Web izdanje: <http://www.sluzbenilist.ba> - godišnja pretplata 200,00 KM